



Mofumahadi Angie
Motshekga, letona la
Lafapha la Thuto ya
Motheo



Mong. Enver Surty.
Motlatsi wa Letona la
Thuto ya Motheo

ISBN 978-1-920458-66-9



The logo for Rainbow Workbooks features a vibrant, multi-colored rainbow arching from the left side towards the right. The rainbow is composed of red, orange, yellow, green, blue, and purple segments. It is positioned above two stylized, white, puffy clouds. To the left of the rainbow, the words "Rainbow" and "WORKBOOKS" are written in a bold, green, sans-serif font. The "A" in "Rainbow" is capitalized and has a small heart shape inside it. Below "WORKBOOKS", there is a smaller, thin line of text that appears to be "for ages 3-6".

**SESOTHO HOME LANGUAGE
GRADE 5 – BOOK 1
TERMS 1, 2 & 3**

TERMS & Q&A

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tla boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo. Mof. Angie Motsekga. mmoho le Motlatsa Letona la Thuto ya Motheo. Mong. Enver Surty.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo. ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika Borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwale ka enngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso. projeke ena e etsahetse ka tshehetso ya letlolo la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso. ntle le tefello ya letho.


Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonneta ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka enngwe le enngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere. O tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.

SESOTHO PUO YA LAPENG – Seholopa sa 5 Buka ya |

E hlopisitswe ho
latela lenane
thuto
la CAPS



Sehlopha
sq

5

Lebitso

Phapus



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SESOETHO PUO YALAPENG

Buka ya !
Kotara ! & z

Tsela ya ho ngola



Tlhophiso

Etsa qeto ka sehlooho sa hao. Buisana le sehlopha sa hao ho bokella dintlha. Sebedisa mmapa wa kelello ho hlakisa dintlha tsa hao ka poloto, baphetwa le tikoloho.

Mokgwaritso

Qala ka ho ngola mokgwaritso. Nahana ka babohi/bamamedi, popeho le ka seratswana ka seng.

Boeletsa

Bala mokgwaritso ka hloko mme o fumane maikutlo a baithutimmoho le a titjhere.

Lokisa

Lokisa sengolwa ka ho lekola mopeleto le tshebediso ya matshwao a puo. Etsa ditokiso tsa mokgwaritso oo.

Phatlalatso

Ngolo ditokiso tsa mokgwaritso e le tlhahiso ya sengolwa sa hao.


Tsamaiso ya ho bala

Pele ho palo




- Nahana ka seo o seng o ntse o se tseba ka taba ena.
- Nahana ka mongodi le letsatsi la phatlalatso.
- Bala serapa sa pele le sa ho qetela sa karolwana.
- Leka ho lepa hore sengolwa se tla bua ka eng.

Palo



- Ha o ntse o bala kgefutsa nako le nako ho hlahluba hore na o ntse o utlwisia.
- Bapisa bolepi ba hao le seo o se baling.
- Ha o sa utlwisia meeleo ya mantswe ao o sa a tsebeng, sebedisa dikishinari.
- Ha o sa utlwisia karolwana, e bale hape buutle. E balle hodimo.


Ka morao ho palo



- Leka ho hopola tlhahisoleding e itseng.
- Etsa mmapa wa mohopolo ka dintlha tsa bohlokwa.
- Ngola kgutsufatso ho o thusa ho hopola dintlha tsa bohlokwa.
- Sebedisa dintlha tse hlhang moo o badileng ho seo o ingollang sona.



Sehlopha 5



P u o y a
L a p e n g

KA SESOTHO



Buka ena ke ya:



SESOTHO

Buka

I



TATAISO YA HO SEBEDISA BUKATSHEBETO ENA

Re lakatsa ho o amohela boemong ba bohare ba Bukatshebetso Puo ya Lapeng.

Boemo ba bohareng ba Puo Ya Lapeng bo maikemisetsong a ho matlafatsa bokgoni ba morutwana ba puo dikamanong, maemong a botho, le ho matlafatsa bobatsi ba bokgoni ba ho etsa mosebetsi wa sekolo dithutong tsohle. Re tshepa hore o tla fumana Bukatshebetso ena e le molemo ho thusa barutwana ba hao ho matlafatsa bokgoni ba bona.

Sebedisa Bukatshebetso
mmoho le dithusathuto tse
ding tsa hao. Tadima CAPS
boemo ba bohareng Puo ya
Lapeng.

Bukatshebetso ena e raluwe ka ho ya ka disekele tsa dibeke tse pedi tsa CAPS. O tla fumana kakaretso ya se tla etswa ho e nngwe le e nngwe ya disekele tsena maqepheng a 1, 35, 69, le 103 Bukatshebetsong ena. Sekele ka nngwe ya beke ya 2 e bokelletswe ho kenyelletsa bokgoni bo latelang ba puo:

1 Ho mamela le ho bua(Puo)-dihora tse 2 ka sekele ya dibeke tse 2



Ha re bueng

Barutwana ba hloka menyetla e tleng kgafetsa ya ho matlafatsa bokgoni ba bona ba ho Mamela le ho Bua hore ba kgone tlhahisolededing, ho rarolla qaka le ho matlafatsa maikutlo le dikgopololo. Bukatshebetso e na le mesebetsi e mmalwa ya ho bua le ho mamela eo o ka e matlafatsang ho netefatsa hore barutwana ba fumana monyetla wa ho kwetisa mosebetsi wa ho bua.



Ha re baleng

2 Ho bala le ho bona- Dihora tse 5 sekeleng ya dibebe tse 2 CAPS e hloka hore baithuti ba bale le ho sheba dingolwa tse itseng le mefuta ya dingolwa e itseng sekeleng ka nngwe ya dibeke tse 2/ CAPS e hloka barutwana ho bala le ho sheba dingolwa tse itseng le mefuta ya dingolwa ho e ngnwe le e nngwe yay a disekele tse pedi. Sena se kenyelletsa ho bala: dipale tse kgutshwane, ditshomo, diketsahalo tse etsahetseng ho yena, mangolo, di email, bukatsatsi, tshwantshiso, diatekele tsa koranta, diatikele tsa dimakazine, puisano ya radiong, dithothokiso, dingolwa tse susumetsang, papatso, ditaelo, ditaelo tsa ho leba le le tsela ya ho etsa.

Ho tlatseletsa CAPS e hloka hore barutwana ba bale dingolwa tsa tlhahisolededing tse nang le ditshwantsho; mmapa, tjhate, tafole, ditshwantsho, mmapa wa mohopolo, tjhate ya boemo ba lehodimo, diphousetara, ditsebiso, ditshwantsho le dikerafo. O tla fumana kgetho e ngata e ntle ya dingolwa tsena Bukatshebetsong ena. CAPS e kgetholla tsela ya ho bala e itshetlehileng mehatong ya se etsah alang pele ho balwa, ho bala, le kamora ho bala. O tla fumana tlhaloso e molemo ya ditshwantsho ya mokgwa wa ho bala kahare leqepheng le ka ple la khabara .



Ha re ngoleng

3 Ho Ngola le ho Behela-dihora tse 4 sekeleng ya dibeke tse 2

CAPS e hloka hore barutwana ba fumane monetla wa ho kwetisa ho ngola mefuteng e fapaneng ya dingolwa kgafetsa. Bukatshebetso e nehelana ka diforeimi le tlhophiso ya ho ngola ho tshehetsa nehelana ya barutwana ya tsela ya ho ngola, mmoho le dingolwa tse bonwang le tsa mefuta e meng e fapaneng.




Ha re ngoleng

PUO

4 Sebopetho sa Puo le Diphetoho

CAPS e nehelana lenane la Dibopetho tsa Puo le Diphetoho tse tshwanetseng ho etswa kereiting e nngwe le e nngwe. Tlwaelo ke hore diketsahalo tsena di ba le "tlhokomediso" e hlosang diphetoho tsena.



Bakeng sa tataiso
e nngwe tadima
bukana ya kwetiso ya
Bukatshebetso.

L e n a n e o

Tema 1: Ho qoqa ditshomo

Dipale

Kotara 1: Dibeke 1 - 2

1 Pele - o hlantshwa ke bolo 2

Bala sengolwa ka Pele, sebapadi sa bolo.
Araba dipotso hodima sengolwa.
Bona dipotso le ho di araba.
Nyalanya mantswe le meeleo ya oona.

2 Haholwanyana ka Pele 4

Buisana ka dipotso dihlopheng.
Araba dipotso ka mophetwa, tikelohlo le taba ya sehlooho ya pale.
O lokisetsa kgutsufatso a sebedisa mmapa wa sekgo.
Ngola kgutsufatso.

3 Portia o sekaseka pale ya bolo 6

Bala tshekatsheko ya buka.
Araba dipotso ka tshekatsheko.
Bolela mongodi, sehlooho le ditaba tsa tshekatsheko ya buka.
Fana ka mabaka hore hobaneng bana ba tla natefelwa ke pale.
Qetella dipolelo ka tshebediso ya maetsi a ho lekgatthe lefetile.
Fetola dipolelo ho tswa ho lefetile ho ya ho lejwale.

4 Ho ngola tshekatsheko 8

Latellisana dipolelo.
Sebedisa tepo ya sekgo ho lokisetsa tshekatsheko.
Ngola tshekatsheko tlasa dihlooho tse nehanweng.
Taka setshwantsho se bontshang seo buka e leng ka sona.

5 Phetohya botho 10

Buisana ka setshwantsho.
Bala pale ka moshanyana e motjha dilemong ya ithutang ho natefelwa ke papadi.
Araba dipotso ka pale.
Ngola serapa.
Neha pale sehlooho.
Bona mabisobitso le mabitso a tlwaelehileng.

6 Ho ngola hape 12

Sebedisa moral o nehanweng ho lokisetsa pale.
Neha pale sehlooho.
Ngola selelekela sa pale.
Hlalosa tikelohlo ya pale.
Bona baphetwa paleng.
Bona moral wa pale.
Tlisa pale sehloholong.
Sebedisa dihlongwapele ho bopa mantswe a matjha.

Sebedisa dihlongwanthao ho bopa mantswe a matjha.
Ngola dipolelo hape o sebedisa difeelwane ka nepo.

7 Papadi ya ho qetela ya Pele 14

Nehelana ka puo ka sehlooho sa "Hobaneng dipapadi di le bohokwa".
Hlahloba puo e nehelanweng ke sehlopha.
Bala qotsa ka papadi ya ho qetela ya Pele.
Araba dipotso ka qotsa.
Bona mahlalonngwe dipolelong.

8 Ho tlisa tsohle mmoho 16

Ngola papadi ka Pele.
Etsetsa tlelase papadi eo.
Ngola tshekatsheko ya papadi o qolla seo papadi e buang ka sona, baphetwa ke bo mang, mofuta wa puo e sebedisitsweng, hobaneng motho e mong a tshwanelo kapa a sa tshwanelo ho bona papadi ena.
Sebedisa dikgutlo, ditlhaku tse kgolo, difeellwane, matshwao a potso le diabulwa le diakwalwa qotsong e kgethilweng.
O etsa lenane a sebedisa polelonolo lekgatthe lejwale.
Ngola polelo o sebedisa polelonolo lekgatthe lefetile.

Sengolwa sa tlhahisoleseding

Kotara 1: Dibeke 3 - 4

9 Pela e kgethehileng haholo 18

Bona phapang pakeng tsa ditshwantsho tse pedi.
Bala sengolwa ka pela ya nokeng.
Araba dipotso hodima sengolwa.

10 Haholwanyana ka pela ya nokeng 20

O bona sehlooho le polelo e tshetlehileng.
O phethela mmapa wa sekgo ka pela ya nokeng.
Ngola kgutsufatso ka qotsa.

11 Dinomoro di pheta pale a boholoko 22

O bala kerafo ka pela ya nokeng.
Utlwisia le ho ngola ka kerafo ya pela ya nokeng.
Utlwisia le ho ngola ka kerafo ya pela ya nokeng.
O kgetholla meeleo ya mantswe.
O bona mahlalonngwe.
Ngola mantswe dikishinaring.

Kopanya dikapolelo a sebedisa makopanyi le, empa, hobane, haeba, jwale le neng.

12 Ho ithuta ka Dipela 24

Ngola dipolelo ka tatellano e utlwahalang ho bopa serapa.
Bona polelo ya sehlooho serapeng.
Sebedisa makopanyi ho kopanya dipolelo: pele, yaba, latelang, kamoramoo, qetellong.
Ngola serapa se hlakileng, se nang le tatellano e utlwahalang.

13 Dipela tse Haha le tse Thapileng 26

Bala sengolwa ka diphoofolo tse thapileng le tse hlaaha.
Araba dipotso hodima sengolwa.
Ngola sehlooho sa sengolwa.
Ngola diphapang pakeng tsa diphoofolo tse thapileng le tse hlaaha.
O bona dinnete.
Sebedisa matswelli.

14 Ho tadima dipela tse hlaaha le tse thapileng 28

Ngola serapa se bolelang kamoo pela e hlaaha e hlokamelang bana ba yo naka teng.

Lokisa dipolelo a sebedisa bonngwe le bongata ba leetsi.

O bona mahaelli dipolelong.

Ngola kgutsufatso ya qotsa ka Mefuta e fapaneng ya Dipela.

15 Tadima dikapuo 30

Bala qotsa ka sehababi se kgopolong.
Bona tshwantshiso dipolelong.
Nyalanya maele le ditlhaloso tsa oona.
Bona maele dipolelong.
Bona mothofatso.
Nyalanya dikapolelo le meeleo ya tsona.

16 Tekolo e nngwe ho ngoleng 32

Ho buisana ka moqoqo ka phoofolo.
Lokisetsa moqoqo ka phoofolo ho sebediswa mmapa wa sekgo.
Ngola moqoqo ho bolelwa moo phoofolo e phelang teng, sebopheho le boholo, kamoo di buwang kateng, e phela nako e kae le hore e kotsing kapa tjhe.

1 Pele - o hlantshwa ke bolo



Bua ka setshwantsho.

Ha re bueng



Bolo ke e nngwe ya dipapadi tse ratwang haholo lefatsheng. Na o a e rata? Naletsana ya hao ya bolo ka mang? Ke eng se mo etsang seo? O a mo hlompha? Hobaneng?



Ha re baleng

"Ha ke utlwa pina ya setjhaba ya Brazil,
ke ikutlwka ke le torong. Ke leka ho
tsepamisa maikutlo ho kamoo ke tla

bapala, empa ke dula ke nahana: ka nnete ke sehlopheng see
sa Brazil, Sweden, moo ke tlo bapalla na ha ya ka? E tlamehile
e be e le toro!"

Enwa ke Pele a le dilemo tse 17, a bapala papadi ya hae ya
pele mohopeng wa lefatshe ka 1962. Ke mang moshemane
enwa? O fihlile jwang mohopeng wa lefatshe? O ikutlwka
jwang ka papadi ya bolo, yona e mo entseng hore a **tsebahale**?

Pele o dutse toropong e nnyane ya Brazil. Habo ba ne ba futsanehile haholo. Pele e ne e le moshanyana
ya neng a bapala bolo ha a tshwanelo ho ba sekolong. O ne a le lehlohonolo hoba ntate wa hae le yena
e ne e le sebapadi sa bolo, mme a mo ruta hore ho tsuba le ho nwa jwala ha ho a mo lokela.

Pele o re, "MaBrazil a hlantshwa ke bolo. Ba ithuta ho raha hang feela ha ba ema. Ho tsamaya ho tla
morao."

O qadile sehlopha sa hae sa bolo, *Soeless Ones*, ha a le dilemo di 10. O ne a le hlwahlwa haholo. Ha a le 14
a bapalla sehlopha sa lehae sa *Athletic*.

Ka nako eo o ne a sebetsa hampe haholo sekolong. O ne a tadimme bolo ho feta. O ne a ile a hloleha ho
feta sehlopha. O tlohetse sekolo a le 14 mme a sebetsa feketering ya dieta. Ha a se a hodile a se thabiswe
ke ho tlohela sekolo. A kgutlela sekolong mme a leba yunibesithing kamora ho nyala ebile a se a na le
ngwana.

Ha a le 15, a leba ho bapalla sehlopha se tsebahalang se bitswang Santos. Dilemo tse pedi ka morao
ho moo a bapalla Bazil Mohopeng wa lefatshe wa 1958 mane Sweden. O hlabilo dintlha tse leshome
tlhodisanong eo, e hapilweng ke Brazil.

Morao ho moo o bapetse dipapading tse ngata mme a hlabo dintlha tse fetang 1300.

Hobaneng Pele a **atlehile** tjee? Mabaka a mangata. La pele, o ne a rata bolo. Ya bobedi o ne a le bohlale
ka tsela eo a bapalang ka yona, mme ya ho qetela, o ne a sa ipapalle a le mong, o ne a bapalla sehlopha.

Pele e ne e se sebapadi se hlwahlwa feela sa bolo. O sebeleditse ditokelo tsa dibapadi tsa bolo haholo.
O netefaditse hore le ha ba kula kapa ba hlahile dikotsi ba ne ba lefuwe.





Pele o ikutlwile jwang ha a ne a bapala papadi ya hae ya pele bakeng sa naha yabo?



Pele o ne a dumela ho hlokomeleng bophelo ba hae?

Pele o kgutletse sekolong a se a nyetse. Na o ho popla hore sena se bile bobebe kapa boima ho yena? Bolela hobaneng.

Hobaneng o nahana hore Pele e ne e le sebapadi se hlwahlwa?

Ke mang ya buang serapeng sa pele?

Na o nahana hore Pele o ne a le motlotlo hopola Brazil? O tseba jwang?

Bana ba a kgasa pele ba tsamaya. Pele o re bana ba etsa jwang Brazil?

Dipotso tse tharo di a botswa serapeng sa bobedi sa pale. Di ngole.

Jwale ngola dikarabo tsa dipotso tseo tse tharo.

Potso 1	
Karabo	
Potso 2	
Karabo	
Potso 3	
Karabo	



Nyalanya mantswe le meeleo ya oona.
Taka mola ho tloha lentsweng ka leng
letsohong le letshehadi ho ya moeelong
wa lona ho le letona.

tsepamisa mohopolo
tsebahala
thahasella
Bomampodi
atlehile

tsebahala
Ho ba le seabo
makgaolakgang
hlotse
tsepamisa maikutlo

Haholwanyana ka Pele



Ha re ngoleng

Pele buisanang ka dipotso tsena dihlopheng tsa lona.
Jwale ngola dikarabo.



Mophetwa wa sehlooho ke mang paleng ena?

Hobaneng o nahana hore ke mophetwa wa sehlooho?

Ka mantswe a hao, ngola moo pale e etsahalang teng.

Sebedisa mantswe a hao ho ngola seo o nahanang hore ke mookotaba wa pale ena.



Ha re ngoleng

Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa kgutsufatso ya hao.

Bolokong ka nngwe ngola taba ya bohlokwa kapa polelo ya
sehlooho.

Sebedisa tse ding tsa dintlha tsena le tsebo eo o e fumaneng
leqepheng le ka pele ho fumana dintlha tsa hao tsa sehlooho.



papadi eo a neng a e rata

lelapa labo

moo pele a neng
a dula

sehlopha seo a se qadileng

tsa sekolo

mabaka a katleho ya hae

dipapadi tsa diolimpiki

sehlopha sa pele seo a se bapalletseng



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao • Ngola feela ntle ho makgethe • Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokalang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

Handwriting practice area with four rows of horizontal lines for letters or words.

Handwriting practice area with four rows of horizontal lines for letters or words.

Handwriting practice area with four rows of horizontal lines for letters or words.

Handwriting practice area with four rows of horizontal lines for letters or words.

Handwriting practice area with four rows of horizontal lines for letters or words.

Handwriting practice area with four rows of horizontal lines for letters or words.



Ha re ngoleng

Buisanang ka kgutsufatso ya hao le sehlopha sa hao.



Handwriting practice area with four rows of horizontal lines for letters or words.



Ha re baleng

Bala tshekatsheko ya buka ena ya pale e ngotsweng ke motswala Pele, Sam.

Sam wa Bolo

Ka Portia Nchabeleng

Qalong ya pale Sam o ya ho teana le motswala wa hae Pele, ya fihlang ho tswa Brazil. Sekolong Pele ha a tsebe ho bapala kerikete, rakebi kapa tenese. Ha a rate le ho ithuta hakaalo. O rata papadi e le nngwe: bolo! Pele o ruta metswalle ya hae ya kereiti ya bone ho bapala bolo. Bala pale ena ho fumana hore na ba ka hlola ba kereiti ya bohlano na.

Ke rata buka ena hoba ke rata bolo. Ditshwantsho di takilwe hantle mme di mebala e metle, mme le baphetwa ba shebahala eka ba hlile ba bapala bolo. Ke rata bongodi hoba mongodi o tlisa bolo pele.

Ke nahana hore batho ba ratang bolo ba tshwanelo ho bala buka ena hoba ke nahanne hore bongodi bo phahame mme pale e monate.



Ha re ngoleng

Araba dipotso tsena ka tshekatsheko ya buka.

Sehlooho sa buka ke sefe?

Ke mang ya ngotseng tshekatsheko?

Buka e bua ka eng?

Hobaneng Portia a rata pale?

Na o ho popla hore bana ba bang ba tla natefelwa ke pale? Bolela hobaneng.



Ha re ngoleng

Fetolela dipole tse ka tlaase ho tswa ho nakong eo, ho hona jwale, mme o ngole dipolelo tse ntjha.

Mohlala

Pele o ne a dula motseng o monnyane Brazil.

Pele o dula motseng o monnyane Brazil



Hobaneng Pele a ne a atlehile tjena?

O qadile sehlopha sa hae sa bolo.

O tlohetse sekolo ho ya bapala bolo.

O thusitse dibapadi tsa bolo tse ngata.

Pele e ne e le sebapadi sa mmakgonthe sa bolo.




Ho ngola tshekatsheko



Ha re ngoleng


Dipolelo tsena di tatellano e fosaheteng.
Di behe tatellanong e nepahetseng mme
o di nomore.

	Ke nahana hore bana ba ratang bolo ba bale buka ena.
	Bala buka ena ho fumana hore na ba ka hlola kereiti ya bohlano.
	O rata papadi e le nngwe: bolo!
	Sekolong Pele ha a tsebe ho bapala kerikete, rakebi kapa tenese.
	Ke rata buka ena hobane ke rata bolo.
	Ke rata bongodi ba mongodi hoba o tlisa bolo bophelong.
	Ke nahanne hore bongodi bo ne bo le hlwahlwa mme pale e kgahla.



Ha re ngoleng

O ilo ngola tshekatsheko ka pale ya Pele. Pele,
lokisetsa tshekatsheko ya hao. Sebedisa mmapa
ona wa mohopolo ho etsa jwalo.





Ha re ngoleng

Jwale ngola tshekatsheko ya hao.

Ngola dipolelo tse nne tlasa sehlooho ka seng.

Pale e bua ka

Pele ke mohlala o motle ho batjha hobane

Ke ratile/ ha ke a rata pale hobane

O bale/ o se bale pale ena hobane

Jwale taka setshwantsho ho bontsha seo pale e leng ka sona.

Neha setshwantsho sa hao sehlooho.



Boikgathollo






Ha re bueng

Buisanang ka setshwantsho
sehlopheng sa lona.

O nahana hore moshemane o thahasella eng?
O nahana hore o rata dipapadi? O tseba jwang?
Ha o ne o le motswalle wa hae o ne o
tla mo susumetsa ho etsang? Bolella
metswalle ya hao sehlopheng sa lona.



Ha re baleng

Ha ke so rate bolo. E
seng hobane ke sa e fumane e
nkaghala, empa hobane ke sa e
utlwisise. Ke bothotho boo! Dihlopha tse pedi di rahela
bolo hara letlowa le leholo. Nakong ya metsotsos e 90
eo ba ntseng ba etsa seo nka bala buka e kgahlang!

Ke ne ke swabisitse ntate. O ile a ba a nneha bolo e nang le
lebitso la Pele bakeng sa letsatsi la ka la tswalo. E ne e phuthetswe
ka pampiri ya dimpho, hobile ho le karete e ngotsweng" Letsatsi le monate
la tswalo Xolisa, ka lerato ho tswa ho Mme le Ntate". Ka beha bolo hodima tafole ya ho balla,
entse e phuthetswehore feela ke e bohe.

Ka tsatsi le leng motswalle wa ka e motjha a nketela. " Ha o tswe ho bapala?" a mpotsa. "Tjhe!" ka
araba ka potlako. A tadima bolo e neng e le tafoleng ya ho bala. " Ke ya mang eo?" a botsa a thabile
haholo. " Ya ka," ka araba. A e nanabela. A tabola sephuthela mme a e batanya hohle fatshe. " Tloho,
ha re ye. Re tla bapala ka ntle ka yona!" Ka dumela ka hlooho. E ne e le bolo ya ka, kahoo ka mo latela.
Ka siya dibuka tsa ka betheng.


Ke ne ke sa tsebe seo ke tshwanetseng ho se etsa ke eme mahareng a lebala. Ke ne ke eme feela ke
tadimme motswalle wa ka e motjha ha a bapala ka thabo. A rahela bolo ho nna. Ke ne ke sa tsebe
hore ke etseng. Ka nka bolo ka matha ka yona. " E rahele ho nna!" a hoeletsa. Kahoo ka beha bolo
pela leoto la ka ka e raha haholo kamoo ke neng ke kgona. E ne e le thaho e mpe mme bolo ya ngata
ngwanana ya neng a eme ka pele ho nna. Tshwabo e kaalo!

Ka mora nako bana ba bang ba tla ho bapala le rona. Bohle ra ipopa dihlopha tse pedi. Ke ne ke sa
tsebe melao ka nako eo, empa ke shebile ba bang mme ke matha feela hore ke be papading. Kapele
ka be ke ithutile. Ha ke a hlaba ntlha empa seo se ne se se na taba.

Ka makala hore ke natefetswe ke ketsahalo ena-hammoho le mofufutso le seretse. Kamorao ho moo
ka bapadisa bolo tsela yohle ho leba lapeng. Ha mme a mpona o ne a sa dumele mme a fellwa ke
puo. Yaba o a bososela, "Rola dieta tseo monghadi. Ha ke batle seretse ka tlung!" Ka mathela ka tlung
ke qhoma ho leba batekamoreng.

Ho tloha tsatsing leo, ka rata ho bapala bolo mme ebile ken a le ho ikwetlisetsa ka phapusing ya ka
ka nako tse ding.

Pele o bala
Sheba ditshwantsho le dihlooho mme
o leke ho noha hore se ngotsweng se
mabapi le eng. Bala leghephe mona le
mane o shebe seo o tleng ho bala ka sona.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Araba dipotso tsena.



Hobaneng o nahana hore Xolisa o ne a swabisa ntate wa hae?

O ne a natefelwa ke ho bapala dipapadi? Bolela hobaneng.

O ne a rata eng?

Ngola serapa ka mantswe a hao o bolele hore ho etsahetseng ha motswalle wa hae e motjha a mo etetse.

Mme wa hae o ikutlwile jwang ha a fihla hae ka maoto a diretse?

Neha pale sehlooho.



Ha re ngoleng

Bala qotsa ena ho hlaha paleng. Sehela mabitso oohle mela ka bokgubedu mme o etsetse mabitsobitso didikadikwe.



Ha ke so rate bolo. E seng hobane e sa nnatefele, empa hobane ke sa e utlwisise. Ke bothotho boo! Dihlopha tse pedi di rahela bolo letlohang le leholo. Ka metsotsa e 90 eo ba ntseng ba etsa seo nka bala buka e monate!

Ke ne ke swabisa ntate. O bile a mpha bolo e ngotsweng lebitso la Pele bakeng sa letsatsi la ka la tswalo. Ntho e makatsang. E ne e phuthetswe ka pampiri ya dimpho mme ho le karete e ngotsweng "Letsatsi la tswalo le monate Xolisa, ka lerato ho tswa ho Mme le Ntate." Ka beha bolo e ntse e phuthetswe tafoleng ya ho bala- hore feela ke e bohe.

Ho ngola hape



Ha re ngoleng

Sebetsang ka
dihlopha.

Sebedisa moralo ona ho lokisetsa pale.
Ngwanana kapa moshanyana o hlaha
setjhabeng se futsanehileng.

Neha pale ya hao sehlooho.



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao
- Ngola feela ntle ho makgethe
- Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokalang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.



Moralo ke se ahang ditaba
tse etsahalang paleng.

Ngola ketapele kapa selelekela se hohelang.

Tikoloho ke eng? Pale e etsahetse kae mme neng?

Baphetwa ke bo mang?

Pale e fellu jwang?



Ha re ngoleng

Dihlongwapele tse
tlwaelehileng le meeleo
ya tsona ke ena.

DIHLONGWAPELE

O hokela sehlongwapele ho
motso ho bopa lentswe le leng.

ba	basadi
le	lefutso
ra	rangwane

ma	mangwane
se	setsibi
mo	motho

Jwale ngola sehlongwapele se nepahetseng pela motso o mong le
o mong.

<input type="text"/>	tso	wa sefate
<input type="text"/>	rako	la ntlo
<input type="text"/>	sweu	mmala
<input type="text"/>	tsi	a tlosa lenyora
<input type="text"/>	bese	la kgomo
<input type="text"/>	betsa	sa ntweng



Ha re ngoleng

Dihlongwanthao tse tlwaelehileng.

ng

ile

isa

ela

ana

**DIHLONGWANTHAO**

O hokela
sehlongwanthao
motsong wa lentswe ho
bopa lentswe le leng.

Sebedisa se seng le se seng sa dihlongwanthao ho bopa mantswe a nang le meeleo ena:

Ho etsa hore motho a thabe

Ha e mong a rata eo mme le eo a
mo rata le yena

Sebaka moo ho nang le thaba

Ketso ya ho bala maobane

Ho roka mose bakeng sa e mong



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo hape. Kenya difeellwana
dibakeng tse nepahetseng.

Difeellwane di
sebedisetswa ho arola
dintho lenaneng, ntle le ha
lentswe le latelang e le "le".

Ntate le nna re rata ho ya tjheha dihlapi le ho hahlula mafelong a beke.



Ke rata ho shema baeskopo ho bala dibuka le ho ithuta.

Xolisa ha a tsebe hakaalo ka kerikete bolo le rakebi.



7 Papadi ya ho qetela ya Pele



Ha re bueng

Bala qotso hape ka Pele, e be he, dihlopheng tsa lona, le bua ka bohlokwa ba dipapapdi. Jwale behela sehlopha sa hao puo ka hore **hobaneng dipapadi di le bohlokwa**.

Hlahloba puo ya bohole o sebedisa tafole e ka tlaase: 5 hantle haholo; 4 hantle; 3 o tlameha ho phahamisa.

5	4	3

Molaetsa o phethahetse mme o wa utlwahala.

O sebedisa dintlha tse matla ho tshehetsa.

O bua ka ho hlaka mme o tadima bamamedi.

O bua ka lenseswe le tlwaelehileng le utlwahalang hantle.

O bua habonolo mme a sa re "ee-ee" kapa "mmm" kgafetsa.

Molaetsa o latelleha ha bonolo mme o hohela momamedi.

O na le qalo, bohare le pheletso e matla.

O sebedisa mantswe a mangata a kgahlang.

Dipolelo tsa hae di nepahetse mme ho bonolo ho di utlwisia.



Ha re baleng

Ba re tsohle dintho tse ntla di tlameha ho fihla pheletsong mme nnete ya sena e bonahetse ka 1977 ha ho bapala ha sebapadi se tsebahalang haholo sa bolo ho fihla pheletsong. Ke ha Kgalala ya Brazil Pele a bapala papadi ya hae ya ho qetela setediamong sa Giant mane New York.

Mopresidente wa Amerika Jimmy Carter o ile a etsa puo bakeng sa Pele mme a tlatsetswa ke Muhammad Ali, ya itseng, "Ha ke tsebe na ke sebapadi se kgabane, feela ke motle ho mo feta. "Hamorao Ali o ile a dumela hore "jwale ho na le dibapadi tse pedi tseo e leng dikokonono", a tiisa taba ya hore yena le Pele ke bona dinaletsana tsa dibapadi tse tsejwang haholo polaneteng.

Pele o kentse ntlha ya hae ya ho qetela ka thaho e buletsweng a le bohole ba dijarete tse mashome a mararo, ha bathoholetsi ba ne ba hoeleditse, "Morena Pele!" Ka nako ya kgefutso hempe ya Pele ya nomoro ya leshome e ile ya phomotswa, mme ha papadi e fela ha ba le dipuo tse ding hape le fokisa folaga ho qetella oo wa semetletsa.

Se bileng bosula ke hore e ne e tsholoha haholo qetellong ya papadi, empa koranta ya Brazil ya hhalosa hore ke hobane "le mahodimo a ne a lla."



Ha re ngoleng

MAHLALOSANGNGWE

Mahlalosangngwe ke mantswe a moelelo o mong kapa a atametseng ho tshwana.

Hobaneng 1977 e ne e le selemo se ikgethileng ho Pele?

Mohammad Ali e ne e le raditebele. O nahana hore ke eng ha a ipitsa hore "o motle"?

Ali o itse yena le Pele ke bona dibapadi tse tsejwang ka ho fetisa polaneteng. O bua ka polanete efe?

Hobaneng "mahodimo a ne a lla"?



Ha re ngoleng

Kgetha lentswe le batlang le tshwana ka moelelo ho le ngotsweng hatenya. Le ngole thoko ho polelo e nepahetseng.

ho sa thabise

pula ena

mokete

emisa ho sebediswa

qeta

Dintho tsohle tse ntle di fihla pheletsong

Nomoro ya leshome ya Pele e ile phomotswa

Ha papadi e fela ho bile le dipuo tse ding hape le ho tsokotsa difolaga ho qetella semetletsa seo

E ne e tsholoha haholo

Ntho e le nngwe e bileng bosula tsatsing leo ebile ...

Ho tlisa tsohle mmoho



Boikgathollo

Ha re etseng tshwantshiso/papadi.

Kopanang dihlopheng tsa lona. Etsang tshwantshiso ka Pele. Bonyane e ba le dibapadi tse nne.

Ha le se le kwetlisitse tshwantshiso ya lona, e etsetseng tlelase ya lona.



Ha re ngoleng

Jwale ngola tshekatsheko ya tshwantshiso. Sebedisa moralo ona ho ngola tshekatsheko ya hao.



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao ● Ngola feela ntle ho makgethe ● Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlakahalang ● Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

Seo tshwantshiso e leng ka sona:

Dibapadi: Di ne di kgoleha? Di ne di bua ka ho hlaka mme di utlwahala? Ke mang ya neng a itlhommpele mme hobaneng?

Puo: Na pale e ne e hlakile? O utlwisisitse seo dibapadi di neng di se tjho? Na o ne o batla ho mamela dibapadi?

Hobaneng o tshwanela/o sa tshwanela ho bona tshwantshiso ena:



Ha re ngoleng

Tlatsa dikgutlo. Dithaku tse kgolo, difeellwane, matshwao a potso le ditsejana.

Sebedisa ditsejana pele le morao ha mantswe a sebui kapa mongodi.

Mohlala: Titjhére o itse, "Le entse mosebetsi wa hae?" "Ke tseba karabo," o realo.

ha ke bapala bolo ke ikutlwá ke sa kone ho hlolwa mme mohopolo wa ka o hlakileke ikutlwá ke thabile mme dingongoreho tsohle tsa ka di a tsamaya ke rata hape le ho ngola hoba ke na le monahano o batsi ke ba le maikutlo a fapaneng mme ha sena se etsahala ke a ngola fatshe hangata ke ngola seo nkekeng ka se tjho bathong mme ke di etsa dipale ke tshepa hore ka le leng la matsatsi e mong o tla mpona ke bapala kapa a bale e nngwe ya dipale tsa ka mme a thabe hangata ke bolella mme hore ke rata seo ke se etsang



Ha re ngoleng

Etsa lenane la seo o se etsang letsatsi le letsatsi. Sebedisa lekgatthe lejwale nolo ha o bua ka seo o se etsang kgafetsa. *Mohlala: Ke a tsoha. Ke ya sekolong.*

O sebedisa lekgatthe lejwale nolo ha o bua ka seo o se etsang kgafetsa.
"Ke ye ke palame bese."

Hape ha o bua ka dintlha tseo e leng dinnete.

Ngola seo o se entseng ha le lokisa tshwantshiso ya lona. Ngola dipolelo tsa lona ho lekgatthe lefetile nolo. *Mohlala: Ke kwitlisitse puo ya ka. Ke buetse hodimo ka ho hlaka.*





9 Pela e kgethehileng haholo



Ha re bueng

Tadima ditshwantsho.

Tadima setshwantsho se ka ho le letshehadi. O bonang?
Tadima setshwantsho se ka ho le letona. O bonang?
Na ditshwantsho di fapane?



Ha re baleng

Dipela tsa nokeng di fumanwa feela Afrika Borwa, Karoo. Ka bomadimabe ke tsona diphoofolo tsa rona tse kotsing haholo. Di kotsing ya ho fellu ruri.

Dipela tsa nokeng di phela pela noka Karoo. Mobu moo o di dumella ho fata mesima moo. Di hloka mesima ho hodisa madinyane a tsona, a leng mannyane haholo ha a hlaha- a maholwanyane hannyane ho lebokose la metjhisi. Bana ba bitswa madinyane.

Borapolasi ba bang ba lemme lefatshe le thoko ho dinoka. Kahoo dihlahlala le meru eo dipela tsa nokeng di e hlokang e fedisitswe. Dibaka tseo dipela tsena di ka phelang ho tsona ho hodisa madinyane a tsona di fokotsehile haholo.

Mokgatlo wa *South African Wildlife Society* o leka ho pholosa dipela tsena. Borapolasi ba bang ba Karoo ba dumetse ho tshireletsa dipela tsena mapolasing a bona. Ho na le hape mokgwa wa ho di atisa ka tswalo mane *De Wildt Nature Reserve*. Moo ba di tswadisa polokehong. Ba tshepa ho di kgutlisetsa Karoo, moo e leng ha bo tsona.





Ha re utlwisiseng

Bala hape qotso ka pela ya nokeng.



Sengolwa sena se re neha tlhahisolededing. Ke tlhahisolededing efe eo re e nehwang?

Na dipela tsa nokeng di tshwana le dipela tse tlwaelehileng?

O nahana hore ke hobaneng ha di bitswa dipela tsa nokeng?

Na pela ya nokeng e kotsing? Hobaneng?

O nahana hore re ka etsang ho sireletsa dipela tsa nokeng? Ngola dipolelo tse pedi.



Pela ya nokeng e fumanwa kae?

Madinyane a boholo bo bokae ha a hlah?

Hobaneng ho setse tse mmalwa tjena?

Borapolasi ba etsang ho leka ho di tshireletsa?

Porokeramo ya ho diatisa e lebelletse ho fihlella eng?





Ha re ngoleng

Etsetsa polelo ya sehlooho ya serapa ka seng sedikadikwe ka bolou; sehela dipolelo tse tshehetsang mola ka bokgubedu.

Polelo ya sehlooho e kgutsufatsa taba ya sehlooho ya polelo.

Dipela tsa nokeng di fumanwa feela Afrika Borwa Karoo. Ka bomadimabe ke tsona diphooftolo tse kotsing ka ho fetisisa. Di kotsing ya ho fela ho hang.

Dipela tsa nokeng di dula pela dinoka Karoo. Mobu moo o di dumella ho tjheka mesima. Di hloka mesima ho hodisa madinyane a tsona, a mannyane ha a hlah- a boholo ba lebokose la metjhisi. Bana ba bitswa madinyane.

Borapolasi ba bang ba lemme lefatshe le pela dinoka. Kahoo dihlahlala le meru eo di e hlokang e fedile. Dibaka tseo dipela tsena di di hlokang ho ho phela le ho hlokomela madinyane a tsona di mmalwa.

Mokgatlo wa *South African Wildlife Society* o leka ho tshireletsa dipela tsa nokeng. Borapolasi ba bang Karoo ba dumetse ho tshireletsa dipela tsena mapolasing a bona. Ho na le porojeke ya ho atisa palo ya dipela ho tswala. Moo ba di atisa tshireletsong. Ba tshepa ho kgutlisetsa dipela tsena Karoo, moo di lokelang hob a teng.



Ha re ngoleng

Dipolelo tse supa tse latelang di bua ka pela ya nokeng. Tse hlano tsa tsona di ka sehlooho se le seng, empa tse pedi ha di a lokela moo hoba di bua ka seng se sela. Ke dife tse sa lokelang hob a moo? Di sehele mola.

Dipela tsa nokeng di phela pela mabopo a noka, Karoo.

Mobu wa Karoo o motle ho etsa mesima ya tsona.


Di ja dijalo tse melang pela noka.

Ledinyane le lekana le lebokose la metjhisi.


Di kotsing ya ho nyamela.

Borapolasi ba lema pela noka mme ba senya mesima ya tsona.

Madinyane a mannyane haholo.



Jwale phethela mmapa ona wa mohopolo ka pela ya nokeng.



Dijo

- ## Semelo (kamoo di shebehang le seo di diratang)



Ha re ngoleng

- Bodulo (sebaka moo di fumanwang teng)



Sebedisa dipolelo tsa taba tseo o di etseditseg sedikadikwe qotsong ya pele ho ngola kgutsufatso ya seo e se bolelang ka pela ya nokeng.

Temoso ya ho ngola kgutsufatso:

Bala sengolwa ka potlako hore o fumane dintlha tsa sehlooho. Tiisa hore o na le dintlha tsohle tsa sehlooho. Sehela mantswe a bohlokwa mela. Ngola mantswe a sehlooho. Sebedisa mantswe ana a sehlooho dipolelong nolo. Di kopanye ka ho sebedisa makopanyi. Bapisa tsa sethato.

Dinomoro di pheta pale a bohloko




Ha re baleng

Tadima kerafo. Bala dinomoro tse ka ho le letshehadi, le matsatsi tlaase.



Ha re utlwisiseng

Fumana hore na kerafo e re bolellang. Jwale araba dipotso.



Kerafo e bontshang?


Ho ne ho na le dipela tsa nokeng tse kae ka 1995?

Ke selemong sefe moo ho neng ho na le dipela tsa nokeng tse palo e tlaase?

Na palo ya dipela tsa nokeng e ile ya eketseha pakeng tsa 2005 le 2010? Hobaneng?

Dipela ke diphoofolo tse tshireleditsweng. Hona ho bolelang?

Kgetha e nngwe ya dikarabo tse tharo tse latelang.



1. Di kotsing ya ho nyamella ruri.

2. Di fallisetswa karolong e nngwe ya Afrika Borwa.

3. Di fallisetswa mapolasing a ka thoko ho Karoo.



Ha re ngoleng

Moleng ka mong, nyalanya lentswe la pele, le ntshofaditsweng, le moevelo o lenaneng. A mang a mantswe lenaneng a moevelo o batlang o tshwana. Kgetha le loketseng ho feta.

Ngola mantswe a ntshofaditsweng dikishinaring ya hao.

kotsing	di ile	hloname	di a shwa	tshosa
diphooftolo	dinonyana	dinotshi	diphooftolo	dinqanqane
nyamela	ho fumana ha nnyane	fela	eketseha	bonahala
mesima	metjha	mekoti	masoba	difate
fedisitswe	tshohile	hlokofatswa	letho	senyehile



Ha re ngoleng

Kopanya para ka nngwe ya dipolelo
ho bopa polelo e le nngwe. Sebedisa a
mang a mantswe ana ho a kopanya:

neng

hanka

Mehlala:

Mokgatlo wa Diphooftolo tse hlaha o leka ho di sireletsa.

hobane

empa

le



Dipela tsa nokeng di kotsing ya ho nyamela kahoo
Mokgatlo wa Diphooftolo tse hlaha o leka ho di sireletsa.

kahoo



Dipela tsa nokeng di hloka ho etsa mesima mahlakoreng a dinoka.

Borapolasi ba lema lefatshe le thoko ho noka.

Ho na le porojeke ya ho tswadisa. Ba tswadisa dipela ka katleho.

Ba tshepa ho kgutlisetsa dipela nokeng. Dipela di lokile.

Dipela ha di na ho ba kotsing. Porokeramo e atlehile.



Beha dipolelo tsena ka tatellano e nepahetseng hore serapa sa hao se utlwahale mme se hlake.



Ha re ngoleng



Kamora ho bala buka ena babadi ha ba na ho tseba feela hore dipela di itshwere jwang, empa hore na hobaneng di etsa jwalo.

Di fumanwa ka boholo bo fapaneng, mebala le letlalo.

Buka ena ya tlhahisoleseding e ruta babadi ho hlokomela dipela ho sa tsotellehe hore ke mofuta ofe.

Ke mefuta e fetang mashome a mane ya dipela lefatsheng.

Dikeletso di teng letsatsi le letsatsi ka phepo, mmoho le tlhahisoleseding ka tlhwekiso le boikwetliso.



Ngola polelo ya selelekela bakeng sa serapa sa hao.



Ha re ngoleng

Sebedisa mahokedi ho hokela dipolelo tse latelang mme o ngole serapa se hlakileng.

pele

latelang

qetellong



Tsela ya ho hlwekisa bodulo ba pela

Ntsha pela ka hokong. E kenyemoo e tlang ho ikwetlisetsa kapa hara kereiti. Tlosa ditshila o ditshela toteng. Hlatswa mme o bolae dipeo tsa mahloko ka hokong. Etsa bonneta ba hore ho na le metsia a hlwekileng le dijo.



kamoramoo

yaba

--	--



Ha re ngoleng

Ngola serapa ka ho fokotseha ha dipela tsa nokeng pakeng tsa 1995 le 2010. Serapa se se be bolelele bo fetang mela e robedi. Kerafo e leqephetshebetson 11 e na le tlhahisoleding e tla o thusa ho ngola serapa sa hao.

--	--



Ha re baleng



Pele o bala

Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng. Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tleng ho bala ka sona.

Ho teng dipela tse hlaha le tse thapileng. Tse thapileng e ka ba metswalle e bonolo e ratehang bathong. Tse hlaha di dula dikontinenteng tsohle ntle le Antarctica. Tsohle dipela tse thapileng ke leloko la dipela tsa Europa, tse tsejwang hape ka dipela tse tlwaelehileng.

O fumama dipela tse kgolo le tse nnyane. Tse ding di na le le dihlooho tse tshesame tse mutsu, ha tse ding tsona di na le le dihlooho tse sephara tse polata. Dipela tse fapaneng di na le bya bo fapaneng ka mmala: Tse hlaha di na le boy a bo bosootho empa tsa hae di na le boy a bo bokgutshwane bo ka bang bosweu, botsho kapa boputswa. Boya bona bo a di futhumatsa.

Dipela di na le maoto a matla a morao ao di a sebedisang ho qhoma. Di ka matha ka lebelo la 23 km ka hora, mme tse ngata di ka qhoma bolelele ba dimitara tse 5.



Pela e tshepile kutlo ya yona e ntle haholo ho utlwa modumo o hlhang kae kapa kae. Mahlo a yona a mahlakoreng a hlooho. Ka lebaka lena e ka bona mahlakoreng bobedi, kapele le ka morao. Dipela di boela di bona hantle lefing. Pela e na le fofonelo e ntle haholo.

Dipela di ja dijalo tse nang le mahlaku. Meno a tsona a ka pele ha a emise ho hola, hape ho loma le ho hlafuna ho thibela meno ho hola a be malelele haholo. Dikgweding tsa mariha di phela ka difate, mahlokwa le difate tse tsofetseng tsa ditholwana.

Dipela ke diphoofolo tse ratang bosiu. Di ja le ho bapala bosiu ho tloha mantsiboya ho fihla mesong. Motshehare di a phomola le ho robala.

Pela ya hae e hlokometsweng e ka phela dilemo tse roberdi ho isa ho tse leshome le metso e mmedi. Naheng kwana pela e ka phela dilemo tse ka bang hlano.


Pela e tona e bitswa poho, ha e tshehadi e bitswa pheeke, mme bana ba bitswa madinyane. Di hlaha mahlo a kwetswe mme di se na boy a.

Ho ba futhumatsa, mme o ba kupetsa ka jwang le boy a ba hae serobeng seo a se entseng ka ho tjheka. Ka mora beke di se di butse mahlo mme di se di metse boy a bo bonolo. Ha di le dibeke tse pedi di tloha serobeng sa tsona. Mme wa tsona o di hlokoma la dibeke tse qalang feela tsa bophelo ba tsona. Jwale di qala ho iphumanel a dij o tsa tsona. Ha di le dikgwedi tse tsheletseng di qala ho hodisa bana ba tsona.





Ha re ngoleng



Sekotwana sena sa sengolwa se bua ka eng?



Se nehe sehlooho.

Tafoleng e ka tlaase fana ka diphapang tse hlano pakeng tsa dipela tse thapileng le tse hlaaha.

Dipela tse thapileng	Dipela tse hlaaha

Ngola dinnete tse hlano ho tswa sengolweng.

Qetella dipolelo o sebedisa mathusi a masakaneng.

O batla ho (hlwekisa) serobe sa pela le nna?Ha o hloke (ho tsamaya) hona jwale.Se lebale (ho nka) metsi a hlwekileng bakeng sa dipela.Ke btla (ho ya) bona pela ya motswalle wa ka.O lebelletse pela ho (phela) nako e kae?

Maetsi oohle a kgona ho ba mathusi. "ho bona", "ho bua", "ho tjeka" ke mehlala. Mofuta ona wa leetsi ha o na lekgathe mme ha o na bongata. Ha e na moetsi polelong. Mohlala: o keke wa re "Ke ho ya bona kolo!"

Ho tadima dipela tse hlaaha le tse thapileng



Ha re ngoleng

Tadima sengolwa ka dipela tse hlaaha le tse thapileng.

Ngola serapa kamoo mme a hlokomelang bana ka teng.



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse latelang hape o sebedisa leetsi le nepahetseng.

Ho na le pela tse/e ngata Karoo.

Madinyane a mangata a dipela a/le hlaaha selemo le selemo.

Borapolasi ba lema/lemile masimo pela noka.

Ba senya/senyile dijalo le dihlahlala.





Ha re ngoleng

Sehela mathusi mela mme maetsi o a etsetse sedikadikwe dipolelong tsena.

Ke rata hob a le pela e le phoofolo ya setswalle.

Le ha ke rata dipela, ke tlamehile ho boloka tjhelete pele nka e reka.

Ho thata ho boloka tjhelete hobane ke rata ho reka.

Ke tshaba ho leba mabenkeleng hobane ke tla sebedisa tjhelete yohle ya ka.

Ha ke etsa leqheka la ho boloka tjhelete ho reka pela, ke tlamehile ho lwantsha ho reka.

Mme w aka o ne a re ke mo nehe tjhelete a mpoloke le yona empa ka mmolella hore ke tshwanetse ho ithuta ho ipolokela yona.



Ha re ngoleng

Bala sengolwa sa Mefuta e fapaneng ya dipela hape. Jwale ngola kgutsufatso ya yona.



Tiisa hore o etsa tse latelang:

- | | |
|--|---|
| • Fokotsa sengolwa seo ka karolo ya boraro ya sona. | • Bolela feela dintlha tsa sehlooho. |
| • Kopanya dintlha tse tobileng ho etsa dintlha tse akaretsang. | • Fetolela puopehelo kapa puisano ho setamente. |



Ha re baleng

Bala taba ena e be o araba dipotsa.



E tlie e le maotong a maholo, a tshasitsweng oli mme e tsamaya ka ho itshepa. E ne e na le manala a malelele a maholo.

Maoto a yona a thothometsa lefatshe. Dirope di le kgolohadi, mme di benya. Ho hema ha yona ho le matla ho tshosang. Matsoho a ka tshwara motho seka sebapadiswa.

Ka Ray Bradbury



Ha re ngoleng

O nahana hore sebopuwa sena ke sa mofuta ofe?

Ke lentswe lefe le o bolellang hore e ne e le kgolo?

Mongodi o bapisa maoto a sona ho eng?

O sebedisa sekapuo sefe ho etsa seo?

Mongodi o re ho hema ho tshosang. Ke sekapuo sefe seo?




Ha re ngoleng

Nyalanya maele letsohong le letshehadi le meeleo ya oona letsohong le letona.

maele
ho ja pere
ho tsamaya moyeng
ho kgathatswa ke mabele
ho jewa ke tsa hao

moeleo
ho hola haholo
ho ikutlwa o tshohile
ho ja haholo
ho thaba





Ha re ngoleng

Sehela maele mela ka tlaase polelong ka nngwe ya tse latelang. E be o bolela hore a bolelang.

Motswalle wa ka o hlokahetse. Lefu ke ngwetsi ya malapa oohle.

O sebedisa mothofatso ho neha se sa pheleng boleng ba botho, jwaloka ho bua, maikutlo kapa ho bua. Bangodi ba **sebedisa mothofatso** ho hlahisa se seng.

O rata ho bua. O bua letsatsi lohle.

Ngwaneso o e lekule hampe, ke konyana.



Ha re ngoleng

Sehela seo e seng motho mola mme o etse sedikadikwe ho eo e leng boleng ba botho dipolelong tsena.



Mariha a **phuthela** Cape Town ka diatla tsa oona.

Hoseng mokoko wa molella hore ke nako ya ho tsoha.

Letswalo la nthefula ha ke utlwa sethunya se lla.

Mahodimo a lla ha Pele a qeta ho bapala.

Dinonyana tsa bina hamonate hoseng hona.

Metsi a hoeletsa setofong.



Ha re ngoleng

Nyalanya dikapolelo le meeleo ya oona.

Taka mola ho tloha ho sekapolelo ho isa ho moeleo.

**Sekapolelo**

Ho hola ke thuto.

Tselo e tsejwa ke ya e tsamaileng.

O hatile mosima wa noha.

Moeleo

Motho e moholo o ithutile dintho tse ngata bophelong.

O emetse kotsi.




Botsa hob a kileng ba etsa seo o botsang ka sona.



Ha re ngoleng

O tlo ngola moqoqo ka phoofolo, empa pele o tlamehile ho etsa tokiso.
Moqoqo o be le dirapa tse nne.

Nahanisisa ka moqoqo. Ngola tse ngata kamoo o ka kgonang.



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao ● Ngola feela ntle ho makgethe ● Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokahalang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.







Ha re ngoleng

Jwale ngola moqoqo wa hao.

- Serapeng sa pela bolela hore phoofolo e dula, e dula e le nngwe kapa le tse ding.
- Ho sa bobedi hlalosa phoofolo: boholo, le sebopoho.
- Ho sa boraro bolela hore e bua jwang: modumo oo e o etsang.
- Qetellong bolela hore e phela nako e kae le hore na e tshereleditswe kapa tjhe.





Ke kgona			
bala sengolwa			
araba dipotso hodima sengolwa			
nyalanya mantswe le meeleo			
lokisetsa le ho ngola kgutsufatso			
phethela dipolelo ke sebedisa maetsi a lekgathe lefetile			
fetolela dipolelo ho lekgathe lejwale ho hlaha ho lefetile			
latellisa dipolelo			
sebedisa tepo ya sekgo			
ngola tshekatsheko			
etsetsa buka ditshwantsho			
bua ka setshwantsho			
ngola serapa			
bona mabitsobitso le mabitso			
sebedisa dihlongwapele le dihlongwanthao ho bopa mantswe a matjha			
sebedisa matshwao a puo sengolweng			
etsa puo			
ngola le ho nehela tshwantshiso			
etsa lenane			
bona phapang pakeng tsa ditshwantsho tse pedi			
bala sengolwa			
araba dipotso hodima sengolwa			
bona taba le dipolelo tse e tshetlehileng			
etsa mmapa wa sekgo			
ngola kgutsufatso			
bala serapa			
bona meeleo ya mantswe			
bona mahlalosanngwe			
sebedisa makopanyi			
ngola serapa			
ngola ka dikholomo diphapang			
bona dinnette			
sebedisa mathusi			

Tema 2: Diatikele tsa dikoranta



Basadi ditabeng

Kotara 1: Dibeke 5 - 6

(17) Nothembini sebini se kgethehileng

36

O bala atikele ya pampiri ka Nothembini.
O araba dipotso ka atikele ya pampiri.
O bona meeleo ya mantswe.
O sebedisa lekgatthe lefetile ho ngola dipolelo.
O sebedisa maemedi ho qetella dipolelo.

(18) Haholwanyana ka Nothembini

38

O sebedisa mantswe a kamanyo ho qetella dipolelo le ho etsa dipolelo tsa hae.
O ngola dipolelo tse hlalosang.
O bala ka setshwantsho.
O etsa letototo la mantswe lekgatheng lefetile le lejwale.

(19) Nothembini o a bina

40

O bala tlhahisoleding ya tlatsetso ka Nothembini.
O araba dipotso ka sengolwa.
O hlalisa maikutlo a hae.
O bona malatodi sengolweng.
O ngola dipolelo ho lekgatthe letlang.

(20) Ditaba ka Nothembini

42

O bona sehlooho, mongodi, dintlha tsa sehlooho le dibui atikeleng.
O hlalosa setshwantsho le sehloohwana sa atikele.
O ngola atikele.
O taka setshwantsho mme o ngola sehloohwana.

(21) O fofa moyeng

44

O sebetsa seholopheng.
O bala ka setshwantsho.
O bala atikele ka seikwetlise.
O araba dipotso ka sengolwa.
O buisana ka sehlooho sa sengolwa.
O bona mofuta wa sengolwa.

(22) Haholwanyana ka Edith

46

O ngola serapa ka Edith Moetsi.
O nyalyana sehlooho papading.
O ngola dipolelo tsa taba bakeng sa atikele.
O bona maetsi sehloohong.
O ngola diholoho hape a sebedisa maetsi ho lekgatthe lefetile.

(23) Ke monyetla wa hao ho ba moqolotsi wa ditaba

48

O bula ka mefuta e fapaneng ya diatikele tse hlalang pampering ya motse.
O bala atikele ka Edith.
O araba dipotso ka sengolwa.
O bona polelo ya taba.
O hlalosa moeelo wa sehlooho.
O sebedisa mantswe a ho botsa polelong.

(24) Mongolo

50

O etsa tokiso ya atikele ya pampiri ya ekolo a sebedisa mmapa wa sekgo.
O buisana le ho ngola ka atikele a tiisa hore e na le sehlooho, serapa sa selelekela le sa ho qetela, puo pehelo, setshwantsho le sehloohwana.
O fetolela pehelo ho potso.
O phethela polelo a sebedisa maemedi: yena, sona, tsona.
O phethela dipolelo a sebedisa : tse ding, kaofela, letho, e mong le ha ho e mong.

Ditshomo le dipale tsa bahale

Kotara 1: Dibeke 7 - 8

(25) Bohlwa le leeba

52

O buisana ka seboleho sa tshomo.
O bala tshomo.
O araba dipotso ka tshomo.
O bona phapang pakeng tsa pale ya nnete le eo e seng ya nnete.
O hlalisa maikutlo.
O nyalyana mantswe le meeleo.

(26) Ho nahana ka bohlwa le leeba

54

O ngola dipolelo tse tharo tse hlalosang.
O phethela dipolelo.
O bona le ho phethela seboleho sa tshomo: sehlooho, tikoloho, baphetwa, kgohlano, tharollo le thuto.
O nyalyana diphoofolo le semelo sa tsona.
O bona seo e ka bang thuto ya tshomo.

(27) Bohlwa bo sebetsang

56

O sebetsa diholopheng.
O buisana ka dipotso mabapi le bohlwa.
O bala sengolwa ka bohlwa.
O araba dipotso ka sengolwa.
O nyalyana mantswe le meeleo.
O sebedisa maemedi dipolelong.
O ngola dipolelo a sebedisa makgethi le mahlalosi.

(28) Ho beha pale ka manane

58

O ngola tlhaloso a sebedisa semelo sa diphofolo.
O buisana le ho fana ka bohlokwa ba hoelets.
O kopanya dipolelo a sebedisa makopanyi **le, empa hobane**.
O latellisana tlhahisoleding ho ngola serapa se utlwahalang.

(29) Tau le tweba

60

O buisana ka dipotso diholopheng.
O bala sengolwa sa tshomo ya **Tau le tweba**.
O araba dipotso hodima sengolwa.
O buisana ka meeleo ya maele.

(30) Ho nahana ka tau le tweba

62

O nyalyana dipolelo.
O hlaloba sengolwa.
O etsa tokiso ya tshomo a sebedisa tjate.

(31) Meghan o sekaseka tshomo

64

O bala tshekatsheko ya **Tau le Tweba**.
O araba dipotso ka tshekatsheko.
O taka setshwantsho se tsamaelanang le tsekatsheko.
O sebetsa ka maele.
O sebedisa leetsi la bonngwe kapa bongata.

(32) Tshomo hara ditshomo

66

O ngola tlhahisoleding ka puosebui.
O ngola tshomo ka tweba e thusang tau a sebedisa diholoho.





Ha re bueng

Tlisa atikele ya pampiri sekolong. Ho na le dipampiri motseng wa heno tse sa lefellweng. Netefatsa hore atikele eo o tlang le yona e ka se o kgahlang.

Bala atikele mme o buisane ka dikarabo tsa dipotso tsena sehlopheng sa hao.

- Sehlooho sa atikele ya hao ke eng?
- Sehlooho se na le mantswe a makae?
- Ke mang ya ngotseng atikele?
- Atikele e ka mang?
- Ho etsahetseng?
- E etsahetse neng?
- E etsahetse kae?
- O bolellwang hape?

- Na atikele ya hao e na le dipehelo?
Ha ho le jwalo ho itsweng?
Ke mang ya itseng jwalo??
- Dipehelo tsena di amana jwang le ketsahalo?
- Na atikele ya hao e na le setshwantsho?
Se bontshang? Hlalosa hantle seo o se bonang.
- Sehloohwana se reng?



Ha re baleng

Bala karolo ya pele ya atikele mme o arabe dipotso.

Mme ya letsang katara

Nothembì Mkhwebane ke sebini sa mmino wa setso wa SeNdebele ya seng a tsejwa mafatsheng a kantle. O binne le sehlopha sa hae *The Siblings Johannesburg* haufinyana. JJ Phiri o buisane le yena.

Ke utlwile ka mosadi ya neng a bina tlelapong ya Johannesburg e bitswang Kippies. O apara moaparo wa botjhaba wa MaNdebele, mme o letsatara ya motlakase. “Le kgale, ha se nnete!” ka tjho. Empa ke ne batla ho utlwa. Ke ne ke batla ho iponela. Kahoo ka ya Kippies, mme ka mo fumana moo Nothembì.

Ha ke a kgolwa mahlo a ka ha Nothembì a hlwella kalaneng. O ne a bonahala a le moholo. Difaha tse mebala di ne di kwahetse matsoho le maoto a hae. O ne a beile kobo e difaha tse mebala mahetleng mme a rwetse katiba e kgolo ya setso.

Nothembì a phahamisa matsoho a hae ho dumedisa letshwele. Yaba o phahamisa katara ya hae ya motlakase. Katara eo! E ne e kgabisitswe ka matshwao a MaNdebele mme e pentilwe ka mebala yohle ya mookodi.

Nothembì a qala ho bapala. A etsa katara ya hae e bue, e bine, e ttlebe, e hoeletse le ho lla.



Mofumahadi wa Afrika
mminong wa SeNdebele



Ha re ngoleng

Ho bua mang serapeng sa pele?

O nahana hore ke Nothembia kapa mongodi? Bolela hobaneng.



O nahana hore "Ke ne ke sa kgolwe mahlo a ka" e bolelang?

Nothembia o sebedisitse mebala efe ho kgabisa katara ya hae?

Mongodi o sebedisa mothofatso ho hlalosa kamoo
Nothembia a bapalang katara ya hae. O re katara e ya bua,
bina, ttleba, hoeletsia le ho lla. Tsena ke tseo batho ba di
etsang. Hape o sebedisa lekgatthe lejwale.

Mothofatso ke sekapuo moo seo
e seng motho (ntho, kgopoloo kapa
phoofolo) e nehwang boleng ba
botho.

Tadima sengolwa hape. Sehela mabitso mola ka bokgubedu, makgethi ka bolou, mme maemedi
sedikadikwe sesetala.

Jwale sebedisa a mararo a maetsi.

Sebedisa a mararo a maetsi ho tswa atikeleng mme o ingolle dipolelo tsa hao lekgatheng lefetile.



Ha re ngoleng

Sebedisa mantswe ana ho phethela
dipolelo.

mo

hodima

Nothembia o a bina Kippies.

ho

pele

a tla Mamelodi ,

o ne a polasing.

Dibini tse ngata di tadima yena hoba o ba thusitse ho fumana mosebetsi.

Haholwanyana ka Nothembì



Ha re ngoleng

Ha re qaleng ho ngola ka ho sebedisa mokopanyi ho kopanya dikarolo tse pedi tsa dipolelo tsena.

Sebedisa le le leng la makopanyi ana ho phethela dipolelo.

empa

leha ho le jwalo

hobane

hore

yaba

Nka rata ho o bona hosane Nothembì, ha re je dijo tsa motshehare.

Ke rata ho ja, Nothembì o tlamehile ho hokomela seo a se jang.

Ha Nothembì a ne a le sekolong o ne a bala dihora o ne a dumela hore o tla sebetsa hantle dihlahlobong tsa hae.

Pele, Nothembì o apere diaparo, a lokisa moriri.

O rata ho thusa borammino, ha a na nako kamehla ho ya kerekeng.



Ha re ngoleng

Sebedisa mahokanyi ana ho iketsetsa dipolelo tsa hao.

Makopanyi (kapa mahokedi)
a sebediswa ho hokela dipolelo kapa mehopolo. Ha o di sebedisa ka nepo, sengolwa sa hao se tla utlwisiseha ha bobebé.

bakeng sa

jwalo ka

leha



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse tharo tse hhalosang Nothembii. O ka di nka paleng kapa wa ingolla tsa hao.

Tadima setshwantsho. Ngola ka diaparo tsa Nothembii le katiba ya hae. Bolela hore di jwang, mebalia ya tsona le hore na o ka rata ho apara jwalo.

Ha re ngoleng

Tadima mantswe ana a nkuweng serapeng sa ho qetela sa atikele ya Nothembii.

sebeditse

o lehlöhöönölo

Ngola mantswe a buang ka dintho tse etsahetseng ka nako eo le hona jwale dikholomong tse nepahetseng.

a tlameha ho thusa

bina

YABA

HONA JWALE



Ha re baleng

Bala karolo ya ho qetela
ya atikele e buang ka
Nothemb.

**Mme ya letsang katara**

Nothemb o a bina hape. Dipina tsa hae ke ka dibaka tsa mahaeng: dinoka le bophelo mapolasing, boo a bo hopolang ho tswa bongwaneng ba hae. Ho ne ho le mmino hohle. "Malome o nthutile ho letsa katara ke le monyenyan," Nothemb o a bolela. "Ke ne ke bina mafung le manyalong. Ka 1983 ka qala sehlopha sa ka Mamelodi. Ho ne ho se basadi ba bangata ba letsang katara ya motlakase nakong eo. Batho ba ne ba bona ke makatsa ha ba mpona. Empa ha ke a ipona le makatsa. Ke ithatela mmino le ho letsa katara. Ke ikutlwa ke fapane ha ke le bina. Ke ikutla ke le matla."

O re o lehlohonolo ha jwale. "Ho bina ke mosebetsi wa ka. Ka bo 1980 ke ne ke sebetsa malapeng a batho ho hlokomela bana ba ka ba babedi."



Ha re ngoleng

Nothemb o qadile sehlopha sa hae neng?

Nothemb o re batho ba bone ho makatsa ha a letsa katara e le mosadi. Na ho na le dintho tse ding tse makatsang ha di etswa ke mosadi? Ngola tse pedi tseo o ka di hopolang.

Nothemb o re o ikutlwa a le matla ha a letsa katara. O nahana hore hobaneng a ikutlwa jwalo?

Haeba a ikutlwa a le matla ha a letsa katara, o nahana hore o ikutlwa jwang ha a sa e letse? Bolela hobaneng.

Na bophelo ba hae bo tshwana le nakong ya 1980? Bolela hobaneng.



Ha re ngoleng

Ngola malatodi a mantswe ana a hhahang serapeng.

Lelatodi ke lentswe le nang le moeleo o fapaneng ho le leng (mohlala: botle bobe).

mahaeng	
monyenyanne	
bongwaneng	
fapaneng	
nako eo	



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tsena ho lekgathe letlang.
Hopola hore o tla sebedisa **tla le leetsi**.


Nothemb o bina Kippies.

Nothemb o bapala dipina tsa bongwaneng.

Nothemb o bina dikonsareteng tsa mose.

Mongodi wa atikele o mamela mmino wa Nothemb.

Nothemb o apara diaparo tse ntla ha a bina.





Ha re ngoleng

Bala se latelang mme o arabe dipotso. Tadima atikele ka Nothembi hape ho fumana dikarabo.

Sehlooho sa atikele ya koranta hangata se na le mantswe a mane kapa mahlano feela. Se leka ho hohela thahasello ya babadi ka ho ba bolella seo taba e leng ka bokgutshwane le tsela e kgahlang.

Sehlooho sa atikele ke sefe?

Mantswe a sehloohwana a makae?

Ka-mola e o tsebisa mongodi wa taba.

Ke mang ya ngotseng atikele ena?

Selelekela se hlahisa tikoloho le ho kgutsufatsa dintlha tsa sehlooho tsa taba ka ho araba dipotso ka mang, eng, neng, kae.

Atikele e ka mang?

Ho etsahetseng?

E etsahetse neng?

E etsahetse kae?

Mmele wa atikele o araba dipotso ka jwang le hobaneng.

Ke eng hape seo o se tsebang ka Nothembi?

Hangata diatikele di kenyeltsa seo motho (jwaloka paki e boneng kapa setsebi) a se boletseng. Sena se tla ba hara ditsejana.

Na atikele e na le dipehelo? Ha ho le jwalo,

Ho itsweng?

Ke mang ya e tjholong?

Atikele e na le setshwantsho le sehloohwana.

Hhalosa setshwantsho mme o ngole seo sehloohwana se se tjhong.



Ha re ngoleng

Nahana e ka Nothembí o o rutile ho letsá katara mme ka mora dilemo tse ngata le ba metswalle e meholo. O kopuwa ho ngola atikele ka yena bakeng sa pampiri ya sekolo.

- Neha atikele ya hao sehlooho.
- Serapeng sa pele netefatsa hore o araba dipotso tse nne tsa mang, eng, neng le kae.
- Serapeng sa bobedi le sa borara eketsa tlhahisolededing ka Nothembí. Dirapa tsena di arabe dipotso ka jwang le hobaneng.
- Se lebale ho sebedisa puosebui ho natefisa.
- Qetella ka ho taka setshwantsho sa Nothembí mme o se nehe sehloohwana.






Ha re bueng

Sebetsang dihlopheng tsa lona.

Tadima ditshwantsho. O nahana hore atikele e ilo bua ka eng?

Na o hopola hore ho bohlokwa ho tshehetsha batjha ba batle dipapading?

Ha o ne o le moqolotsi, o ne o tla ngola ka ketsahalo efe ya dipapadi?



Edith Moetsi – moikwetlisi le seqhomí

Ka Dani Moeng

Dimmata di alwa mafelong a lebala la boikwetliso Setsing sa Botjhaba Polokwane. Lehlakoreng le leng la fuluru ho na le bara e phahameng. Ka ho le leng ho na le boto ya ho qhomá. Hodimo ngwanana e motjha dilemong o bidika sebakeng. Lebitso la hae ke Edith Moetsi.

Sebaka sena sa boikwetliso e sa le e le karolo ya bophelo ba hae ho tloha 2011. O fetohile ho tloha ho ngwanana ya dilemo tse 11 ya nang le ditoro empa a se na kwetliso hoba moikwetlisi le seqhomí se nang le seabo ditlhodisanong tsa matjhaba.

“Ke qadile ho ikwetlisa dibeke tse mmalwa kamora pulo ya sebaka sa ho ikwetlisa sa Polokwane,” Edith o a bolela. “Ke batlile ho etsa sena hoba ke kgathetse ke ho dula ke sa etse letho.”

Mokwetlisi wa Edith o mo qadile ka ho mo etsisa boikwetliso ba cartwheel le ho qhomá terapolining.

Empa ka pele a leba ho tloleng ka mefuta. Ha a ka a fetwa ke boikwetliso ntle le ha a balla dihlahlollo.

Kajeno, Edith o hlodisana lefatshe lohle – Hungary, New Zealand le Holland.

Edith ebole o tswelletse ho ba moahlodi wa naha ho tsa Gymnastics porofenseng ya Limpopo. O qetile materiki ka 2008 mme o ikemiseditse ho ithutela ho ba seahi le setaki sa dipolane tsa ho aha yunibesithing. “Empa bokamoso ba ka ho tsa boikwetliso bo hlakile hoo nka nnang ka kgutlisetsa ho ya yunibesithing morao.

Edith o a tshepisa le ho tsa bonono le mmino. O hapile dikgau bakeng sa botaki ba hae mm eke setho sa diletsi tsa sekolo se phahameng sa habo. “Bokgoni bah o etsa seo ke se ratang bo a nthabiso,” o a bolela. “ke ne ke sa labella ho fihla mona. Ke qadile sena feela e le ho ithabisa. Katleho ya ka e tlisitswe ke ho sebetsa ka thata.”



Ha re ngoleng

Bophelo ba Edith bo fetohile jwang esale a qala sebaka sa boikwetliso?

O qaletseng sebaka sa boikwetliso?

Ntle le hore ke moikwetlolli, ke ditalente dife tseo a nang le tsona?

O hopola hore lebaka le leholo la kattleho ya hae ke lefe?

Hobaneng sehlooho se ngotswe ka ditlhaku tse kgolo tse tenya?

Sepheo sa mongolo o moholo o motenya tlasa sehlooho ke sefe?

Hobaneng o nahana hore lebitso la Edith le tla qetellong ya serapa sa pele,
e seng sa ho qetela?

Ke mang ya ngotseng atikele?

O nahana hore o ka fumana mofuta o tjena wa atikele hokae?

1. Pampiring/Lesedinyaneng
2. Bukeng ya Dipale
3. Bukeng ya Dithothokiso

Hobaneng o re jwalo? Kgutlela morao atikeleng ya Edith Moetsi. Sehela maetsi mola
ka bokgubedu, makgethi ka bolou mme o etsetse maemedi sedikadikwe se setala.





Ha re bueng Tadima pale ka Edith hape.

Ngola serapa se hhalosang hore Edith o phahame jwang ho tloha ha a ne a qala sebakeng sa boikwetliso ho fihlela e ba moahlodi. Ngola dipolelot se tharo.



Ha re ngoleng

Tadima dihloohwana tsena mme o etse se latelang:

kerikete

tenese

rakebi

a. Nyalanya papadi sehlooho sa pampiri.
Sebedisa dipapadi tse ka ho le letona.

bosesi

b. Nahana e ka o tlilo ngola atikele ya pampiri ka sehlooho se seng le se seng. Ngola polelo ya
sehlooho bakeng sa atikele ka nngwe. Polelo ya sehlooho e o bolella seo atikele e leng ka
sona. E fana ka dintlha tsa bohlokwa.

Mohlala

Sehlooho: **MTHEMBU O ROBA REKOTO YA LEBELO**

Papadi: **Mabelo**

Polelo ya sehlooho: **Mampodi wa lebelo Speedy Mthembu o robile rekoto ya Afrika Borwa ya dimitara tse 100 Dittlodisanong tsa Afrika Borwa Port Elizabeth maobane bosiu.**





DIWIKETE DI A WA TSATSING LA PELE

Papadi: _____

Polelo ya sehlooho:



**RACHEL O PHUNYELETSO HO
FIHLA DISEMIFAENALENG TSA
WIMBLEDON**



Papadi: _____

Polelo ya sehlooho:



**NGWANANA O ROBA
REKOTO HO SESENG HA
“FREE STYLE”**



Papadi: _____

Polelo ya sehlooho:





Ha re ngoleng

Sehela maetsi oohle mela dihloohong tse ka hodimo.

Jwale ngola dipolelo tse ikemetseng o sebedisa maetsi
ao ho lekgathe lefetile.





Ha re bueng

Na le na le pampiri sekolong? Haeba e teng, ke diatikele dife tse pampiring? Haeba ha e yo, na o nahana hore ho bohlokwa hore e be teng? Buisanang dihlopheng tsa lona.



Ha re baleng



Edith o ghomela ho tsejweng

JJ Menge

Moikwetlisi Edith Moetsi, ya neng a sa tsejwe pele ho tlholo ya hae ya medale ho mabelo a *Commonwealth kgwedding* e fetileng, o lebelletswe ho ba le balatelli ba bangata dithodisanong tsa mohope wa *Bumbo Gymnastics* tsa selemo le selemo Afrika Borwa. Ena ke tlhodisano e kgolo ka ho fetisia Afrika Borwa selemo le selemo.

Sena se tla ba maqalong a kgwedi e tlang, mme Moetsi o tla hlodisana le ba bang ba dinaha tse fapaneng.

Moetsi, ya dilemo di 20, ya hlahang Polokwane, Limpopo, o ile a hlolwa hasesane makgaolakganng a basadi a ho qhoma dipapading tsa *Commonwealth*. Le ha ho le jwalo, bokgoni ba hae bo entse hore a tsebahale haholo Afrika Borwa dipapading.

Moetsi o nkile qeto ya ho etsa boikwetliso e le ngwanana wa dilemo tse 11 ha a ne a bohile diOlimpiki tsa Sydney tsa 2000 thelebisheneng. Mokwetlisi Marie Slabbert a bona bokgoni ba hae nakong ya thuto ya boikwetliso. A nka Moetsi, mme le jwale e sa le mokwetlisi wa hae.

Moetsi e bile mampodi wa naha wa boikwetliso ba bonono ka 2011 mme a kgetha ho qhoma e le seo a tla se etsa, moo e leng wa botshelela lefatsheng.

O dula le mme wa hae, nkgono, rakgadi, bomotswala ba babedi le bana babo ba banana ba babedi hona Polokwane. “Ke ithuta tse ngata ho nkgono le rakgadi, ke bona ba mpontshang tsela. Ba nthusitse ho ba seo ke leng sona,” o realo.

O rata ho ya baeskopong le metswalle, feela o tadirime mokamosong ba hae ba boikwetliso, mme o ikwetlisa dihora tse itseng ka letsatsi.

Le ha a tla phehisana dithodisanong tse ngata lefatshe lohle, maikemisetso a hae a sehlooho ke ho ba dipapading tsa Diolimpiki.

“Ke sebetsa ka matla ho fihlella seo,” o a bolela.





Ha re ngoleng

Na Edith o sebeditse hantle ho tsa boikwetliso? Bolela hobaneng.

O hlotswe hannyane makgaola kganng. O tswile hokae, mme o fumane metale ofe?

Polelo ya taba ke efe serapeng sa pele? E ngole.

Hlalosa moelelo wa sehlooho ka mantswe a hao.

Ke mang ya ngotseng atikele?

Roule modele ke eng? Di roule modele tsa hae ke bo mang?

Roule modele ya hao ke mang? Bolela hobaneng.

Ha re ngoleng

Sebedisa mantswe ana ho phethela dipotso. Hopola ho qala polelo ka tlhaku e kgolo.

Edith o hlahetse [] ?

rae

neng

[] o hlodisana papading?

efe

O ikwetlisa [] tsatsi le leng le leng?

bo mang

O dula le batho ba [] ?

bakae

Di roule modele tsa hae ke [] ?





Ha re ngoleng

Sebetsang dihlopheng tsa lona.
Etsa mmapa wa mohopolo ho
lokisetsa atikele eo o ilo e ngola
bakeng sa pampiri ya sekolo ka
Edith Moetsi.



Ha re ngoleng

Buisanang ka atikele
dihlopheng tsa lona.

Neha atikele ya hao sehlooho.

Serapeng sa pele netefatsa hore o
araba dipotso tse nne tsa mang,
eng, neng le kae.

Serapeng sa bobedi le sa boraro tlatsa
tlhahisoleseding e nngwe ka Edith. Araba
dipotso tsa jwang le mang. Hopola ho sebedisa
puosebui ho natefisa.

Serapeng sa ho qetela, ngola atikele ya hao.

Ha o rata o ka taka setshwantsho sa Edith
mme wa se fa sehloohwana.





Ha re ngoleng

Ha re etseng boikwetliso ba puo. Sebedisa mantswe
a masakaneng ho fetolela pehelo ho potso.

Edith o hlaha Limpopo. (kae)

O bohela difilimi ho tlosa bodutu. (eng)

O ikwetlisa kamehla. (neng)

Ha re ngoleng

Phethela dipolelo o sebedisa
ke, o, ha.

Motsemoholo wa Limpopo

Polokwane.

Nothembni

hlahetse polasing.

Ha re ngoleng

Phethela dipolelo o sebedisa mantswe a katlaase.


e mong

ba bang

ha ho

bohle

ha ho le a mong



bana ba bapala seletswa sa
mmino.

ba bana ba bapala dikatara.

ngwana ya bapalang piano.

o letsa meropa.

Jwale latella mehala ho bapisa katara le sentshamodumo.



Ha re bueng

Sebetsang dihlopheng tsa lona.

Na o nahana hore diphoofolo di a thusana? Jwang?


Na phoofolo e nnyane e ka thusa e kgolo? Jwang?

Motho e monnyane a ka thusa e moholo? Jwang?

Na o nahana hore diphoofolo di a buisana? Fana ka mabaka a karabo ya hao.



Ha re baleng

Bohlwa le leebaKa tsatsi le leng le tjhesang,
bohlwa bo ne bo dutse thoko le noka."Ho ka ba monate jwang ho sesa," a nahana. A kenya leoto le
leng metsing, le le leng, le leng hape. Hang a wela. Metsi a ne a
phalla ka matla mme a sa kgone ho tswa."Thusang!" a hoeletsa. "Ke a qwela!" Empa ha se be ya utlwang
seboko sa hae. Ha a se a hopola hore o a qwela, ha feta leeba
lefofa. A lemoha hore bohlwa bo tsietsing mme a akgela
lehlaku metsing. E ne e ka seketswana mme bohlwa a hlwella.

"Ke a leboha leeba. Ka tsatsi le leng ke tla o thusa."

Leeba la tsheha. "O monnyane haholo hore o ka nthusa bohlwa."
Yaba o a fofa.Ha feta dikgwedi tse ngata. Yaba ka tsatsi le leng
bohlwa a bona leeba le dutse sefateng.Pele a ke re "dumela" monna e mong a tla ka seqha
le motsu. O ne a ilo thunya leeba. Kapele, bohlwa a
hlwella leotong la monna mme a mo loma. "Itjhu!"
monna a hoeletsa a lahla seqha.

"Ke a leboha," leeba la bua le fofa le tsamaya.

"O monnyane empa o pholositse bophelo ba ka."

Tshomo ke pale e kgutshwane e nang le
thuto ya boitshwaro. Hangata baphetwa
ke diphoofolo. Pale kgutshwane. Phoofolo
e nngwe hangata e kgopo kapa
e ikgohomositse mme e nngwe e nngwe
e supisa eo hore boitshwaro boo ha bo
a loka.

Pele o bala
 ● Sheba ditshwantsho le dihlooho mme
 o leke ho noha hore se ngotseng se
 mabapi le eng. ● Bala leqhephe mona le
 mane o shebe seo o tlāng ho bala ka sona.




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Hobaneng bohlwa bo ne bo batla ho sesa?



Ho etsahetse eng ka yena?

Leeba le mo pholositse jwang?

Bohlwa bo pholositse leeба jwang?

Na o nahana hore pale ena e etsahetse kannete? Bolela hobaneng.

O nahana hore pale ena e etsahetse nakong efe ya selemo?

Kgetha e le nngwe mme o e etsetse sedikadikwe.

selemo

hwetla

lehlabula

mariha

Hobaneng o re jwalo?


Pale ena ke tshomo. Tshomo ke eng? Kgetha e le nngwe ya dikarabo tsena mme o e etsetse sedikadikwe.

1. Pale ya baphetwa ba diphoofolo e rutang boitshwaro

2. Pale ya medimo le bahale

3. Lengolo le lekgutshwane

O nahana hore tshomo ena e re ruta eng?



Ha re ngoleng

Nyalanya mantswe a ka ho le letshehadi le meeleo ya oona ka ho le letona.

phalla ka matla
nnyane
hang
mangata
hlwella

nnyane
mmalwa
tshohanyetso
palama
tsamaya kamatla

Ho nahana ka bohlwa le leeba



Ha re ngoleng

sebete

Kgetha mantswe a mararo a hhalosang bohlwa
mme o a etsetse sedikadikwe.

sethōthō

botlokokotsebe

hloleha

hlókomela

bohwala

sebete

Jwale sebedisa mantswe a mararo ao ho ngola dipolelo tse tharo.



Ha re ngoleng

Bala hape tshomo ya bohlwa le leeba mme o phethele
tlhahisoleseding ena.



Sehlooho sa tshomo

Tikolooho ya tshomo

Baphetwa tshomong

Kgohlano tshomong

Tharollo

Thuto





Ha re ngoleng

Jwale o tlilo ingolla tshomo. Ho tswa lebiding la 1 kgetha phoofolo, lebiding la 2 kgetha semelo sa yona (e jwang) mme lebiding la 3 kgetha thuto ya tshomo.

lekgonathá

ho itjheba
bowena feela

hlöka mamello

kgohomosa

ikremiseditse

bonolo

ikgantsha

botswa

Ka nako tse ding ho
molemo ho se bue letho.

Ho bonolo ho nyatsa
seo o se nang sona.

O k eke wa
thabisa bohle.

Ba sebetsang ka
that aba a atleha.

Ho thusa ke ho
ipolokela thuso ka
tsatsi le leng.

Ha ho ya ratang
lekewala.

Lesisitheho le ja
kgomo.

Ho ikgohomosa
ho lebisa howeng.



Ha re bueng

Sebetsang dihlopheng
tsa lona.



Na bohlwa bo sebetsa bo le bong kapa ka seholpha?
O nahana hore molemo wa ho sebetsa mmoho ke ofe?
Ho na le bohlwa lapeng la hao? Di batlang?
Ho etsahalang ha o leka ho thibela bohlwa ho leba dijong ka ho thiba tsela ya bona?



Ha re baleng

Bohlwa ho bohlwa

Bohlwa bo utlwisisana jwang? Ha bo tsebe ho bua empa bo tlamehile ho tsebisana sa se etsahalang. Bo etsa sena jwang? Di ntsha lephoka le ikgethileng.

O ja samentjhisi. Mafoforotsane a wela fatshe. Joo, ha ho na taba. Ha ho na bohlwa mona. Empa ema hannyane! Ho na le bohlwa bo le bong kapa pedi bo ntseng bo hlwella bohobe. Ha se bothata boo. Dikokonyana tse mmalwa ha se bothata. Empa shebisisa. Di ntse di bapadisa ditsebe tsa tsona moyeng.



Hang e nngwe e mathela ho fuluru e be e nyamela. Sehlola se fumane dijo, mme se ilo tsebisa bohle. Feela se tlameha ho hopola tsela ho kgutlela dijong. Bohlwa (kokonyana) ha bo siye mehato. Bo siya lephoka tseleng.

Ha sehlwela se fihla seolong, se bolella tse ding hore se fumane dijo ka lephoka. Jwale hoa thajwa. Jwale di tla leba dijong di latela sehlwela lephokeng leo a le siileng tseleng. Hang ho se ho na le mola o molelele wa bohlwa fulurung. Mafoforotsane ao a kgutlela seolong.





Ha re ngoleng

Bohlwa bo "bua" jwang le bo bong?

Bo fumana tsela ya kgutlela morao jwang?

O nahana hore bohlwa ke sebopuwa se hlwekileng kapa se ditshila?

Sengolwa sena sa bohlwa se fapane kae le tshomo?



Ha re ngoleng

Nyalanya mantswe a ho
le letshehadi le meeleo
ya oona ho le letona.

amana
ditsejana
sehlopha sa bohlwa
sehlwela

motho ya rometsweng ho ya fumana tlhahiso
bohlwa bo dulang mmoho
ho bua
dintho tse metseng hloohong ya bohlwa



Ha re ngoleng

Sebedisa mantswe ana ho
phethela dipolelo.

Maemedi a ka sebediswa
bakeng sa mabitso.

bo

yena

o

ye

Bohlwa ha bo bue. [] sebedisa ditsejana ho amana.

Ha [] diha mafoforotsane, di a a thonaka.

[] ho na taba [] o lahlela mafoforotsane fatshe. Bohlwa bo tla a ja.

Mofumahatsana o sala seulong. Ke [] ikokonyana ya bohlokwa. Tse ding tsohle di
sebeletsa [] ka thata. Joo! Tadima moo. [] seolo sa bohlwa.



Ha re ngoleng

Mahlalosi ana le makgethi a hlaha tshomong ya bohlwa le leeba. Sehela
mahlalosi mela ka bokgubedu mme o etsetse makgethi sedikadikwe se
bolou. Jwale a sebedise dipolelong tsea hao.

rateha	
matla	
hang	
nnyane	
tjhesa	

Ho beha pale ka manane



Ha re ngoleng

Ditshomo di sebedisa diphoofolo le semelo sa tsona ho hlahisa batho le semelo sa bona.



Tadima morao ho lebidi la diphoofolo leqephetshebet song 26. Kgetha e nngwe ya diphoofolo tsena eo o bonang e tshwana le wena mme o ngole tlhaloso ya hao e le ya phoofolo eo. Mohlala, haeba o nahana hore o tshwana le bohlwa, o ka ngola kamoo o sebetsang ka thata ka teng, le hore o sebetsa hantle jwang le ba bang.



Ha re ngoleng

Sepheo sa tshomo ke ho ruta boitshwaro kapa thuto. Buisanang ka sena dihlopheng tsa lona. Bua ka se bolelwang ka ho eletsa. Buisanang ka dipotso tse latelang mme le ngole dikarabo.



O ka hloka keletso neng ho e mong?

O ka se hloke keletso neng ho e mong?

O ka etsang ha o batla ho eletsa motswalle empa a sa batle?

Bolella metswalle ya hao ka pale eo o e tsebang se rutang boitshwaro kapa se nang le keletso. Jwale ngola ha kgutshwane ka seo pale e leng ka sona.





Kopanya dipolelo. Sebedisa makopanyi a ka tlaase.

Ha re ngoleng

Mohlala

hobane

empa

le

Leeba le akgetse lehlaku metsing. Le ne le batla ho thusa bohlwa.

Leeba le lafletse lehlaku metsing **hobane** le ne le batla ho thusa bohlwa.

Bohlwa bo ne bo tihesa, bo batla ho sesa.

Monna o ne a tshwere seqha le motsu. O ne a batla ho thunya leeba.

Leeba la tsheha. Le ne le sa hopole hore bohlwa bo ka le thusa.

Monna o batlile a thunya leeba. Bohlwa ba mo loma.



Ha re ngoleng

Beha dipolelo tsena ka tatellano e nepahetseng ho etsa serapa.

Kamora nako bohlwa bo nahanne hore
bo shwa mme ba hoeletsa ho batla thuso.

Letsatsing le tjhesang bohlwa ba qeta ka
ho iphodisa nokeng.

"Se tshwenyehe," leeба la hoeletsa. "Ke tla
o thusa."

Ka bomadimabe, o atametse haholo
mme a wela."

"Ke a leboha. O pholositse bophelo ba ka,"
ho rialo bohlwa. "Ka tsatsi le leng ke tla
o thusa."

A akgela lehlaku hara noka.

Bohlwa ba sebedisa lehlaku e le
seketswana.



Ha re bueng

Buisanang ka dipotso tsena dihlopheng tsa lona.

- Na o nahana hore sebopuwa se sennyane se ka thusa se seholo? Ka tsela efe?
- Na o tseba pale moo motho e monnyane a ileng a hlola e moholo?
- Na o hopola hore boholo bo bohlokwa ka dinako tsohle? Fana ka mabaka a karabo ya hao.
- O kile wa thusa motho kapa phoofolo?
- Bolella tlelase hore o thusitse mang le hore o mo thusitse jwang kapa yona phoofolo.



Pele o bala

Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng. Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tlang ho bala ka sona.



Ha re baleng



Ka tsatsi le leng, ditweba tse pedi tse putswa tse nnyane, di ne di shebile tau e kgolo, e bohale, e robetse letsatsing. "Matha hodimo ha nko ya hae," e nngwe ya tjho. "Bona hore na o tla tsoha!"

Yaba sethoho se sennyane se tweba se matha hodimo ha nko ya tau, mme ha etsahalang? Kahoo, tau ya tsoha mme ya tshwara tweba ka letsoho la hae le leholo.

Tau ena e kgolo e ne e kgenne mme e ne e tilo ja tweba ena e putswa e nnyane. "Oho hle, se ntje hle tau," ho kopa tweba e thothomelang. "Ka tsatsi le leng ke tla o thusa!"

Tau ya tsheha. "Wena? O monnyane ho thusa mang kapa mang twebanyana! O ke ke wa nthusa!" Empa hoba o ne a sa lapa a lesa tweba ho tsamaya.


Hang kamora moo, tau e ne e matha naheng. Hang ya tshwaswa ke sefi sa letloha seo banna ba neng ba se etseditse ho tshwasa tshepe. E ne e le letloha le leholo mme tau ya tshwareha teng. A hloleha ho tsitsinyeha, empa a kgona ho puruma.

"Thusa! Thusa! Thusa!" a puruma. "Mpholoseng sefing sena!"

Tshepe ya feta. "Ha ke na ho o thusa," ho rialo tshepe. "Beke e fetileng o jele ngwaneso."

Pela ya feta e tlola. "Ha ke na ho o thusa," ho rialo pela. "Beke e fetileng o jele mme."

Jwale ha feta tweba e nnyane e putswa e matha. "Ha o a ntja beke e fetileng," a bolela. "Ke tla o thusa."




Jwale tweba e putswa e nnyane ya loma letloha. A loma, a loma, a loma. Motshehare kwana lesoba le letloheng le ne le le holo hore tau a ka tswa.

"Ke a leboha motswallenya wa ka. Jwale ke a tseba hore le diphoofolo tse nnyane di ka thusa tse kgolo jwaloka nna," ho rialo tau.



Ha re ngoleng



Buisanang ka sena dihlopheng tsa lona mme le ngole dikarabo.

O nahana hore pale e ka ba nnete? Fana ka mabaka.

O nahana hore pale ena e re ruta thuto? O nahana hore thuto eo ke efe?

O ka neha pale ena sehlooho sefe?

Tshomo ke pale e re rutang boitshwaro kapa thuto. Na o nahana hore tshomo ya tau le tweba e re ruta thuto? O nahana hore thuto ke efe?

Tadima maele ana ebe o bolela hore ke afe a tshwanelang pale ena. Beha letshwao thoko ho oona.

Se ja monna ha se mo qete.	Tlalo la motho ha le thakgiswe fatshe.
Matsoho a hlatswana.	Mabele ke ngwetsi ya malapa oohle.

Hobaneng tweba e ne e tshwenya tau?

Hobaneng tau e sa ja tweba?

Ho nahana ka tau le tweba



Ha re ngoleng

Kopanya karolo ya pele ya polelo le ya bobedi. Jwale ngola dipolelo tse nepahetseng dibakeng tse ka tlaase.

Tau e kgolo e ne e	hore bophelo ba hae bo bolokwe.
Tweba e nnyane ya kopa, ya kopa	meno a matle a bohale.
Tau e kene sefing hobane	a orile letsatsi hamonate a kgalehile.
Tweba e ne e na le molemo o itseng:	ho ikgohomosa.
Tau e hlokile ho kopa tshwarelo	o ne a potlkile.




Handwriting practice area with five horizontal lines for each row.



Ha re ngoleng

Hlopholla tshomo ya bohlwa le leeba.
Mme o etse se latelang.

- Sehela lentswe le bolelang **halefile** mola.
- Etsetsa lentswe le bolelang **thothomela** sedikadikwe.
- Khalara lentswe le bolelang **hlafuna dikarolwana tse nnyane ka nako**.
- Etsa X thoko ho lentswe le bolelang **sebaka se seholo sa lefatsho se feela**.
- Tshwaya lentswe le bolelang **kopile**.





Ha re ngoleng

Tadima leqephetshebetso 26 hape, mme o sebedise phoofolo, semelo sa yona le thuto ya boitshwaro eo o e ngotseng.

Sehlooho sa tshomo


Mophetwa le boitshwaro

Tikoloho

Diketsahalo

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Thuto



Meghan o sekaseka tshomo



Ha re baleng

Tau le Tweba

ka Jerry Pinkney

Sekasekwa ke Meghan Cox

Ditshwantsho tse ntle bukeng ena e kgabane ha ho ngolwa hape ya tshomo ya Aesop e qete ho hlolela Jerry Pinkney kgau ya 2009 ya Caldecott Medal bakeng sa buka e ikgethileng ya ditshwantsho ya Amerika.



Tau le Tweba e bolela ka pale ya morena wa diphoofolo ya ileng a boloka bophelo ba tweba, mme hamorao a tshwaswa le sefi sa letloha, mme ketso eo ya hae e lefuwa ka hore tweba ena e mo pholose ka ho loma letloha lena ho mo pholosa.

Diketsahalo tsa sengolwa sena di etsahala Serengeti, sebakeng se hlahla se tletseng dinonyana, diphoofolo le dikokonyana. Re bona hore tau ke yena mampodi; ha a tsamaya ka ho sasanka hara jwang bo bosehla, dithutlo le ditlou di reteleha ho mmoha. E mpa kotsi e teng ke ya batho ba apereng dikhaki, ditsomi. Ba tjheha sefi mme hang ha maoto a maholo a mabedi a tshwaswa ke ropo e patilweng. Ha ho puruma ho tshwenyehileng, “Rrr!” ho fihla ditsebeng tsa tweba, o matha hang ho ya thusa, mme o fihla a “ngwapa, ngwapa” mafito ha motshwaruwa a tadimile a se na seo a ka se etsang.

Bana ba dilemo tse pakeng tsa 6 le 11 ba tla kgahlwa haholo ke tsela eo Mong Pinkley a entseng pale ena eke ke ya phoofolo tsa hae paleng ena e tlwaelehileng. Bobedi tau le tweba ho bonahala ba na le malapa a matjha. Maqephe a ho qetela a re bontsha ka ho rateha kamoo katse e kgolo e tsamayang le tauhadi le madinyane a yona, mme mokokotlong a pepile leloko lohle la ha tweba.



Ha re bueng



- Ke mang ya ngotseng buka a taka le ditshwantsho?
- Hobaneng buka ena e hlotse metale?
- Buka ena e reretswe babadi ba dilemo dife?
- Pale e etsahala hokae?
- Ke kotsi efe eo diphoofolo di tadimaneng le yona?
- Ke eng se etsang tshomo ena ya *Tau le Tweba* e fapanie le eo o e badileng pele?
- Ke phetolelo efe eo o e ratileng ho fetisia? Bolela hobaneng.

Taka setshwantsho ho tsamaelana le tshekatsheko ya buka.



Ha re ngoleng

Taka mola ho nyalana le
karolo ya pele ya maele
le getello ya oona.



Ha re ngoleng

Jwale ingolle maele a hao a mabedi.

Mpho ha e kgeswe
Motswalle wa bohlokwa
Se kgutlisetse
Le tjhabile
Motho ha a
Lepotlapota

seo o ka se etsang hona jwale morao.
Iahlwe e se boko ba pere.
le ja podi.
o teng le mathateng.
le ore.
ha e kgeswe.



Ha re ngoleng

Kgetha lekgethi le nepahetseng mme o le sehele mola.



Mohahlaudi beseng o hloka/hlokile diforekeikere ho boha ditau.

Cici le Moses ha ba ye/ya pakeng ya ditau kajeno.

Kajeno tlelase e ithuta/thutela ditau.

Tshomo hara ditshomo



Ha re ngoleng

Tadima leqephetshebetso 29. Tadima setshwantsho sa tweba e ntsha tau letloweng.

Ngola hara pudulwana ya puo seo o nahanang hore ba a se bua.



Ha re ngoleng

Sebedisa tjhate ya hao ya leqephetshebetso 30 ho lokisetsa tshomo eo o ilo e ngola, kamoo tweba e thusitseng tau ka teng. Tlatsa dihlooho tsa tokiso ya hao dibakeng tseo o di nehilweng katlaase.

Sehlooho

Selelekela, moo diketso di tla etsahala teng

Mmele, moo o phetang pale (Tiisa hore tau le tweba ba a buisana)

Pheletso, moo o bolelang ka tharollo

Letsatsi:



Ha re ngoleng

Jwale ngola tshomo ya hao.

Ke kgona



ho bala atikele ya pampiri
 arabu dipotso ka atikele ya pampiri
 bona moevelo wa mantswe
 ho sebedisa maemedi
 ho sebedisa mahokedi
 ho ngola dipolelo tse hlilosang
 ho bua ka setshwantsho
 ho sebetsa ka makgathe a lejwale, lefetile le letlang
 ho nehelana ka maikutlo a ka
 ho bona malatodi
 ho bona polelo ya taba
 ho ngola atikele
 ho ngola serapa
 ho lokisetsa atikele
 ho fetolela pehelo ho potso
 phethela dipolelo o sebedisa maemedi
 ho phethela dipolelo ke sebedisa ditheminase
 ho buisana ka sebopoho sa tshomo
 ho bala tshomo
 ho arabu dipotso ka ditshomo
 ho bona diphapang pakeng tsa pale ya nnete le ya bioqapelo
 ho etsa tlhahiso
 ho nyalanya mantswe le meevelo
 ho ngola thaloso
 ho bona sebopoho sa tshomo
 ho sebedisa maemedi
 ho ngola dipolelo ke sebedisa makgethi le mahlalosi
 ho sebedisa makopanyi
 ho latellisana tlhahisoleseding
 ho sebetsa ka maele
 ho bala tshekatsheko
 ho hlahloba sengolwa
 ho lokisetsa le ho ngola tshomo
 ho sebedisa maetsi bonngeng le bongateng
 ho sebedisa puosebui



Tema 3: Tsebiso ka diketso



O fana le ho latela ditaelo Kotara 2: Dibeke 1 - 2

33 Ho bala matshwao 70

Sebetsa seholpheng.
E bua ka mafuta e fapaneng ya matshwao.
Buisana ka bohlokwa ba ho bala ditaelo ka hloko.
Ho bala letswoa ka tlatsatso ya bophelo.
Araba dipotso tse itshtlehileng matshwaong.
Bapisa mantswe le meeleo.

34 Tse ngata ka ditataiso 72

Bapisa ditsebiso.
Kgetha lekgathe letlang.
Sebedisa lekgathe letlang polelong tse bonolo.
Sebedisa matshwao hantle.
Sebedisa mahlalosi a nako, mokgwa, sebaka le boemo.

35 Ho etsa ho jewang 74

Bala resepe.
Latela ditaelo ho etsa mahleu.
Araba dipotso ka resepe.
Hlalosa seo o lokelang ho se latela ha o etsa mahleu o sebedisa mantswe a kang pele, ebe, ka morao ho moo, le qetellong.
Kopanya dipolelo tse ho etsa polelo bonolo thata o sebedisa hobane, kamorao, le ha, esale le neng.

36 Tse ngata ka dijo 76

Fana ka ditaelo o sebedisa ho tlameha : tsamaya, fumana, etsa.
Latela ditaelo tsa e-meili ho o thusa ho etsa dikuku tse tshehisang.
O romela sms a sebedisa mantswe a kgutsufaditsweng.
Ngololla mantswe a kgutsufaditsweng: mof, mohl, kg, n, t. ml.

37 Pitsa ya sopo 78

Buisana ka setshwantsho.
O bala pale e bitswang Stone Soup.
O araba dipotso ka pale.
Fana ka mabaka.
O kgetha manane a latelwang ha ho etswa sopo.
O kgetha diphetho.

38 Sopo, sopo, sopo e tsebahalang 80

Kgetha sopo e jewang hae.
Ngola tseo o di sebedisang ha o etsa sopo.
Ngola ditaelo tsa ho etsa sopo o sebedisa mantswe a kang: kopanya, kgabelo ebola, kopanya.

Ngola tseo o di sebedisang ha o etsa sopo le taelo tsa ho e etsa.

Utlwisia molemo wa ho sebedisa kgutlo qetellong ya polelo.

Ngola seratswana se qetellang sa pale ya Stone Soup.

Sebetsang ka dihlopha ho hlahisa selelekela sa papadi.

Ngola selelekela sa papadi o sebedisa dihlooho tseo o di nehilweng: sehlooho, sebaka, dibapadi le poloto.

39 Thuto ka mebala 82

Ba bua ka dihlopha tsa bona ka mookodi le mebala ya o na.
Ba hlahloba puo eo ba e nehuweng ke seholphoa.
Ba bala teko ho ntsha mebala.
O kgetha seholho sa teko.
Kgetha maetsi a tlamehileng.
Qetella tjhate e phallang.
Bapisa mantswe le meeleo ya ona.
Ngola mantswe dikshinaring.
Fumana o sebedise maemedi: le, ma, se, di.
Tlatsa mahlalosi a nepahetseng a hlalosa mookodi ebe o a sebedisa dipolelong ka bo o ona.

40 Hlophisa dintho 84

Latela ditaelo.
Latela ditaelo mme o take khostjumu.

Dipuisano Kotara 2: Dibeke 3 - 4

41 Jwale sena ke feshene 86

Seholphoa se etsa puisano ka tsebiso.
Puisano ka mokgwa wa dipotso tse itshehileng hodima puisano.
Puisano ka keketso ya tsebiso eo motho a tla tshwanelang ho e fumana.
Ba bala puisano.
Araba dipotso tse itseng.
Fumana sepheo sa puisano.
Ngola dipotso tse tharo.
Sebedisa matshwao a potso.
Ngola taelo ka puo pehelo.

42 Tse ngata ka di T-shirts 88

Fumana dihlooho o ngole ka tsona.
Fumana motho eo batla ba le puisano le yena ho ngola atikelele.
Ngola dipotso tse bulehileng le tse kwetsweng.
Bala kerafo e itshtlehileng hodima tsebiso.
Araba dipotso tsa kerafo: bobedi monahano wa bohareng le o ikgethileng.
Utlwisia le ho qhaqholla tsebiso ya kerafo.
Nehana ka mabaka a tsebiso.
Kgutsufatsa tsebiso e fumanwang ho phuputso.

43 Ho ithuta ka volibolo 90

Puisano ka melao e sebediswang ho lentswe le sebetsang.

Bala tema ka dihlooho tsa voli bolo.

Fumana sesosa sa tema.

Fana ka mabaka a dikarabo.

Neha tema seholho.

Bapisa mantswe le meeleo ya yona.

Ngola mantswe dikshinaring.

Beha tsebiso ka polelo pehelo.

sebedisa makopanyi ho kopanya dipolelo ho serapa le ho sebedisa maemedi a tshwanetseng.

44 Haholwanyana ka dipapadi 92

Ngola qetello.

Qetella tafole.

Sebesdisa setshwantsho ho qetella tafole.

Qetella puisano o sebedisa mantswe a potso mang, eng, kae le neng.

Kgutsufatsa tsebiso.

Sebedisa lekgathe lefetile letswhelli.

Sebedisa lekgathe letlang letswhelli.

45 Notshi e tantshang 94

Buisanang ka bohlokwa ba ho sebetsa ka seholshwana.

Bala tema.

Araba dipotso tsa tema.

Fumana mohlodi wa tema.

Fumana moelollo wa mantswe.

Ngola mantswe dikshinaring.

Kopanya dipolelo.

Sebedisa lentswe passive.

46 Notshi e etsang manepe 96

Etsa ditsebiso ka lenaneo.

O tshwaya setshwantsho.

Ngola seratswana sa nnete.

Ngola polelo ya seholho le polelo e tlatsatsang.

Ngololla raporoto ka tlasa dihlooho tse itseng.

Fumana mahlalosi a hlalosang, maemedi, maetsi le mantswe a potso.

47 Kangaroo e makatsang 98

Puisano ka setshwantsho.

Bala tsebiso ka tema ka kangaroo.

Araba dipotso tse itseng ka tema.

Bapisa mantswe le meeleo ya ona.

Fetolela setamente dipotsong o sebdisa mantswe a potso.

48 Ho nahana ka dikangaroo 100

Sebedisa tsebiso etswang temeng ho ngola serapa sa nnete.

Qetella tema o sebedisa puo e tobileng.

Ngola raporoto ka wena o sebedisa dihlooho tse itseng.

Sebedisa letshwao la makalo.




Ha re bueng

Sebetsang ka dihlotsana.

- Buang ka mefuta e fapaneng ya matshwao ao le a fumanang: matshwao a dijo le a diaparo.
- Hobaneng ho le bohlokwa ho bala ditsebiso matshwaong?
- O nahana ho ka etsahala eng ha o bala karolo ya tsebiso ya letshwao?
- Ha o sebedisa meriana o ka e beha hokae?
- Hobaneng ho le bohlokwa ho bala ditsebiso matshwaong ka hantle?
- Hobaneng ho le bohlokwa ho nwa moriana fela ha motho e moholo a le teng?



Ha re baleng



Tsebiso ya nnete

Metswako e sebetsang (paketeng e nngwe le enngwe)

*Actigo***Lebaka****Kgahlano ya okisidante**

Tshebediso

Ho fumana matla a ekeditweng, mafolofolo le eketsa masole a mmele wa hao.

Tsebiso e ekeditweng

- Act-Yu-go ke tlatsetsoya dijo e monate.
- E ho neha dijo tsa mmele tse kgethilweng ka hloko ho boloka mafolofolo a hao.
- Di thusa disele di bolokehile.

Ha o sebedisa hona

- O tla utlwa o le mafolofolo ha o nwa ho hong ka letsatsi.

Ditsebiso:

Batho ba baholo le bana ba dilemo di 10 le ho feta

Tshela dikahare tsa pakete ka ho 3/4 galase ya metsi. Fuduwa o emele dipudulwana pele o nwa. Se ka sebedisa pakete e fetang 1 ka hora tse 24.

Bana ba ka tlasa dilemo di 10

Tshela 1/2 pakete ka hara 3/4 galase ya metsi. Fuduwa o emele dipudulwana pele o nwa. Se ka sebedisa pakete e fetang 1/2 ka hora tse 24.

Tsebiso e nngwe

Beha tulong e phodileng e ommeng e tlasa 25°C ho ya hodimo moo bana ba sa fihlelleng Ho na le dipakete tse se nang letho tse ka nkang kgwedi.

Dikahare tse sa sebetseng: DiVitamine B1, B6, B12, C.

Ha di na setatjhe, laketose, tswekere kapa dithibela mahloko.



Ha re ngoleng

Buisanang ka dipotso tsena dihlotswaneng tsa lona ebe
le ngola dikarabo.

Ho bolelwang ka **ditsebiso tsa nnete?**

Ke eng seno sa bophelo bo botle?

Hobaneng o nahana hore se seholo sa mantlha sa letshwao se feta dikarolo tsa dihlooho?

Ho na le dikarolo tse kae matshwaong?

Hodima boholo ba ditlhaku, ke dife tseo e leng tsa bohlokwa karolong ya sehlooho? Di ngole.

Ke dife dikarolo tsa sehlooho tseo e seng tsa bohlokwa haholo? Di ngole.

Bana ba dilemo tse ka tlase 10 ba nwa hakaakang?

Hobaneng o nwa *Act-Yu-go*?

O tla ikutlwa jwang ha o qeta ho nwa *Act-Yu-go*?



Ha re ngoleng

Bapisa mantswe le meeleo yao ona.
Taka mola ho tloha lentsweng
ka letsohong le letshehadi ho ya
moelelong wa lona ka ho le letona.

mafolofolo
ditswaki
dikahare
tlatsetso
diahammele
kgethilweng

tlatsa; tlatsitse
tse ding; tse itseng
dijo, matlafatsang
korolwana
matla; sebetsang
disebediswa





Ha re ngoleng

Lekola ditsebiso tsena tsa ho nwa dijo tse matlafatsang.

Nyalanya tlhahisoleseding e ka letsohong le letona le taba ya sehlooho e ka letsohong le letshehadi.

Bala o latele matshwao a tataiso ka nako tsohle .	O seke wa reka kapa sebedisa seno sa bophelo sephuthelwaneng se bontshang ho kgetsoha, ho taboha kapa ho sehma.
Tseba hore o ntsha moriana o mokae neng	Tlosa dino tsa bophelo haufi le bana. Dino hangata di monate, bana ba nahana hore ke dino maphodi.
Se ka bapala ka ngaka.	Ha letshwao le re se ka neha bana ba ka tlasa dilemo kapa boholo, se ka ba neha.
Latella dilemo le boholo le dikgothaletso	O se ke wa sebedisa ho feta ditaelo ka kgopoloo ya hore e tla sebetsa hantle haholo kapa kapele ho fetisisa.
Latela temoso ya "TLOSA MOO DI KA FUMANEHANG".	Bala o latele letshwao. Tseba dikgutsufatso tsa kgaba (tbsp.), kgabana (tsp.) le milligram (mg.).
Kamehla hlahluba sephuthelwana le seno ho bona hore ha se a bulwa.	Ela hloko ho ditaelo tsa kamoo o sebedisang dino tsa bophelo.



Ha re ngoleng

Na le a bona hore re sebedisa maetsi a kang **bala**, **tseba** le latela **ha re neha ditaelo**? Maetsi ana a sebedisa lekgathe la taelo.

Jwale thalla sekao taelo mola maetsi (leetsi le o laelang hore o etseng) seratswaneng sena.

Seno sa matla se iketseditsweng lapeng

Sage Pomegranate Green Tea Cooler

Ditaelo: Ritela mokotla o 1 wa tee e tala metsotso e 1-3 ka kopin ya metsi a belang. Tlosa mokotla wa tee. Tshela kgaba e 1 ya motswako wa pomegranate. Tshela manyepe ho natefisa. Fuduwela kgaba ya sage. E tlohele e bele metsotso e 15. Tshela hodima kopi ya leqhwa. Fuduwa ho fihla e hatsetse mme o natefelwe, o nwe.



Ha re ngoleng

Mantswe a ka tlase ke ditaelo. Ka dihlotswana, buisanang ka dipolelo tseo le ka di etsang ka mantswe ana, ebe le di ngola meleng e ka tlase. Sebedisa dipolelo tse bonolo mme le etse bonnete ba hore lentswe la pele le qala ka tlhaku e kgolo le hore polelo e fela ka kgutlo.

nka

fana

bala

kwana

notlela

Ha re ngoleng

Sebetsang ka dihlotswana. Sheba morao ho tsebiso ya nnete leqepheng la 70 le sehele lehlalosi le le leng mola, mahlalosi a mabedi a boholo, Lehlalosi le leng la mokgwa le le leng.

Ha re ngoleng



Re sebedisa taelo ho neha molaetsa, tlhokomediso, kopo, keletso, kapa taelo. O ngola sekao taelo ka ho sebedisa leetsi o sa sebedise "ho". Leetsi la taelo hangata le behwa qalong ya polelo.

Nwa moriana wa hao.

Dula fatshe!

Sheba kantle!

**LEKGATHE
LA TAELO**
**MAHLALOSI
A ...**

LEHLALOSI la nako le ho bolella ka neng le ha kae: jwale, kajeno, letho.

Lehlalosi la mokgwa le ho bolella ka: botle, hantle, hampe.

Lehlalosi la tulo le ho bolella hokae: hodimo, tlase, mona, mane, ka hara ntlo.

Lehlalosi la boholo le ho bolella ka bonyane ba ntho boholo, lekane, e batlile e.

rajeno

hodimo

haholo

hampe

hangata

Ngola dipolelo tsa hao o sebedisa, mantswe ana. Etsa hore motswalle wa hao a tshwaye dipolelo ha o qetile ho di ngola.

Ho etsa ho jewang




Ha re baleng



Etsa mahleu a hao

Ke motsheare o tjhesang ka Moqebelo. Thami o hae o qetile ho etsa mosebetsi wa hae wa sekolo. Kgaitsedi ya hae le moena wa hae ba ile mabenkeleng le batswadi ba hae (mme lentate). O a tseba ba tla be ba tjhesa ha ba kgutla. A ka etsang ho ba thusa? O ya ka kitjhining o fumana resepe ya ho etsa mahleu a monate. O bala resepe kapele mme o nka qeto ya ho makatsa moena le kgaitsedi ka ho ba etsetsa mahleu ho re ba a nwe ha ba kgutla hae ka hora ya 5.



Ha re ngoleng

Pele bua ka dikarabo tsa dipotso tsena dihlopheng tsa lona, ebe le di ngola fatshe.

Le tla itokisetsa ditholwana jwang?

Na le hloka tswekere kapa lebese?

Le hloka dipanana tse kae?





Ha re ngoleng

Qetella dipolelo ho hhalosa manane ao Thami a a
sebedisitseng ho etsa mahleu.



Pele o tlameha ho ...

Ebe o ...

Kamora moo ...

Qetellong o ...

Thami o tla fepa jwang mahleu?

O nahana hore kgaitsemi ya hae le moena wa hae ba ikutlwile jwang ha ba fihla hae? Bolela hobaneng.



Ha re ngoleng

Kopanya dipolelo nolo tsena tse pedi ho
etsa polelo mararane e thata. Sebedisa
mantswe a ka masakaneng.

Thami o ebola tholwana. Thami o batla ho etsa mahleu.
(hobane)

Thami o kenya tswekere. Thami o kopanya tholwana.
(kamorao)

Thami o dutse hae ho etsa mosebetsi wa sekolo wa hae.
O ne a batla ho ya mabenkeleng. **(leha ho le jwalo)**

Thami o entse mahleu. Ho ne ho tjhesa. **(jwalekaha)**Thami o ntshitse mahleu ka sehatsetsing. A se a lokile. **(ha)**

Polelo e bonolo e na le
thuto le leetsi, ebole e hlhisa
monahano o feletseng.
Thami o etsa mahleu..
Polelo e thata e na le tema e
ikemetseng di kopantswe ke tema e sa
ikemelang. O sebedisa mantswe a kang
hobane, ha esale, kamorao, le ha ho le jwalo,
neng, jwalo, mang le eng ho kopanya tema
tse pedi.
**Thami a kopanya motswako ka galaseng
ha a qeta ho o kopanya.**



Ha re ngoleng

Inahane o neha Thami tsebiso ya hore a etse eng pele a etsa mahleu.
Tsebiso ya pele e entswe ke wena.



Pele eya ...

Kitjhining.

Ebe o fumana ...

Yaba ...

Qetellong etsa ...



Ha re ngoleng

Kalim o ne a batla ho etsa dibikisiti tsa difahleho tse tshehisang.
O ngoletse titjhere wa hae e-meili a mo kopa ditsebiso. Bala e-meili eo
titjhere a mo arabileng ka yona ebe o taka sefahleho sekgeong se nehuweng.

Ho:

'Thuli Ngoma' tn@lehobo.co.za

Ho tswa ho:

Kalim@newtownkzn.com

3 Hlakubele 2014

14:22

Sehlooho:

Tsebiso ya aesing

Dumela Kalim

Ithute ho taka sefahleho pele o etsa aesing ya nnete.
Ithute ho taka sefahleho pele o etsa aesing ya nnete.

Ditswako

- 2 kopi tsa tswekere ya aesing
- 2 kgaba tsametsi
- Mmala o mosehla
- 1 pakete ya dibiskiti tsa marie
- Lebokose le lenyane la smarties
- 3 dikotwana tsa liquorice
- Pakete ya dinanwa tsa jeli
- Mafatsane a tjhokolete

Mokgwa

1. Sefa 10 dikgaba tsa ising tswekere ka hara sekotolo; Kenya metsi a lekaneng ho etsa peisti eo o ka e tshasang.
2. Kenya marothodi a masehla a mmalwa, kgubedu kapa bolou ho fuman mmala o motle wa difahleho tse tshehisang.
3. Tshasa aesing e ka bang thipi ta kgabana hodima biskiti kenya o e hlabe ho ya tlasse ke thipa.
4. Sebedia smartie se le seng se sootho le se le sengse bolou ho etsa mahlo.
5. Seha sekotwana sa liquorice o e etse sebopheho se yang hodimo ho etsa molomo.
6. Sebedisa blob e tala ya aesing ho etsa mahlo.
7. Sebedisa mafofora a tjhokolete ho etsa moriri, ditedu le dintshi.
8. Seka lebala ho se taka pele ebe o se kgabisa ka mmala pele o se etsa!

Mahlohonolo!

Mrs Ngoma

Romela



Ha re ngoleng

Inahane o le Kalim, o nka qeto ya ho romela titjhere ya hao sms ho mo leboha ka thuso ya hae.

Sebedisa mantswe ana
ho sms ya hao.



Ha re ngoleng

Motswalle wa hao o o romela metswako ya resepe. O sebedisa dikgutsufatso. Ngololla dikgutsufatso hore motswala wa hao e monnyane a kgone ho latela resepe.

Etsa dikuku
 $\frac{1}{4}$ l lebese
2 ml metsi
6 t tswekere
1 t mmala
3 g mafatsane a tjhokolete

Resepe ena e etsa 1 kgaba
ya dibiskiti.





Ha re bueng


Sheba setshwantsho ebe o araba dipotso.

- O ka nahana jwang ho etsa stone soup?
- O nahana e ka ba le tatso e jwang?
- O bonang setshwantshong sena se ka o nehang tlhahiso ya se ka kenang ka sopong?



Ha re baleng

Bala ho hlaha bukeng ena e bitswang *Stone Soup* ebe o araba dipotso.



Masole a mararo a ne a fihla hae ho hlaha ntweng. Ba ne ba sa ja matsatsi a mararo ba na le lephako. Ba fetile metsana e menyane empa batho ba hana ho ba neha dijo, ba fihla nama, lebese, dihwete, khabitjhi, mmela le ditapole.

Ha masole a kopa batho ba motse dijo, motse o mong wa bua leshano, ba ba neha mabaka a hore hobaneng ba se na dijo. Masole a nahana leqheka la hore batho ba motse ba ba nehe dijo.

Jwale lessole la pele la bitsa, "batho ba lokileng!" batho ba motse ba atamela haufi.

"Re masole a mararo a lapileng motseng oo re sa o tsebeng. Re le kopile dijo la di hloka. Jwalehe, re tla tshwanelang ho etsa stone soup."

Stone soup? Eo e tla ba ntho eo re tshwanelang ho e tseba.

"Pele, re tla hloka pitsa e kgolo ya tshepe, metsi ho e tlatswa, mollo ho e tjhesa" ho bolela lessole.

"Jwale, hale ka kguna, majwe a mararo a boreledi" Tseo di ne di le bonolo ho fumaneha.

Mahlo a batho ba motse a hola a ba sedikadikwe ha ba sheba masole a lahlela majwe ka hara dipitsa.

"Sopo e nngwe le e nngwe e hloka letswai le pepere", ho bolela lessole, ha ba qala ho fuduwa. Bana ba matha ho ya lata letswai le pepere.

"Majwe a kang ana hangata a etsa sopo e monate. Empa, ha ho ne ho na le dihwete, e ne e tla ba monate le ho feta." Francois a matha ho ya lata dihwete ka tlasa dikobo.

Stone soup e monate e hloka khabitjhe," ho bolela lessole ha ba ntse ba sehella dihwete ka pitseng. "empa ha ho a loka ho kopa seo le se nang sona." Marie a matha ho ya lata khabitjhe tse tharo ka tlasa bethe.

"Ha re ne re na le nama e nyane le ditapole tse mmalwa, sopo ena e ne e tla natefela monna wa morui." Badudi ba motse ba hopola ditapole le dinama tsabona tseo ba di anehileng ka hara mekgoro. Ba matha ho ya di lata.

Sopo ya monna morui – le majwe a mmalwa. Ya ka ke boloi!

"Aa," masole a hula moya ha ba ntse ba fuduwa nama le ditapole, "ha re ne re na le mmela e nnyane le kopi ya lebese! Empa – ho thusang ho botsa ka ntho eo batho ba se nang yona."

Baahi ba tlisa barley tsa bona ho tswa mokgorong, le lebese ho tswa didibeng. Masole a fuduwa mmela le lebese ka hara moro o tjhesang ha masole a maketse.

Qetellong sopo wa butswa. "Kaofela ha lona le tla nka tatso," ho bolela masole.

Ka tsatsi le latelang masole a tsamaya yaba ...

Nyamelو:
Matheba a mararo(...) a sebediswa ho bontsha hore mantswe kapa tsebiso di siilwe.



Ha re ngoleng

Buisanang ka dipotso tsena tse tharo dihlopheng tsa lona
ebe le ngola dikarabo.

Ke eng e entseng sopo hore e be le tatso e monate? Na ebile majwe?

Hobaneng o tseba hore masole a ile a tseba ho qhekanyetsa badudi ba motse?

O nahana hore masole a ya kae hape?

E ne e le mabaka afe a neng a etsa hore masole a kope majwe le metswako e meng?

Ba sebedisitse metswako efe?

Ba latetse lenane lefe ho etsa sopo?

Sephetho e ne e le eng?

Sopo, sopo, sopo e tsebahalang



Ha re ngoleng

Kgetha sopo eo o tla e etsa hae.
Ngola lenane ka metswako.
E ba le bonneta ba hore o keke wa
lebala letho.

Ngola ditataiso sekgetjhaneng sa
pampiri o sebedisa polelo ya nnete
jwaloka ho kopanya **metswako**
hantle, seja eie, tshela metswako e
metsi ka hara motshwako.
Eba le bonneta ba ho neha ditaiso
tse utlwisisehang. Se ka siya ho
hong.

Balla sehlopha sa hao resepe ya
hao. Etsa bonneta ba hore bohle
ba utlwisia mehato eo
o e nkang ho etsa sopo.
Jwale ngola terafote ya pele
ya metswako le ditaelo.
Kopa e mong sehlopheng
sa lona ho e tshwaya.



Ha re ngoleng

Metswako ya sopo ya ka eo ke e ratang
haholo.

--	--



Sheba polelo ya ho qetela ya pale ya stone soup. Ha e ya fela. Na
o bona matheba qetellong ya mola? Matheba ana a bolela hore
pale ha e ya fela. Ngola qetelo ya serapa sa pale.

--



Ha re bueng

Sebedisa pale ya stone soup ya lejwe o e etse papadi.

- Sebetsang ka dihlotswhana. Ho tshwanelo ho ba le dibapadi tse tharo papading ya lona: masole 3 boramotse 6.
- E re lesolo le le leng le o nehe ditaelo tseo masole a se hlokang ho etsa sopo.
- E re lesolo le le leng le o nehe ditaelo tsa ho etsa sopo.
- E re lesolo la boraro le etse sopo le etse bonneta ba ore le latela ditaelo hantle.
- Etsa bonneta ba hore dibapadi kaofela di na le seo di ka se bolelang le hore kaofela ba etsa sopo.



Ha re ngoleng

Ngola kakaretso ya papadi ya hao.

Sebedisa dihlooho tsena.



- Sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola ha hao ● Ngola feela ntle ho makgethe ● Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Tadima mosebetsi wa hao hape mme o lokise moo ho hlokalang
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

Sehlooho

Sebaka

Bolela hore ke hokae le neng.

Dibapadi

Bolela hore ke dibapadi dife sebakeng ha ba qala. Ba hhalose ka bokgutswanyane.

Sena e ka ba dilemo tsa bona, mosebetsi le kamano le sebapadi se seng.

Poloto



Ha re bueng

- Mookodi ke eng?
- O bona neng mookodi marung?
- Ke mebala efe ya mookodi?
- Ke eng se etsang mookodi?



Ha re baleng

Bala seratshwana le boledisane ka sona ka dihlotswana tsa lona.

Na o ka kgolwa hore mebala yohle lehodimong e hlahang mefuteng a fapaneng ya lerole moyeng e bontsha le ho monya letsatsi? Ha o etsa bokgoni bona bo bonolo o ka iponela hore hona ke nnete kapa tjhe.

Ha ho bonolo hangata ho bona ditlamorao tsa teng o tshwanelo ho etsa sena tafoleng ka phaposing e lefifi.

Tlatsa galase e telele ka metsi ebe o tshela kgabana e $\frac{1}{2}$ ya lebese ka metsing. Tshwara totjhe galaseng ho hlaha ka lehlakoreng le fapaneng o sheba kamoo mmala wa lebese o fetohang hanyane ka teng.

Tshela $\frac{1}{2}$ kgabana ya lebese hape o bone na ho etsahalang.

Qetellong tshela 1 kgabana ya lebese. Tsamaisa totjhe ho ya hodimo le tlase. Phatsimisa totjhe ho hlaha mahlakoreng a fapaneng. Bona na ho etsahala eng.



Ha re ngoleng

Kgetha sehlooho se ikgethileng serapeng sena o bolele hobaneng nahana hore se ikgethile.

Mebala e fapaneng ya hodimo

Thuto ya mebala

Lefatshe la rona

- Sehela mantswe a taelo mola (sekao taelo) ka kgubedu.
- Ngola mantswe a tjhateeng e phallang, ka lenane le nepahetseng

















Ha re ngoleng

Bapisa mantswe a hlahang seratswaneng ka letsohong
le letshehadi le meeleo ya oona ka letsohong le letona.

Ngola mantswe ka botenya dikshinaring ya hao.

Mantswe**mefuta****bontsha****monya****hannyane****etsa****fapaneng****Moelelo**

fapaneng

etsa

hanyenyane

kenya ka metsing

lahlela morao

ka morao



Ha re ngoleng

Etsetsa maemedi a serapeng sedikadikwe ka bo kgubedu.
Jwale ngololla dipolelo tsa hao o sebedisa maemedi ana.

le

ma

mo

ba

se



Ha re ngoleng

Mebala ka hara mookodi. Jwale tlatsa mahlalosi a
nepahetseng a leng ho mookodi.

marunu	botala ba lehodimo	kgubedu	koporo	lamunu
tshehla	tala	ntsho	sootho	Bolou
tshehla	kgubedu	vayolete	phephole	perese

Jwale ngola dipolelo tsa hao o sebedisa mebala e meraro ya
mahlalosi eo o sa e sebediang mookoding.





Ha re ngoleng

Sebetsa le motswalle. Emong wa lona o tlameha ho neha ditaelo ha e mong a di latela. Fumana ho bona na motswalle wa hao o di latetse ka nepo na. Sebedisa sekgetjhana sa pampiri ka leqepheng le latelang.

- 1 Ngola lebitso la hao moleng wa ho qetela wa pampiri ka letsohong le letshehadi la buka.
- 2 Moleng wa pele wa pampiri ngola dinomoro 1 ho ya 9. Qala ka letsohong le letshehadi e be o ngola dinomoro. Siya sebaka pakeng tsa nomoro ka nngwe.
- 3 Etsetsa nomoro ya 6 sedikadikwe.
- 4 Taka naledi hodima letsoho le letshehadi hukung e hodimo ya leqephe.
- 5 Mena leqephhe la hao ka bohareng ka bolelele.
- 6 Bula pampiri ya hao, ebe o e mena bohareng.
- 7 Sebedisa pento ya pensile ho phunya lesoba bohareng (tulo eo mamenor a mabedi a kopanang).
- 8 Taka pelo ho dikadika lesoba leo o le entseng pampiring.
- 9 Ngola tlhaku ya pele ya sefane sa hao hodimo leqepheng ka letsohong le letona.
- 10 Moleng wa ho qetela wa leqephhe, ngola lenseswe *qetile* haufi le mola lo ka thoko.



Ha re ngoleng

O papading e bitswang *The Rainbow Creature*. Mme wa hao o tshwanelo ho etsa diaparo. Latela ditaelo leqepheng le latelang o take diaparo, di khabise ka mmala ebe o a e tshwaya hore o e fe mme wa hao.

- hempe e kgubedu e kganyang
- thaete e tala
- katiba e kgutlonne tsepa, e mmala wa lamunu e nang le masiba
a mabedi a kentsweng hodima katiba
- dieta tse tshehla tse nang le marapo a bolou
- ditsebe tse kgubedi tse supa
- lebanta le lekgubedu



Ha re bueng



Ha re baleng

Na o kile wa etsa puisano le motho e mong?
 Ha o kile wa e etsa, bolella seholpha hore o entse puisano le mang hobaneng.
 Ha o saka, bolella seholpha hore o batla ho etsa puisano le mang, hobaneng.
 O ka botsa motho eo e leng seetsi sa feshene dipotso dife?
 Kastle le puisano, o ka sebedisa dintho dife ho botsa ka ketso ya feshene?

Bala puisano ka XoliMtshali e hlhang *Seventeen* makasine
 le Henry Holland, ya dulang London ya sebetsang le mabenkele
 a Mr Print.

**Pele o bala**

Sheba ditshwantsho le dihlooho mme
 o leke ho noha hore se ngotsweng se
 mabapi le eng. Bala leqhephe mona le
 mane o shebe seo o tlang ho bala ka sona.

XM: O qadile jwang ho sebetsa le Mr Print?

HH: Motho e mong o tlile ho nna London. Ke ne ke soka ke utlwa ka Mr Print ha ke
 qala ho etsa dipatliso, ka bona kamoo ma Afrika Borwa a mangata a ratang
 Mr print, ka nahana hore e tla ba ntho e ntle hore ke kene mmarakeng ona.

XM: Ke Mr Print T-shirt efe eo o e ratang?

HH: Aa, ke rata tsa diphoofolo haholo!

XM: O se o tsebahala ka ho qapa T-shirts tse makatsang. O ka re eletsa kang ka ho
 etsa di T-shirt hore di shebahale ka tsela e nngwe?HH: Ho na le ditsela tse ngata. Diapare ka polelo ya jewellery kapa mokgabiso.
 Ke nahana ho hotle ho apara T-shirt le motho eo o sa molebellang jwaloka
 sekethe sa masiba.

XM: O nahana eng ka mokgwa wa Afrika Borwa?

HH: Ke rata ka moo ma Afrika Borwa a amohelang mebala le print. Ho thabiso
 haholo. Ke mafatshe a mangta moo batho ba tshabang ho para mebala e
 mengata.


XM: Na o rata ho bala?

HH: Ke nka maeto haholo ebile ke rata dimakasine. Di nka kakaretso ya tsa feshene
 ka nako e nngwe le nngwe.XM: O qadile o le moqolotsi wa ditaba yaba o ya ho design T-shirts. Jwale o feshene
 designer e tsebahalang. Na o na le keletso ho batjha?HH: Ke nahana hore batjha ba tshwanelo ho batlisisa ka indasteri ya feshene ba
 shebe mefuta e fapaneng ya ho sebetsa
 indastering eo. O ka ba moqapi kapa
'trend forecaster' kapa moreki!XM: Qetella tse latelang: Ha ke ne ke le
 dilemo di 14 ...HH: Ke ne ke sa tsebe seo ke neng ke
 batla ho se etsa. Empa ke ne ke
 rata feshene!



Ha re ngoleng

Buisanang ka dipotso dihlopheng tsa
lona ebe le ngola dikarabo.



Xoli Mtshali o sebeletsa mang?

Ke mang a buisanang le yena?

O nahana ke mang a ka thabelang ho bala puisano ena?

Lebaka la puisano ena ke lefe?

Ba buisana ka moaparo ofe?



Ha re ngoleng

Ikisetse dipotso tse tharo tseo o ka ratang ho di botsa Henry Holland. O seke wa lebala ho qala dipotso tsa hao ka tlhaku e kgolo le ho qetella ka tlhaku ya potso.



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tsena
ka puo pehelo.

Henry Holland o re o ratile ho sebeletsa baqapi ba Afrika Borwa.

Henry Holland o re, “



Xoli Mtshali o re Henry Holland ke moqapi wa feshene ya tsebahalang haholo.

Xoli Mtshali o re, “

Tse ngata ka di T-shirts

Henry Holland le Mr Print ba kopantse talente tsa bonono le kgwebo kapa letshwao la T-shirt e ntjha. Di T-shirts di bile di phommeletse haholo. Karolo ya ho phomella ha bona ke ho sebedisa baqapi ba banyane, Flora le Tinaba Floral Designs. Mr Print e batla ba ngole atikele ya feshene ya batjha.



Ha re ngoleng

Ngola dihlooho tse tharo tsa feshene tseo ba ka si ngolang ka bana ba dilemo to11 le12.



Ha re ngoleng

O nka qeto ya ho ngola atikele e bitswang, *Ho tshwaya kapa ho se tshwaye*. Atikeleng ya hao o tshwanelo ho etsa puisano le batho ba sebedisang dintho tse ngotsweng.

O nahana o ka etsa puisano le mang? Ngola dintho tse pedi tse fapaneng, jwaloka bana, mabenkele kapa baqapi. Neha mabaka a ho kgetha dintho tseo o di ngotseng.

Mefuta e mmedi ya dipotso

Dipotso tse

kwalehileng: emela karabo ya nnete kapa tjhe.

Dipotso tse bulehileng: karabo e batla ho nahana le ho hoopla le hore o nehe mabaka le maikutlo.



Ha re ngoleng

O buisana le sehlopha sa bana ba dilemo di 12-o leka ho fumana seo e leng sa bohlokwa ho bona ha ba reka diaparo. Na tjhelete ke ntho ya bohlokwa?


Na lebenkele leo ba rekang diaparo ho lona la bohlokwa? Ke eng se bohlokwa haholo ho ba fesheneng kapa hoikutlw o phuthohile ? Na ho bohlokwa ho reka ntho e tsejwang? Na o batla diaparo tse tla nka nako e telele kapa selemo se le seng? Ke mang a nkang qeto ya seo a tla se reka-bana kapa bomma bona?

Ngola dipotso tsa hao mona. Ngola dipotso tse pedi tse kwalehileng le tse pedi tse bulehileng.



Ha re ngoleng

Ha o qeta ho etsa puisano le sehlopha sa bana ba dilemo di 12, o nka tsebiso ya patlisiso o take kerafo e itshetlehileng ho yona.



O fumana eng ka e T-Shirt e feela le ya dipaterone.
Direkiwa selemo le mariha?

Ho rekiswa di T-shirts tse hlhang mafatsheng a ka ntle? Ke di T-shirts tse kae tsa hae mona tse sekiditsweng? Phapang ke eng?

Hobaneng o nahana hore di T-shirts di ratwa haholo selemo?

Na o nahana bana ba rata di T-shirts tse takilweng kapa T-shirts tse nang le tjhebeho e itseng?
Fana mabaka a karabo ya hao.

Ke bana ba ba kae ba ratileng di T-shirts tse rekileweng ka ntle ho na ha ho ba tsa naheng ya heno?

Ke bana ba bakae ba rekileng tse plain T-shirts selemo?

Ke bana ba bakae ba rekileng T-shirts tse feela mariha?

Hobaneng?


Ngola mela e mmalwa o bolelel se seng seo o se thotseng ho phuputsong ya hao ya hao.





Ha re bueng

Bolella sehlopha sa hao papadi eo o e bapalang. Jwale ba bolelle melao ya papadi eo. Sebedisa puopehelo.



Puopehelo: moetsi wa polelo o etsa ketso e bolelwang ke leetsi.

Mohlala: Ngwanana o otlide bolo.



Ha re baleng

Lebala la volibolo la Hout Bay le tletse banana le bashanyana ba ikwetlisang. Ke eng se ba tlisang papading ena?

Pele o bala
Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng. • Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tlang ho bala ka sona.

Tsebiso pampiring

Dilemo tse ka bang pedi tse fetileng mapolesa a Hout Bay a ile a ngongorehiswa ke mekga ya ditlokotsebe mme ba hoopla hore ha b aka kgothaletsa batjha dipapadi e tla thusa hofedisa botlokotsebe le hob a ditho tsa mekgahlo eo. Kahoo ba kenya tsebiso pampering hore batho ba nang le tjantjello h oho kwetliseng bana dipapading ho ikopanya le bona.

Amanda Cotzee a bona tsebiso eo mme a founa. "Ke mme wa lekgowa ya neng a bapala volibolo," a bolella mapolesa. "Ho lokile," ba araba. "Ha re qale!" Kahoo Amanda a qala mosebetsi wa hae e le mokwetlisi wa volibolo.

Ho tloha bodutung ho fihla volibolong

Tsatsi la pele holong ya sekolo bashemane ba neng ba le moo ba bonahetse ba le bodutu. Empa ba bang ba bontsha kgahleho mme ba mema ba bang ho tla bapala. Qetellong ha ba le dihlopha tse pedi mme tsa qala ho bapala le dihlopha tse hlahang Muizenberg, Cape Flats le Khayelitsha.

Naledi e hlathlang

Amanda o re sebapadi se atlehileng ho feta ke Thandi Nkomo. O dilemo di 11 mme o se a bapalletse sehlopha sa ba tlaase ho 14 sa porofense. Sehlopha se bile le ho makgaolakgang a porofense, empa sa hlolwa ke sehlopha sa Algoa Bay.



E potlakile, e a thabisa hape e monate

Thandi a tlohela hoki a ya volibolong. O re, "Volibolo e potlakile ebole e a thabisa. E monate."

Dihlopha tsa Hout Bay di ikwetlisa habedi kapa hararo bekeng.

Empa Thandi yena o lebaleng ho ikwetlisa ho fihlela letsatsi le dikela. O etsa sena hoba a e rata mme a na le morero ka bokamoso.



Ha re ngoleng

Hobaneng volibolo e qadile Hout Bay? _____



Na dihlopha di atlehole? _____

Ba bapetse volibolo nako e kae? _____

O nahana hore sengolwa sena se hlaha kae?

Kgetha e le nngwe ya tse latelang mme o nehelane ka mabaka a karabo ya hao.

1. Pale 2. Tshwantshiso 3. Pampiri



Neha sengolwa sena sehlooho. _____



Ha re ngoleng

Bala seo Amanda a se bolelang ka volibolo le dipapadi. Ngola seo a se bolelang ho puopehelo.

"Ke bapetse volibolo haholo ha ke ne ke le motjha."

O itse

"Re tshwanelo ho kgothaletsa batjha dipapadi hore ba kwene ba phele hantle."

O itse



Ha re ngoleng

Sebedisa makopanyi a katlaase ho kopanya dipolelo tsena. Netefatsa hore ha ho hlokahala o sebedisa maemedi a nepahetseng.

hore

le

empa

Thandi o na le maikemisetso a maholo ka bokamoso. Thandi o tshepa ho qeta sekolo ka matshwao a matle a materiki. Thandi o tseba volibolo haholo. Thandi o batla ho bapalla sehlopha sa Afrika Borwa sa volibolo qetellong. Thandi o ikwetlisa ka matla. Thandi ha a dumelle volibolo ho sitisa mosebetsi wa hae wa sekolo. Thandi o molelele. Ba sehlopha sa habo ba leka ho mo Neha bolo hre a e akgele.



Ha re ngoleng

Qetella serapa sa ho qetela sa pale ya Thandi, o bolela hore o nahana hore o na le maikemisetso afe. Ngola bonyane dipolelo tse tharo.



Ha re ngoleng

Qetella tafole e latelang.
Ngola ka ketsahalo ya papadi. O ka kgetha papadi eo o e ratang.

Lebitso la papadi	
Palo ya dibapadi	
Dintho tse hlokahalang	
Boemo ba bothata: e bonolo, e thata, e thata haholo	
Molao o le mong wa papadi	



Ha re ngoleng

Nahana e ka re o na le puisano le Thandi bakeng sa lesedinyana la sekolo.
Qetella puisano. Sebedisa mantswe a latelang a dipotso: mang, eng,
kae, neng.

Moqolotsi

Ke kgolwa hore o e mong wa dinaletsana tsa seholophá sa hao sa volibolo.
Lekunutu la katleho ya hao ke eng?

Thandi

Maikemisetso a hao ka bokamoso ke afe?

Thandi

Moqolotsi

Thandi



Ha re ngoleng

Bala sengolwa ka Thandi hape Tlhahisolededing e ngotswe tlasa dihlooo tse fapaneng, tse boletsweng katlaase. Thoko ho sehlooho ka seng, ngola kgutsufatso e sa feteng polelo e le nngwe ya tlhahisolededing e nehilweng tlasa sehlooho.

Tsebiso pampiring

**Ho tloha bodutung
ho isa volibolong**

Naletsana e hlahellang

**E potlakile, ea thabis
mme e monate**

**Makgathe lefetile le
letlang letswhelli**

O bopa lekgathe lefetile letswhelli ka “-ne”(lefetile la leetsi “ba”).

O bopa lekgathe **letlang
letswhelli** ka ho sebedisa ‘tla’(letlang la leetsi ho ba “be”).



Ha re ngoleng

Tadima setshwantsho sa batho seo o se nkileng pakeng. Letsatsi le latelang o se bontsha motswalle sekolong mme o mmolella hore batho ba ne ba etsang. Sebedisa lefetile letswhelli. Ngola seo o se boleletseng motswalle.

Mohlala

Bashemane ba ne ba palame dibaesekele

Jwale nahana ka tseo tse setshwantshong di tla etsahala hosane.
Ngola polelo ka letlang letswhelli.

Mohlala

Bashemane ba tla be ba palame dibaesekele.



Ha re bueng

Tadima ditshwantsho mme o bue ka tsona.
 Na dinotshi di sebetsa di le ding kapa le tse ding?
 Hobaneng o nahana jwalo?
 Molemo wa ho sebetsa mmoho ke ofe?
 O rata ho sebetsa le batho ba bang kapa o le mong?
 Bolela hobaneng.



Ha re baleng

Dinotshi tse tantshang

Nahana ka letsatsi le mofuthu la lehlabula.
 O dutse kantle o ntse o nwa senomaphodi.
 Ho thotse ntle le notshi e bobolang. Ho
 bobola ho a kgutsa. O otlolla letsoho ho
 nanabela seno mme o a e bona: Kokwana
 e sootho e boyo e ntse e nyeka molomo
 wa galase ya hao. Ke notshi! Hantle ke
 notshi ya mosebeletsi, e batlelang tse
 ding dijo.

Ntho ya pele eo e e etsang ha e fihla
 sehlaheng ke ho tsosolla dinotshi tse
 ding. E etsa sena ka ho matha e potoloha.
 Ha e etsa tantshe ena e ka tsokotsa le
 mmelewa yona. Dinotshi tsohle di tla ho
 fofonela lero ho yon aka ho e bokanelka ka
 manaka a tsona.

Pele o bala
 Sheba ditshwantsho le dihlooho mme
 o leke ho noha hore se ngotsweng se
 mabapi le eng. Bala leqhephe mona le
 mane o shebe seo o tlang ho bala ka sona.



Ha di rata monko wa seno sa hao, di
 atamela haholo ho mosebetsi. Yena o
 tswella ho tantsha a tsoka mmele wa hae.

Ha a tsoka mmele haholo dijo di hole. Ha a
 tsoka butle, dijo di haufi. Jwale di notshi di
 tseba hore di fofa bohole bo bokae ho fihla
 senong sa hao.

Kahoo o se nke nako e telele o nwa seno sa
 hao; o ka fumana o e arolelana le makgolo a
 dinotshi tse lapileng!



O nahana hore sengolwa sena se hlaha kae? Tshwaya karabo ya hao.

Ha re ngoleng

Pampiring

Buka ya dipale

National Geographic for Children

Hobaneng notshi e latswa seno sa ngwanana?

Hobaneng notshi e kgutlela sehlaheng?

Dinotshi tse ding di etsang ho bona hore di rata se fumanweng ke mosebelets?

Lentswe lena "atamela" le hhalosa eng? Tshwaya e le nngwe ya tse latelang.

ho sheba ka hloko

ho finyella haufi
haholo ho notshi

ho bokellana thoko ho
notshi

Dinotshi di etsang ho bontsha hore dijo di hole kapa haufi?

Moleng ka mong nyalanya lentswe la pele le lentswe le bolelang sona seo.
A mang a mantswe moleng a batla a bolela ntho e le nngwe. Kgetha le tshwanelang ho feta.

Ngola mantswe a ntshofaditsweng le a nyalanang le oona dikishinaring ya hao.

molomo

bokanela

seboleho

qetellong

moedi

sesosa

baka

selemo

nehela

nehelana

mosebeletsi

tsoma

sethonaki

sefumana

sebatli

Ha re ngoleng

Dipolelo tsena di arohantswe dikarolo tse tharo tse tswkuweng.
Di nyalanye.

Dinotshi

o tla be a shebile

sehlaheng sa tsona.

Morutwana

o tla be a ja

samentjhisi ya hae ya manepe.

Ban aba bang

ba ne ba leka

ho fumana mamepe sehlaheng.

Titjhere ya ka

di ne di bobola

lenaneo la dinotshi thelebishing.

Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tsena ho boetsuwa.
boetsuwa

Pehele le boetsuwa

Polelo e ngolwa ha moetsi wa polelo
a etsa ketso polelong, mohlala:
ngwanana o ne a hilatswa ntja.

Dinotshi di hlabile ngwanana.

Polelo e ngolwa ho **boetsuwa** ha
ketso e etswa ho moetsi polelong ke
e mong kapa se seng.

Dinotshi di entse mamepe.



Ha re ngoleng



Beha dipolelo tsena ka mananeo. Dinomore ho tloha ho 1 ho isa ho 6.

Ha re etseng sementjhisi ya mamepe

Seha sementjhisi bohareng.

E je ka potlako.

Rothisetsa mamepe hodima selae sa borotho se nang le botoro.

Beha bohobe bo se nang botoro hodima bo bong.

Tshasa selae se le seng ka botoro o sebedisa thipa ya teng.

Nka diselae tse pedi.




Ha re ngoleng

O bona mabokose a lehala setshwantshong
see sa notshi? Di moo hore o tshwaye
setshwantsho ka ho ngola lentswe le
nepahetseng lebokoseng ka leng.

Sebedisa mantswe a lenaneng ho tshwaya setshwantsho.

1. **leleme le kang tjupu**
2. **lepheo**
3. **hlooho**
4. **leihlo**
5. **maoto**
6. **dinaka**

Notshi ya mamepe

Ha re ngoleng

Sebedisa mantswe a lebokoseng ho ngola serapa sa nnete ka ditho tsa
notshi. Netefatsa hore serapa sa hao se na le polelo ya sehlooho le tse
tlatselletsang, le hore o sebedisa makopanyi ho kopanya dipolelo.




Ha re ngoleng

Jimmy o na le kgahleho ya dinotshi mme o kopilwe ho ngola rapoto ka tsona. Feelah o etsahala phoso mme tlhahisoleseding ha e ka tatellano e nepahetseng.
Ngola rapoto hape mme o netefatse hore e na le tse latelang:

- Sehlooho
 - Pehelo e bulang
 - Tlhaloso ya seboleho sa notshi
 - Tlhahiso kamoo e phelang teng
 - Tlhahiso ka seo e se etsang
 - Pehelo ya ho qetela e kgutsufatsang raporoto.

Ha o se o lokisitse rapoto etsa sena:

- Sehela makgethi a hlaosang le dinnete mola o bolou.
 - Etsetsa maemedi didikadikwe.
 - Sehela mantswe a ketso mola o mokgubedu.
 - Sehela mantswe a o bolellang hore dinotshi di jwang mola o motala.





Ha re bueng



Ha re baleng

Dikangaroo di phela feela Australia. Na o tseba phoofolo e phelang feela Afrika Borwa? Hhalosa phoofolo eo seholopheng sa hao. Na ho na le seo o se tsebang ka kangaroo? Ha ho le jwalo ke sefe? Tadima ditshwantsho tsa dikangaroo mme o bue ka tsona.

Teana le kangaroo – mme wa bohlokwa le seqhomis se lebelo

Ha e mong a ka re o iqapele phoofolo e makatsang, o ne o tla fumana ho se bobebe ho nahana ka e makatsang mme e kgahlang ho feta kangaroo.

Dikangaroo di phela feela Australia. Di ja jwang mme di tsamaya ka ho qhoma. Di lebelo mme di ka tlola ka lebelo la dikilomitara tse mashome a tsheletseng ho isa ho a mashome a supa ka hora (haholwanyane ho feta pere). Di ka tlola bophahamo ba dimitara tse tharo.

Kangaroo e sebedisa meno a kapele ho hlafuna. Ha meno ao a fedile a kgenoha. A mang a atamela pele ho nka sebaka sa a kgenohileng. Ha e se e le dilemo tse mashome a mabedi e se e sebedisa meno a yona a ho qetela.

E tshehadi e na le mokotla oo e pepang ngwana wa yona ka teng, ho fihlela a kguna ho itlhokomela.

Tsela eo ledinyane le holang kateng e a makatsa.

Kamora matsatsi a mashome a marao a metso e meraro popelong ya mma wona, ngwana o a tswalwa. E ka seboko se pinki. E disentimitara tse batlang di le tharo ka bolelele. Maoto a yona a ka morao a qala ho mela.

Maoto a ka pele, a manyenyane haholo, A matla feela ho e thusa ho hlwella hara mokotla wa mma wona. E tla dula moo ho feta dikg wedi tse tsheletseng, e nyanya lebese la mma yona. Nakong ena e hola ho tlaha ho seboko se pinki se sa boneng ho isa ho kangaroo e nyenyane e nang le letlalo le boyo. Maoto a pele le a ka morao a hola a be matla. Ditsebe, mahlo le nko di hola ka ho tlala.

A mme wa bohlokwa kangaroo!

Pele o bala

- Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng.
- Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tlang ho bala ka sona.





O nahana hore kangaroo ke phoofolo ya mohlolo? Hobaneng?

Ha re ngoleng

Meno a kangaroo a fapane jwang le a hao?

Kangaroo e tsamaya jwang?

O nahana hore ke bomme ba bohlokwa? Hobaneng?

Lebelo la kangaroo ke lefe?

Ngwana wa kangaroo o bitswang?

Hobaneng mme a na le mokotla?

Ngwana wa kangaroo o dula nako e kae hara mokotla na wa mmae?

Ha re ngoleng

Kgetha lenseswe moleng ka mong le nang le moelelo o atametseng ho le fifaditsweng. Ngola mantswe a fifaditsweng dikshinaring ya hao.



makatsa

tshehisang

ikgethile

tswantle

qabola

mokotla

mokotlana

sepatjhe

satjhele

mokotla

hlollang

kgahla

khahlisang

rateha

monya

hola

hola

eketseheha

eketsa

hodisa

Ha re ngoleng

Fetolela dipolelo tsena ho dipotso. Qala potso ka nngwe ka lenseswe le ka lesakaneng. O se lebale letshwao la puo.

Mohlala

Dikangaroo di dula feela Australia. (**na**) **Na** dikangaroo di dula feela Australia?

Dikangaroo di ja jwang, menokotshwai le matokomane. (keng)

Dikangaroo di qhoma dimitara tse tharo hodimo. (bo)

Ho nahana ka dikangaroo



Ha re ngoleng

Sebedisa tlhahiso e
lebokoseng ho ngola
serapa sa nnete ka
kangaroo.

Lebitso:	kangaroo
Bophahamo:	0,6–1,5 m
Boima:	18–95 kg
Lebelo le hodimo:	55 km/h
Bolelele ba bophelo:	dilemo tse 9-20
Mmala:	bosootho bo hlakileng, bosootho, putswa
Dijo tse ratwang:	jwang

Handwriting practice lines for the word 'kangaroo'.



Ha re ngoleng

Mme kangaroo o ngongorehile ka ngwana hae. O a mmitsa mme o tla a
qhoma ho yena. Tsena ke tse ding tseo ba di buileng. O tlatsa tse setseng.
Sebedisa matshwao a makalo.



- Sebedisa mmapa wa mohopo ho lokisetsa ho ngola ha hao ● Ngola feela ntle ho makgethe ● Kopa motswalle ho lokisa mosebetsi wa hao o sa etswang ka makgethe
- Hlahloba sengolwa sa hao mme o lokise diphoso moo ho hlokeheng
- Jwale ngola mosebetsi oo ka makgethe bukeng ya hao.

KANGAROO:

Ke o bolelletse hore o kgutlele mokotleng ho nna ka metsotsi e mashome a marao ka mora hora ya bohlano. O tseba hantle ho fifala kapele mariha mme ha ho a bolokeha hore o be o tswile bosiu!

NGWANA:

Handwriting practice line for 'NGWANA'.

KANGAROO:

Handwriting practice line for 'KANGAROO'.

NGWANA:

Hao mme, ke ne ke sa ithabisa. Na jwale re ka ja dijo tsa bosiu?

KANGAROO:

Handwriting practice line for 'KANGAROO'.

NGWANA:

Handwriting practice line for 'NGWANA'.

KANGAROO:

Handwriting practice line for 'KANGAROO'.

NGWANA:

Robala hantle. Ke a o ratal!

Raporoto ka nna!



Ha re ngoleng **O itseba hakae?**

Inahane o le moqolotsi wa lesedinyana. Na o ka ngola raporoto ka wena? O ka reng?
Tsela ya ho itseba ke ena.

Tlasa sehlooho ka seng ngola dintho tseo o di ratang, boleng(botho) ba hao, bokgoni ba hao le
le dintho tseo o di phelelang.

Tse nkgahlang

Mohlala: ho bapala bolo, ho taka, ho pheha




Bokgoni le talente tsa ka

Mohlala: sebapadi sa hlwahlwa, seswaswi,
ho ithuta ka dikhomputa



Boleng (botho)


Ho tsotella, ho bua feela, ho thola, mahlahahlaha, hlokomela



Seo ke se phelelang

Mohlala: botshepehi, ho sebetsa ka thata





Ke kgona



- sebetsa sehlopheng mme ka fumana mabaka a ho sebetsa le ba bang
- ho ba le seabo puisanong
- bala sengolwa sa tlhahisolededing
- araba dipotso hodima sengolwa sa tlhahisolededing
- bokella tlhahiso mme fumana dipotso
- sebedisa matshwao a puo a nepahetseng
- hlalosa tlhahisolededing e hlhang kerafong
- ngola tlhahiso ka puopehelo ke sebedisa ditsejana
- ngola dipotso tse hlokang tlhaloso e arajwang ka ee kapa tjhe
- bopa kgopolu mme ka fan aka mabaka
- kgutsufatsa tlhahiso ho tswa kerafong
- sebedisa sebopetho sa mmui le mmuiswa
- bala rapoto, nehelana ka sehlooho sa rapoto le ho ngola rapoto
- nyalanya mantswe le meeleo ya oona
- sebedisa makopanyi ho kopanya dipolelo le ho sebedisa maemedi a nepahetseng
- ngola serapa ho qetella sengolwa
- phethela tafole
- sebedisa ditshwantsho hongola
- phethela puisano ke sebedisa mantswe a nepahetseng a dipotso
- kgutsufatsa tlhahiso
- sebedisa lefetile le letlang matswelli
- bona sesosa sa sengolwa
- nyalanya dikarolo tsa polelo
- ngola dipolelo ke sebedisa
- latellisa tlhahiso ka toka
- tshwaya setshwantsho
- ngola serapa sa nnete ke netefatsa hore ho na le sehlooho le polelo e tshehetsang
- bona makgethi a hlosang, maemedi, maetsi le mantswe a dipotso
- fetolela dipole oho dipotso

Tema 4: Nnete le tshomo



Menahano ka mafatshe Kotara 2: Dibeke 5 - 6

49 Ha re etseng morethetho 104

Nka karolo sehlopheng.
Bala thothokiso metlae.
Supa sebopoho sa thothokiso metlae.
Ho hlasisa mohopolo.
Araba dipotsa tse itseng.
Ho etsa mabalankwe a thothokiso.

50 Morethetho 106

Hlahisa mantswe a nang le morethetho.
Ngola dipolelo tse nang le morethetho.
Sebedisa tshwantshiso dipolelong.
Supa merethetho ya dipaterone.
Ngola thothokiso metlae ya hao.
Supa tlhaku ya morethetho.

51 Tse ngata ka thothokiso 108

O bua ka nako ya hae ya selemo eo a e ratang.
O bala thothokiso ka hwetla.
O araba dipotsa tse itseng ka thothokiso.
O hlalosa moelego wa diratswana.
Bapisa mantswe le meelego ya oona.
Supa mothofatso.
Ngola thothokiso ya hao o sebedisa mothofatso.

52 Ho sebetsa ka mantswe 110

O bala thothokiso haholo le motswalle.
Supa mantswe a morethetho thothokisong.
Ngola mantswe a halosang nako ya selemo.
Ngola thothokiso ya hao ka morethetho ka nako ya selemo.
Ngola dipolelo o itshetlehole ka setshwantsho o sebedisa lekgathe lejwale letsowell.
Thalla maetsi dipolelong ka tlase.
Ngola seratswana o sebedisa mahlalosi.

53 Kannele! Mohlolo wa thothokiso! 112

Bala thothokiso.
O etsa tshwantshiso ka thothokiso pela seholtswana sa hae.
O neha thothokiso seholoo.
O araba dipotsa tse itseng ka thothokiso.
O ngola mantswe a halosang.
Supa meelego ya mantswe.
Neha lebakla la ho rata kapa hose rate thothokiso.
Supa matshwao a mahokedi, makalo.

54 Ha re iketsetseng 114

Sheba mantswe dikshinaring.
Sheba meelego ya mantswe dikshinaring ho fumana moto le moelego.
Ngola thothokiso ya hao o sebedisa morethetho o itseng.
Halosa setshwantsho se takilweng.
Taka setshwantsho ho bapisa thothokiso.
Supa phetapheto ho thothokiso.
Qapa mantswe a diphoofolo o sebedisa phetapheto.
Ngola thothokiso o sebedisa phetapheto.

55 Ke nna mang? 116

O bua le motswalle ka boyena ka seo a batlang ho ba sona.
O a itlhala.
O bala thothokiso.
O bala thothokiso.
Bontsha mmui thothokisong.
Araba dipotsa tse itseng ka thothokiso.
Bolela haeba a rata morethetho kapa thothokiso e se nang morethetho.
Etsetsa mabitso kgopololo sedikadikwe.
Ngola mabitso kgopololo ka mantswe a hao.
Ngola polelo o sebedisa mabitso kgopololo.

56 Nka ba boemong ba ho se utlwisehe hakaakang? 118

Ngola seratswan se halosang mabitso kgopololo.
Ngola thothokiso ka boyena a sebedisa bokantle/mokgwa o kgethehileng bo itseng.
Bala thothokiso e sebedisang mabitso a sa tshwarehang.
Supa tshwantshiso ho thothokiso.
Fetolela tshwantshiso ho tshwantshanyo.

Taelo Kotara 2: Dibeke 7 - 8

57 Tlholeho ya tshomo ka maSan 120

Puisano le ba seholtswana sa hae.
Bala tumelo kgolwa ka tlholeho ya ha maSan.
Araba dipotsa tse itseng ka tumelo kgolwa.
Supa moelego wa lentswe San.
Ngola seratswana.
Fumana mantswe temeng ebe o a bapisa le mantswe le meelego ya oona.

58 Ho nahana ka Mantis 122

Ngola dipolelo ka tatelano ho qala seratswana se utlwisehang.
Sebedisa matshwao a puo a nepahetseng.
Ngola seratswana se halosang.
Sebedisa mantswe a kopanyang.
Qetella tafole o sebedisa mahlalosi a bapisang.
Fetolela dipolelo o di etse dipotsa o sebedisa mantswe a potso a itseng.
Sebedisa matshwao a puo ka nepo.

59 Pikoko e fumana kgau 124

Halosa setshwantsho sa pikoko.
O bala tshomo ka pikoko.
Araba dipotsa tse itseng ka pikoko.
Kgetha seholoo sa pale.
Halosa hobaneng pale ya pikoko e le tshomo.
Fana ka keletso le lebaka.
Fumana meelego ya maele.

60 Tse ngata ka pikoko 126

Fumana seholoo le polelo tse tlatsang thothokisong.
Ngololla thothokiso o ntshe ditaba tse sa tsamaelaneng le yona.

Qetella tafole o supe batho, sebaka, ntho tse hlasisang ntwa, tshotleho, ntho tse hlhang ntweng le thuto eo re e fumanang paleng.
Bapisa mantswe le dithhaloso tsa oona.
Sebedisa mantswe a halosang pikoko pele le ka morao ho phetoho.
Fetolela dipolelo ho tswa ho polelo e tobileng ho ya ho e sa tobang.

61 Anansi sekgo se meharo le kgudu 128

Fumana moelego wa tshomo ho hlaha ditshwantshong.
Noha ka moo tshomo e tla felang ka teng.
Bala ebe o araba dipotsa tse itseng ka tshomo.
Fumana mokotaba, moral, sebaka le sebapadi.
Fumana molaetsa wa pale.
Bala bukatshebetso ho fumana ditaba.
Sebedisa dihlongwapele ho qapa mantswe a matjha.

62 Tse ngata ka Anansi 130

Itokisetsa pale.
Supa mokotaba wa mantlha, moral, sebaka le sebapadi.
Fumana mahlalosi a halosang Sekgo se bitswang Anansi.
Ngola dipolelo o sebedisa mantswe a halosang.
Bolella seholpha sa heno ka mantswe a mahlalosi.
Ngola tatelano ya dintho o sebedisa makopanyi.
Qetella dipolelo o sebedisa lephethi le matswelli.
Sebedisa matshwao a puo o sebedisa tlhaku tse kgolo, dikgutlo, difeelwana, matshwao a potso le ditsejana.

63 Kamoo pitsi e fumaneng metsero ka teng 132

Supa hore pale e kgolehang ke efe.
Bolela pale e kgolehang.
Bua ka khabora ya buka o supe motaki, ditaba ho tloha kgabareng o lothe se tla etsahalang paleng.
Bala pale.
Araba dipotsa tse itseng ka pale.
Fumana phapang mahareng a pale ya nnate le tshomo.
Sebedisa makopanyi ho kopanya dipolelo.

64 Iketsetse tumelo kgolwa ya hao 134

Supa meelego ya ditshwantshanyo le tshwantshiso.
Ngola polelo o sebedisa tshwantshanyo.
Fetolela polelo ho tswa ho bonngwe ho ya bongateng.
Ngola tumelo kgolwa.
Lenane hlalobo.

Ha re etseng morethetho



Ha re bueng

Na o kile wa kena kotsing ya ho raha bolo mme ya thuba ho hong? Bolella motswalle wa hao ka se etsahetseng.

Na Ferrari ke koloi e theko e thata? Bolela hobaneng o nahana jwalo?

Na ho na le motho eo o mo tsebang ya nang le koloi ya Poshe?
Bolella motswalle wa hao hore e jwang.



Ha re baleng

Bala dithothokiso tsena.

Ho kile ha ba le naletsana e ntle
Eo a nahagan hore a ka ya hole
Ho fihlela a wela fatshe
A tshwana jwale ka setshehisa
O ne a tseba hore a keke a ya hole.

Kaitlyn Guenther



Mofuta ona wa thothokiso o bitswa
thothokiso metlae.



Ha re ngoleng

Ke efe thothokiso eo
o nahagan hore e a
tshehisa? Bolela hobaneng.

Ho ne ho na le monna a na le Ferrari

A tatela ho feta Kalahari

Ho ya reka dibuka

Ka botle ba hae

Hore o ne a tatile haholo.

Y. Ganie



Ho ne ho na le monna moholo wa Peru

Ya lorileng a ja seeta.

A tsoha bosiu,

Ka ho tshoha ho hoholo,

A fumana hore e ne e le nnene.

Ka boipato


Fetola thupelo ho

Sheba thothokisometlae ka hloko ebe o bolela hore tse latelang ke nnene kapa tjhe.
Taka N ho "nnene" le T ho "tjhe".

<i>Thothokiso metlae</i> di na le mela e mehlano.	N	T
---	---	---

<i>Thothokiso metlae</i> ke dithothokiso tse sa swasweng.	N	T
---	---	---

<i>Mela ya Thothokiso metlae</i> ke merethetho.	N	T
---	---	---





Ha re ngoleng

Na o nahana monna ya kgannang Ferari le mosadi eo e neng e le naledi ba ne ba nahana hore ba bohlokwa? Bolela hobaneng.

Monna ya kgannang Ferari o ne a batla ho etsang?

Ho etsahetseng ka monna moholo ya lorileng ka seeta?

Na o nahana thothokiso metlae ya seeta e a tshehisa? Bolela hobaneng.



Ha re ngoleng

Ha o hlahloba thothokiso, o lebella morethetho wa yona. Sena se bonolo haholo. Ipalle thothokiso hodimo, o mamele dinoko tseo o di hatellang. Dinoko tse ding di a hatellwa, ha tse ding di sa hatellwe. Mona ke mohlala, moo re tshwaileng dinoko tse hatelletseng ✓ ha tse sa hatellwang re di tshwaile ka ✗.

Mohlala: Ba ~~k~~^X ~~a~~[✓] ~~t~~^X ~~l~~^X ~~l~~[✓] ho tswa ho kganna koloi

Jwale leka ho hlahloba thothokiso ena. Sebetsa le motswalle wa hao. Pele o tla ngola mantswe, ebe o tshwaya dinoko tse hatelletseng mme o tlohele tse sa hatellwang.

Lempetje le fetola mmala;

Le ka tshwana le sefate kapa lebota;

Le boi le dihlong ha le rate ho bonwa,

Jwale le itulela hodima jwang le hole le be letala,

Le iketsa eka ha se letho.





Ha re ngoleng


Ngola mantswe a nang le morethetho le mantswe a ka tlase:

noha	bobedi	apara	karolo	nepa



Ha re ngoleng

Jwale sebedisa mantswe a mabedi ho ngola dipolelo tse nang le morethetho:



Mohlala:

Sheba noha.

E thella ho ya letsheng.



Ha re ngoleng

Sheba thothokiso ya lempetje hape. Sethothokisi se re a **ka tshwana le sefate kapa lebota.**

Sethothokisi se sebedisa tshwantshanyo.

Na o nahana hore moelego wa thothokiso ke ofe ha o re **lempetje le tshwana le sefate?****Tshwantshanyo**

Tshwantshanyo e sebedisa mantswe "sa" le "jwaleka" ho bapisa ntho kapa mohopolo le e nngwe.

Mohlala: O sebetsa jwaleka notshi.

Etsa ditshwantshanyo tsa hao tse tharo o nehelane ka moelego wa tsona. Sebedisa dipara tsena tsa mantswe ho tshwantshanyo ya hao.

bina

le

nonyana

lekanya

le

lekanya

modumo

le

lenaka



Ha re ngoleng

Dithothokiso tse ding di na le morethetho ha tse ding di se na ona.
Dithothokiso tsa morethetho di na le mela e rethethang. Ho na le tsela
ya bohlokwa e bontshang mela e nang le morethetho.

Beha **A** pela mola wa pele. Ha lentswe la ho qetela moleng o latelang le na le morethetho o tshwanang le lentswe la ho qetela la mola wa pele beha **A** hape. Ha o fihla ho lentswe le sa tshwaneng le lona ka morethetho beha **B**. Bala thothokisometlae ebe o araba dipotso:

Ho kile ha ba le ngwanana ya hlhang Neel.	(A)	Thothokiso metlae e na le mela e mekae?
Ya neng a lahlela dijo fatshe ha a qeta ho ja.		
Ke mokgwa o mobe haholo.		
O ne a hlantsha mme le ntate wa hae.		Ke matswe afe a morethetho? Bontsha dipaterone tsa morethetho. Re o qaletse paterone.
A etsa hore ntate wa hae a nyokgolohe a hlatse.		

Ha re ngoleng

Jwale ngola thothokiso metlae, o qale tjena:

Ho kile ha ba le moshanyana ya kgonang ho bina



Boithabiso

Opa matsoho ho bontsha morethetho wa dinoko mantsweng ana. Hopola senoko se le seng se lekana le biti e le nngwe. Jwale arola mantswe ka dinoko.

Moħlala:

konsarete

kon/sa/re/te

dibapadi tsa vɔlibɔlo

Willie Wonka le Chocolate Factory





Ha re bueng

Sebetsang ka dihlotswana.

- Ke nako efe ya selemo eo o e ratang haholo? Bolela hobaneng.
- Ke nako efe ya selemo eo o sa e rateng haholo? Bolela hobaneng.



Ha re baleng

Mesebetsi ya hwetla

Lehlabula o a kgaleha jwale;
E se kgale o tla be a kgaleha;
Dipalesa di koba hlooho tsa tsona,
Nako e nngwe ya selemo e a fela.



Hwetla o eme mapheong jwale,
O fela pelo ho tsamaya,
O na le mosebetsi o mongata oo a,
tshwanelang ho o etsa,
Pele e eba nako ya lehlwa.

"Ke tshwanelo ho penta mahlaku" o a bolela,
"ka mebala e mekgubedu le ya gauta",
Ke romele dinonyana tseleng ya tsona
Pele ho bata haholo

Matsatsi a mahlasedi a tla ba,
makgutswanyane jwale;
Ke tla kenya, moya o phodileng ha monate;
O kgaola motjheso wa lehlabula,
Ha ke kope tshwarelo.

Ke na le ntho e le nngwe feela eo ke,
tshwanelang ho e etsa;
Mosebetsi wa ka o se o fedile jwale;
Ke fetolela mahlaku ho diqubu,
Bana ba bang ba ka ba le monate wa
hwetla!"

Joanna Fuchs



Ha re ngoleng

Buisana le motswalle wa hao ka dipotso ebe o ngola dikarabo.

Ke nako efe ya selemo eo thothokiso e buang ka yona? Tshwaya karabo e nepahetseng.

	Selemo	
	Lehlabula	
	Hwetla	
	Mariha	



Ho tlilo etsahalang ka lehlabula?



Mahlaku a fetohela mmaleng ofe pele a wela fatshe?

Hwetla o tla etsa eng ho mahlaku ho thabisa bana?

Hhalosa moelelo wa ditemana tsena:

ho emela mapheo

nako ya selemo e a kwala



Ha re ngoleng

Bapisa mantswe a ka kholomong e ka letsohong le letshehadi le a ka letsohong le letona. Ngola mantswe ka botenya dikshinaring ya hao.

tsekela
fela pelo
rumetseha
thuseha
foforeha
mosebetsi



Ha re ngoleng

Sehela mehlala e mene ya mothofatso mola ka tlase thothokisong.



Ha re ngoleng

Jwale bala thothokiso ena ya bana.
Na o ka bona kamoo kgomo, ntja le sekotlolo di nehwang seboleho sa botho?
Etsa thothokiso ya hao moo o sebdisang mothofatso.

mosebetsi; mosebetsi
thata le omme
phomola
tatile
robala
phodile

Tshwantshiso: Tshwantshiso e bolela nnete kapa e atametsa polelo ya setshwantsho ka ho sebedisa papiso.

Tshwantshanyo e re o tshwana le ntho e itseng (lempetje le ka tshwana le sefate); tshwantshiso e bua nnete – e re o ntho e itseng (lempetje ke sefate).

Mothofatso ke mofuta wa tshwantshiso. Seboleho sa motho se nehwang ntho eo e seng ya botho.
Mohlala: Lewatle le kgenne.

Hela ngwana,
Katse le ho ngaotsa,
Kgomo ya tlolela ka kwana ho ngwedi;
Ntjanyana ya tsheha
Ho bona papadi e jwalo,
Yaba sekotlolo se baleha le kgaba.





Ha re bueng



Ha re ngoleng

- Balla thothokiso **Mesebetsi ya hwetla** hodimo le molekane wa hao.
- O eleletswe hore mantswe a mang a rethetha?
- Ke moleng ofeng moo o ka fumanang morethetho wa mantswe?
Na sena se etsahala temaneng enngwe le enngwe?

O tlo ngola thothokiso ya hao ya morethetho.

Bala mola o ka tlase. Ke melana e seng mekae ya thothokiso ya mariha.
Mantswe a qetellong ya mola a para ya mela a na le morethetho.



Ka mantaha ho nele pula
ya mehlolo hlolo.

Ka labobedi leqhwa le lomang ditsebe le ne le
bata haholo ho fresa menyepetsi ya hao.




Jwale ngola thothokiso e tshwanang le ena
ka beke ya le hlabula.

Pele ngola mantswe oohle ao o ka a
nahanang a hhalosang boemo ba lehodimo
ba lehlabula. Sheba haeba a mang a oona
a rethetha. Ngola mantswe a mangata ao
o ka a sebedisang ho rethetha le ao o nang
le oona. Jwale sebedisa mantswe ana ho o
thusa ho ngola thothokiso.

Hopola ho sebedisa mantswe a morethetho qetellong ya dipara tsa mela. Qala temana e nngwe le e
nngwe ka "ka". Mohlala: **Ka Mantaha, letsatsi le kganya marung a maputswa.**

Ngola thothokiso eo o iketseditseng yona e rethethang.




Temana ke sehlopha sa melana ka
hare ho thothokiso. Thothokiso tse
ding di na le temana e le nngwe feela,
tse ding di na le temana tse ngata.
Thothokiso "Mesebetsi ya hwetla"
e na le melana e mehlano.



Ha re ngoleng

Hhalosetsa sehlopa sa hao hore na batho ba na ba etsa eng. Sebedisa lekgathe lejwale letsnelly ho bua ka ketso e etsahalang hona jwale. Re bopa lekgathe lena ka ho sebedisa nna, ke le e, hape: le -eng Mohlala: Noha e lomme/lomile ngwana.

Hhalosetsa sehlopa sa hao hore na batho ba na ba etsa eng. Sebedisa lekgathe lejwale letsnelly ho bua ka ketso e etsahalang hona jwale. Re bopa lekgathe lena ka ho sebedisa nna, ke le e, hape: le -eng Mohlala: Noha e lomme/lomile ngwana.



Mohlala: Banana ba bapala bolo ya maoto.



Ha re ngoleng

Sheba thothokiso ya Mosebetsi wa hwetla hape. Sethothokisi se sebedisa mahlalosi a hlilosang hwetla. Ho na le hore a re **moya o mosesane**, o bua ka moya o phodileng, **moya o mosesane o rumetsehang**; ho na le hore a re qubu tsa mahlaku, o bua ka **qubu ya mahlaku a rumetsehang**.

Ngola melana e mene ka nako ya selemo. Sebedisa mahlalosi a hlilosang ho etsa hore sengolwa sa hao se be le bophelo.

Kannete! Mohlolo wa thothokiso!



Ha re bueng

Bala thothokiso ena ebe o etsa papadi ya serapa sa bobedi, boraro,
le bone ka pele ho seholpha sa hao.

Twas brillig, le slithy toves

Na gyrele gimble ka hara wabe:

Kaofela mimsy e ne e le borogoves,

Le momerath sot grabe.

Mehlahare e lomang, manala a tshwarang!

Hlokomela nonyana ya Jubjub, le shun

Bandersnatch e tse bahalang!"

Ya nka lerumo la yona vorpal ka letsoho:

Kgale kgale a fumana manxome foe –

A phomotse haufi le sefate sa Tumtum,

A dula nakonyana a nahana.

Le jwale ka uffish a hopola a dutse,

Jabberwock, ka mahlo a mollo,

Ya tla e whiffling pele ho patsi tsa tulgey,

Ya bohla ha e ntse e tla!


Nngwe, pedi! Nngwe, pedi! Ho ya le ho ya

Lehare la vorpal la tsirika!

A e siya e shwele, le ka hlooho ya hae

A ya galumphing morao!

Lewis Carroll (kgutsufaditswe); source: www.poetryfoundation.org



Ha re ngoleng

Neha thothokiso seholoo.

Sethothokisi, Lewis Carroll, o sebeditse mantswe a mangata a maiketsetso.

Na o nahana hobaneng a entse sena? Tshwaya karabo eo o nahana g hore
e nepahetse.

O ne a batla ho etsa thothokiso e tshose.
O ne a batla babadi ba sebedise mehopolo ya bona ha ba bala thothokiso.
O ne a le botswa ho sebedisa mantswe a nnete.
O ne a sa batle babadi ba hae ba utlwisise thothokiso.

Le entse papadi ya setshwantsho ka karolo enngwe ya thothokiso. Na o nahana thothokiso e bua kang?

Ha o ile wa kopana le Jabberwock leffing na a ka o tshosa? Bolela hovaneng.

Ngola dintho tse tharo tse hhalosang Jabberwock.

Ngola seo o nahagan hore mantswe ana moevelo wa ona ke ofe.

brillig

slithytoves

gyre le gimble

frumious

whiffling

tulgey wood

Na o ile wa rata thothokiso? Bolela hovaneng



Ha re ngoleng

Sehlooho sa leqephe tshebetso lena **Atjhe! Thothokiso e makatsang!** Se na le matshwao a makalo a mabedi. La pele le ka mora lelahlelwa leo e leng lentswe le kgutsufaditsweng ho sebedisa makalo; la bobedi ke makalo.

Sehela **malahlelwa** mola ka tlase ebe o etsa sedikadikwe ho letshwao la makalo thothokisong e latelang.

Ha Reginald a le hae ke sefuba uhu-uhu,

Ngaka ya tseba seo e tshwanelang ho se etsa-haa.

A fodisa bolwetse

Tsohle ka tlhabo e nnyane

Ha Reginald a bua ka malahlelwa a itseng ...

Hela! Ho ne ho le hote!

Itjhu! Ena e bohloko!

Joo! Ha ho a loka ho neha moshanyana
letshwao le fatshe!

Malahlelwa ke mantswe a sebediswang ho ntsha maikutlo kapa maikutlo a ka pelenyana. Di kenyelletswa ka hara polelo – hangata qalong – ho bontsha makalo, ho swaba, thabo, mafolofolo.

Letshwao la **makalo** (!) ka mora polelo e hlahisang ho makala.

Ha re iketsetseng



Ha re ngoleng

Sebetsang ka dihlopha.

Shebang mantswe ana mme o bolele hore o bona jwang hore ha se Sesotho.

Jwale sheba **chortle**. O tla fumana hore o kopantsse **swaswa**. Lewis Carroll o entse sena.

O bitsa mantswe ao a iqapetseng ona portmanteau (lekase) mantswe hobane a kopantswe seka dintho ka lekaseng. Mantswe a mang a hae a kang portmanteau a kenyeditswe puong ya Sesotho sa sejwalejwale, empa a mang a tlohetswe.

Sebetsang ka dihlotswana. Sheba mantswe ana o bone hore ke mantswe a mang afe ao mantswe ana a entsweng ka ona:

Robothata

runyanta

ntwadumela

lejweputswa

buamolebe

sebentlohele

senwabutle

nkomamina



Ha re ngoleng

Ngola tema ya hao o sebedise mantswe ao o iqapetseng ona. Tema e be mela e mene fela. Sebedisa morethetho wa thothokiso ya Jabberwocky: a, b, a, b.



Ha re ngoleng

Sheba setshwantsho se haufi le thothokiso.

Se hlalose.

Na setshwantsho se o neha lesedi la hore thothokiso e bua kang? Bolela hovaneng.

Ha o ne o ka kopuwa hore o etse setshwantsho sa thothokiso ya Jabberwocky, o ne o tla taka eng? Bolela hovaneng.



Ha re ngoleng

Ha re ngola thothokiso re sebedisa
manswe ka tsela e ikgethileng. Tsela e
nngwe e ikgethileng e bitswa phetapheto.
Bala thothokiso mme o etse sedikadikwe
ho mehlala yohle ya phetapheto.

Phetapheto ke manswe
haufi a sebedisang modumo
o le mong. Hopola , e seng
tlhaku e tshwanang empa
modumo o tshwanang.

**mohlala: morena wa ho rena
hara marena.**

Papadi ya bolo

Raha, rahela pele sehlopheng sa hao,
Thiba, thinya, potlapotlaka,
Ka hlooho, hloohong, la lla letanta!
Bolo monate o mokaalo!
Boha bolo, monate wa bolo!



Ha re ngoleng

Nahana ka mabitso a diphoofolo a nang le phetapheto.

Mohlala: Gerry Thuhlo, Freddy Sengangare, Leo Tau

	ntjantja		sekgokgo
	ntsintsi		tautau



Ha re ngoleng

Lelefatsa mola ona ho etsa pale ya thothokiso. Ithabise!

Kgosi ya mahosi le mahosana

(A)

(B)

(A)

(B)





Ha re bueng

Bua le motswalle wa hao ka dipotso tsena.

- Na o thabela seo o leng sona kapa o batla ho tshwana le motho e mong? Bolela hobaneng.

- Bolella motswalle wa hao ka motho e mong ya utlwisisang hore o mang.

- Itlhalose ho motswalle wa hao. O ka bua ka sebolepho sa hao le ka botho ba hao.

- Jwale hhalosa motswalle wa hao wa nnete. Na o nahana o tla dumellana le tlhaloso ya hao? Bolela hobaneng.

- Nahana o batla ho ba motho e mong. Na o batla ho ba mang? Bolela hobaneng.



Ha re baleng

Bala thothokiso.

Batho ba bang ba nahana hore ba a ntseba

Ba bang ba nahana hore ba ntseba
ho feta ba bang

Empa ke nahana hore ba a fosa kaofela.

Ka nako e nngwe ke molelele

Ka nako e nngwe ke mokgutswanyane

Ka nako e nngwe ke nonne

Ka nako e nngwe ke otile.

Empa ba ntse ba re ba a ntseba

Empa ha ba ntsebe

Hobane ha ke itlhalose

Ke hhalosa seriti sa ka.

Joe Mhlontlo




Ha re ngoleng

Fana ka sehlooho sa thothokiso.

Ke mang ya buang thothokisong ena?

Batho ba ye ba ngole thothokiso ha ho na le se ba kgothaletsang kapa se etsang hore ba nahane ka ho hong. Na o nahana ke eng se entseng hore sethethokisi sena se ngole thothokiso ya sona?



Hlalosa kamoo seriti sa motho se ka bang setenya, se sesane, telele kapa kgutswanyane.

Thothokiso ha e na morethetho. Bala thothokiso e ka tlase e nang le morethetho.

Na o nahana thothokiso e sebetsa hantle? Bolela hobaneng.



Ha re ngoleng

Etsetsa kakaretso ya
lebitso polelong e ka tlase
sedikadikwe.

Batho ba bang ba nahana hore ba a
ntseba
Ba bang ba nahana hore ke nonne
Empa ha o ka bona seriti sa ka
Ke mosesane, ka nako e nngwe ke nonne.



Motswalle wa ka o nkopile hore ke nahane ka bohlokwa ba setswalle.

Lerato la mme ho ngwana wa hae le totobetse.

Ngwana o shebile qubu ya dipompong ka mahlo a meharo.

Mahlo a hae a ne a tletse tlholohelo ha a sheba dintjanyana.

O opile matsoho a hae ke thabo ha a fumana hore sekolo sa bona re hlotse papading ya bolo.

Mabitso kgopo lo ke menahano,
dikutlo kapa boleng jwaleka
lerato, letshoho, kgena,
thahasello, thabo, botle le
bodutu. O keke wa di bona kapa
ho di thetsa.



Ha re ngoleng

Nahana ka mabitso a mararo a hao. A ngole ka tlase.

Ngola polelo o sebedisa lebitso le le leng.



Ha re ngoleng

Ngola serapa sa mela e mehlano o itlhalose. Leka ho sebedisa mabitso a mabedi tlhalosong ya hao.



Ha re ngoleng

Ngola thothokiso e buang ka wena. Sebedisa tatelano ena.

Mola 1: _____ (Lebitso la hao)

Mola 2: _____ , _____ , _____

(3 botho ba hao kapa boemo ba hao)

Mola 3: Moholwane kapa kgaitsemi _____ kapa mora/moradi wa

Mola 4: Ya ratang _____ , _____ , le _____ (3 batho, dintho, mehopolo)

Mola 5: Ya utlwang _____ ka _____ (1 kutlo ka ntho e 1)

Mola 6: Ya hlokang _____ , _____ , le _____ (3 ntho tseo o di hlokang)

Mola 7: Ya nehang _____ , _____ , le _____ (3 dintho tseo o di arolang)

Mola 8: Ya tshohang _____ , _____ , le _____ (3 dintho)

Mola 9: Ya ratang ho bona, _____ (1 tulo kapa motho)

Mola 10: Ya lorang ka _____ (1 ntho kapa mohopolo)

Mola 11: Morutwana wa _____ (sekolo sa heno kapa lebitso la titjhere)

Mola 12: _____ (lebitso la papadi kapa boeletsa lebitso la pele)




Ha re bueng

Bala thothokiso e sebedisang "thabo" e le lebitso le sa tshwareheng, mme o iketsetse thothokiso ya hao o sebedisa lebitso le sa tshwareheng. Balla sehlopha sa hao thothokiso.



THABO

Thabo ke lamunu
E nkga jwalo ka masimo a dipalesa
E na le tatso ya sehatsetsi sa tjhokolete
E na le modumo o kang tshepe ya sekolo qetellong ya letsatsi
E ka re boyo ba motswalle wa ka wa katse
E dula ha ka nako e ngata



Jwale bala thothokiso e latelang

Letsatsi ke sekepe se mmala wa lamunu
Ho sesa ho tshela lewatle le imametseng
Ke bolo e tshehla ya lebopong la lewatle
Ho rahela hodimo ho fihla lehodimo la hlabula

Ngololla e nngwe ya temana tse latelang o fetolele tshwantshiso ho papiso.



Ha re ngoleng

Arola mantswe a latelang ho latela medumo.

Arola lentswe ka mora senoko se seng le se seng. Mohlala: se/le/pe, tsa/ma/ya, mo/re/na, kgo/tha.

Se arole lentswe le nang le modumo o le mong.

hla/lo/sa

thipa

phomolo

Ha re ngoleng

moriti

hobaneng



Tlholeho ya tshomo ka maSan



Ha re bueng



Ha re baleng



Tlholeho ya tshomo ka maSan

- O nahana hore lentswe "tlholeho" le bolela eng
- Na o kile wa qala ntho e itseng?
- O nahana ke mang ya hlodileng lefatshe?
- O nahana wena o entswe ke mang?

- Sehlopha se seng le se seng se na le pale ya sona e monate eo ba e bolellang batho ka nako tsohle.
- Dipale tsena di bitswa ditshomo.



Pele o bala

- Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng. ● Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tlang ho bala ka sona.

Mantis o ne a le teng ha lefatshe le qala. Notshi ya mo jara ho feta metsi a matsho a kwahetseng lefatshe le letjha.

Notshi ya utlwa mohatsela le mokgathala. Ya sheba lefatshe moo a ka behang morwalo wa hae teng. A fofa hanyane le hanyane, haufi le haufi le metsi. Qetollong, palesa e tshweu e neng e bulehile halofo e phaphamala hodima metsi.

A beha mantis pelong ya palesa a mo jala peo ya motho wa pele. Peo e ne e bolokehile moyeng le metsing.

Notshi ya shwa. Mantis a tsoha hoseng letsatsing mme ya eba motho wa pele wa leSan ya hlahileng. Mantis ya rapelang ya ba modimo wa maSan ya hlodileng dintho kaofela. Mantis o romela pula mme o tlisa ho tsoma ho hongata. O hlokomela batho mafung le melekong. Empa maSan ha a rapele Mantis. Ba rapela letsatsi, kgwedi, dinaledi empa e seng Mantis.



Ha re ngoleng

Na o kile wa bona mantis ya rapelang?



O ka sebedisa mantswe afe ho hhalosa Mantis ya rapelang?

Ke eng e bohlokwa eo Mantis ya rapelang a e etsetsang batho ba maSan?

Ho bohlokwa ho etsetsa batho ba bang dintho tse ntle?



Bua ka ntho tse pedi tse ntle tseo o di entseng.

Ke lefe lebitso le leng la maSan? Kgetha mantsweng ana:

Bushmen

Xhosa

Zulu

Tsonga

Kobiso ke sekapuo se
bolelang ntho enngwe ka e
nngwe e sa tsamaelaneng le
yona, eo e seng nnate.

Notshi le mantis ya rapelang ba entse bonnete ba hore ngwana wa pele wa maSan a hlahe.

Hobaneng o nahana hore notshi e kgethetswe mosebetsi ona? Kgetha lentswe le letle polelong ena:

Mongodi o kgethile notshi hobane e ka _____
dikokwana tse ding tse lekileng hore e emise.

raha

hlaba

loma

utlwisa bohloko

Mantis o hlokomela maSan ho eng?

MaSan a rapela mang?


Nahana o bona mantis ya rapelang lehlakung la hao. O ka etsang?

O ne o ka etsa ho hong ha o ne o le monnyane, mohlolomong o lekana le tshitshidi? Bolela hobaneng?



Ha re ngoleng

Fumana mantswe serapeng a nang le
meelelo ena mme o a ngole dikgeong
tse nepahetseng. Ngola mantswe a hao
dikshinaring.



pula e na haholo

boima bo boholo

itshireletsa

tiileng

ho ba sebakeng se seng



Ha re ngoleng

Ngola dipolelo tse latelang ka ho latellana hore o etse serapa. Se lebale ho qala polelo ya hao ka tlhaku e kgolo, ebe o qetella ka kgutlo.

Mantise a tsoha ka nako ya letsatsi la
hoseng,mme motho wa pele wa ma San a
hlaha

notshi ya hlokahala

qetellong, ho phaphamala metsing ya eba
palesa e tshweu e neng e butswe ka lehare.

o ile a beha mantis pelong ya palesa a lema
peo ya motho wa pele ho yona.

Mantise o ne a le teng tlholehong ya pele ya
lefatshe

notshi ya mo jara hara difefo tsa metsi tse
lefifi, tse neng di aparetse lefatshe le letjha

yena mantis ya rapelang ke modimo wa
ma-San ya bopileng le hona ho fa mabitso
dintho tsohle

Mantis o romela pula, mme o tlisa katleho
ho tsomeng



Ha re ngoleng



Sebedisa mantswe a latelang ho ngola seratswana se hlilosang Mantis ya rapelang.

Sebedisa mantswe a hlilosang, mme mantswe ana a kopanye dipolelo:

ke

ha

le

ka

kapa

Hloho e tjeka 180°; mahlo a hlahloba tikoloho, ho batla seo a ka se jang, e nto emela seo e
ka se tshwasang, e lelekisa seo e ka se tshwasang, se otileng, mmele o motala, matsoho a
malele e a phuthile, mela ya meutlwa maotong a ka pele, mehato.



Ha re ngoleng

Qetella tafole e latelang o sebedisa mahlalosi a papiso.

Mohlala: telele	teleletsana	telelehadi
polokeho		
batsi		
fifetse		
lesedi		
haufi		

Ha re ngoleng

Fetolela dipolelo tse latelang dipotsong.
Qala potso e nngwe le e nngwe ka mantswe a
ka masakaneng. Se lebale letshwao la potso.

Mohlala

Ma San a rapela letsatsi, ngwedi le dinaledi.
(Ke mang) Ma San a rapela mang?

Mantis o ne a le teng ha lefatshe le qala.

(Ho kae)

Notshi e mo jere ho tshela lewatle. (Mang)

Notshi e ile ya ikutlwa e hatsetse e kgathetse. (Jwang)

O batlile lebala le tiileng. (Eng)

Notshi e shwele ka morao hore e fumane sebaka se bolokehileng sa Mantis. (Neng)





Ha re bueng




Ha re baleng

- Sheba setshwantsho sa pikoko. Bua ka masiba a yona, mohatla wa yona, maoto a yona, ka moo e emang ka teng.
- Na o nahana ke nonyana e ntle?
- Ke eng se settle ka yona?
- Batlisisa hore na pikoko ya mosadi e bitswang.

**Pele o bala**

● Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng. ● Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tlang ho bala ka sona.



Kga le kgale, pikoko
e ne e le nonyana feela.

Masiba a hae a malelele

a le masootho le ditshila, ebile a na le maotwana a tshehisang a maswebe. Ka tsatsi le leng, ha pikoko a sebetsa, a ntse a kobola dijo fatshe, Indra, modimo wa lehodimo, a matha a fihla ho yena.

"O ya kae o tactile hakaana?" ho botsa pikoko.

"Morena wa bobo Ravana o leka ho ntshwara. Leha ke le modingwana, nka sebedisa lehadima ho utlwisa motho bohloko, ha hona se ka thetsang Ravana. Seo nka iketsetsang sona ke ho ipata. Empa ha ho na tulo mona moo nka ipatang teng."

"Tloo kapele. Nka beha mohatla wa ka wa ipata ka mora ona."

Ravana ha a ka a bona Indra a feta pela hae a ya ka hara moru.

"Ke a leboha, ke a leboha," ho bua Indra. "Ha o shebahale empa o sebete. Ho o leboha, ke tla o etsa nonyana e ntle ka ho fetisisa lefatsheng."

Ha a ntse a bua, pikoko ya fetoha. Masiba a yona a fetoha a ba bolou bo kganyang mme mohatla wa ba botala bo botle ka mahlo a gauta.

Pikoko a itjheba metsing a bona ka moo a leng motle ka teng. A tsamaya a emiseditse hlooho hodimo. E ne e re ha a bona sethole, eo masiba a yona a leng sootho, o ne a bula mohatla ho bontsha ka moo a leng motle ka teng.

Empa ke eng e sa fetohang? Maoto a hae! Hangata ha pikoko a sheba maoto a hae, a bona kamoo a leng mabe ka teng, o ne a beha mohatla wa hae fatshe ebe o a phesha!

Ho Indra ya kgale ba ne ba re ha pikoko e phesha, e ne e bolela hore ho tla ba le lehadima le pula. Indra, modimo wa letolo le lehadima, o entse pikoko morumuwa wa hae.



Ha re ngoleng

Pikoko o ne a shebahala jwang pele a fetoha?

O ne a shebahala jwang kamora hore a fetoha?

O ile a itshwara jwang ha a qeta ho ba motle?

Na o tseba motho e mong eo o nahananang hore o motle?

O itshwere jwang?

Kgethela pale sehlooho se setle:

Na o nahana hore pale ya pikoko ke tshomo? Bolela hobaneng.

	Indra o balehela modimo ya matla
	Kamoo pikoko a fumaneng masiba ka teng
	Pikoko

Hobaneng Indra a ile a fetoha masiba le mohatla wa pikoko?

O nahana hore pikoko o ne a rateha pele a fetoha ho ba nonyana e ntle kapa ka morao hoba a be motle? Nehana ka mabaka karabong ya hao.



Tshomo ke pale e nang le dibapadi, ebile e ka ba ka dintho tseo e seng nnete. Di re ruta bophelo.



Ha re ngoleng

O badile pale ya pikoko e mpe eo e ileng ya eba ntle. O nahana hore sena se bolela eng "o ikgantsha jwaloka pikoko"?

Jwale bua ka seo o se nahananang ka moeleo ona sehlropheng sa lona ebe o ngola meeleo fatshe.

O masene jwaloka tshwene		O matla jwaloka tau	
O motle jwaloka lengeloi		Jwale ka tweba e thotseng	




Ha re ngoleng

Sheba sehlooho le polelo ya pele ya thothokiso. Di o bolella hore na e bua kang. Dipolelo tse ding ke dipolelo tse thusang. Di o bolella tse ngata ka polelo ya sehlooho. Kahoo, tse ding tsa dipolelo ha se tsa thothokiso ena. Dipolelo tsena ha di o bolelle tse ngata ka mohopolo wa sehlooho. Ngololla thothokiso o tlohele dipolelo tseo.

Pikoko

Pikoko, Pikoko, mebala ya hao e metle,
Nonyana e nnyane e thabileng serobebe
Bolou boo bo botle ba lewatle, ke lakatsa e ka
o ka be o le wa ka.
Dipaterone tsa hao tse ntle di tshwana le mookodi,
Ka mebala e metle e metala, bolou le tshehla.
O tlola mona, o tlola mane,
Motsamao wa hao o motle, ebile o a ikgantsha,
Modumo wa sello sa hao o hodimo
Mahlo a hao ke a baloi ebile a botle bo botala.
Tjhipi! O bitsa metswalle ya hao.
Ka nnete o motho wa ho bonwa.



Ha re ngoleng

Qetella tafole e ka tlase. Kholomo ya pele, ngola ka dipapadi tshomong o hhalose sebaka. Kholomo ya bobedi, ngola dintho tse tlisitseng mathata le dintwa. Kholomong ya boraro, hhalosa ntwa kapa bothata, jwale ngola se etsahetseng ka baka la ntwa. Qetellong, ngola ka thuto eo o e fumanang tshomong.

Dipapadi le sebaka	Dintho tse bakang ntwa	Ngangisano paleng	Dintho tse bakang ntwa	Thuto



Ha re ngoleng

Bala tlhaloso ebe o tlatsa dikgeo
ka lentswe la nnete ho tloha
lenaneng.

ntho feela

lefela

Rgothaletso

hohille

sello se hodimo

ha a motle ho hang

o motlotlo ka tjhebo ya hao

o tseba ho sheba le ho Iwantsha mathata



Ha re ngoleng

Sebedisa mantswe a ka lebokoseng ho hlalosa
kamoo pikoko a neng a shebahala ka teng
pele a ba motle le ha a se a le motle.

tshehisa

maswebe

mahlo a gauta

ntho feela

motle

bolou bo kganyang

tala

sootho

ditshila

Pele	Kamorao



Ha re ngoleng

Fetolela dipolelo ho tswa ho puosebui ho ya ho puopehelo.

"O ya kae o tatile tjena?" ho botsa Pikoko.

Pikoko o botsa Indra

"Morena ya kgopo Ravana o leka ho ntshwara."

Indra o itse

"Ho o lebona ka ho ba sebete, ke tla o etsa nonyana e ntle ka ho fetisa lafatsheng."

Indra o itse



Ha re bueng

Sebetsang ka dihlotswana.

- Sheba sehlooho sa tshomo le ditshwantsho mme o boelle metswalle ya hao hore pale e tlo bua kang.
- O nahana hore pale e tla fela jwang?

Bosiu bo bong, Anansi sekgo a dula fatshe a ja dijo tse monate. Hang ha Anansi a re o kenya dijo tsa pele molomong, a utlwa motho a kokota monyako. A bula monyako. E ne e le kgudu, ya neng a shebahala a kgathetse. Kgudu a re, "Anansi, mpulele. Ke tsamaile haholo kajeno, ke kgathetse ebile ke lapile."



Empa Anansi o ne a timana a sa batle ho arolelana dijo tsa hae le motho e mong. A tla le leqheka le lebe. Empa moo kgudu a dulang tafoleng a leka ho fumana dijo, Anansi a mo omanya, "kgudu, matsoho a hao a ditshila! O keke wa ja ka matsoho a hao a ditshila! Tsamo a hlatswa." Matsoho a kgudu a ne a le ditshila ka ho tsamaya ka oona letsheare lohle. Jwale kgudu a ya nokeng ho ya hlapa matsoho a hae, a kgutla butle ho ya tafoleng.

Ka nako eo Anansi o ne a qadile ho ja dijo. Ha sekgo a kgutla dijo di ne di le haufi le ho fela. Ha kgudu a re o a dula Anansi a qala ho omama hape, "kgudu, matsoho a hao a sa le ditshila! Tsamo hlapa hape!" Ebile a ne a le ditshila, hobane kgudu o a sebedisitse ho hahaba ha kgutla nokeng. Ka bomadimabe, kgudu a kgutlela ho ya hlatswa matsoho hape.

Ka nako eo kgudu a kgutlelang morao hape, ho ne ho se ho sena dijo. Kgudu a sheba Anansi a re, "ke a leboha ho mpitsetsa dijo tsa tinara. Ha ho ka etsahala hore o be haufi le ntlo yaka, ke kopa o kene o tlo ja tinara le nna."

Ha nako e ntse e feta, Anansi kgudu a hopola kamoo kgudu a mo tshepisitseng ho mo fa dijo kateng. Jwale ka tsatsi le leng a tsamaya haufi le ntlo ya kgudu ka nako ya dijo tsa motsheare ha letsatsi le ne le le hodima noka. Kgudu o ne a robetse hodima lejwe letsatsing, a iphuthumatsa, kamoo dikgudu di etsang ka teng. Ha kgudu a bona Anansi, a re, "dumela moo, Anansi! Na o tlile ho ja tinara le nna?" Yaba Anansi o re, "Ee, ho ka ba monate, ke a leboha." O ne a tshwarwa ke tlala hannyane hannyane.



Yaba kgudu o itahlela ka hara metsi. Anansi a mo emela hodima majwe lebopong la noka. Haufinyane kgudu a kgutla a sesa yaba o re, "ke hantle

Anansi! Tsohle di lokile jwale. E tla le nna tinareng hle." Kgudu a itahlela fatshe metsing hape a qala ho ja mahlaku a neng a a lokiseditse tinara. Anansi a leka ho itahlela fatshe nokeng, empa e ne e le sekgo, e seng kgudu, o ne a keke a itahlela hole hakaalo. O ne a phaphamalla morao lebopong. A leka ho tlola, a leka ho itahlela metsing, empa ha se thuse letho. Ho ne ho se kamoo a ka yang tinareng ka teng.



Qetellong Anansi a ba le leqheka. A kenya majwe a mangata ka phokothong ya jase ya hae, ho fihlela e imela ho nwella ho ya tlase nokeng. A bona tafole ya kgudu e tletse mahlaku a monate a matale le dijo tse ngata tse monate.

Empa Anansi o ne a leka ho fihlella dijo tse monate, ha kgudu a mo emisa. Kgudu ya re, "Anansi, ka nnete o



Pale e bua ka mang?

Pale e etsahala hokae?

Pale e bua kang?

keke wa ja dijo tsa tinara o apere jase? Ha se ka moo re etsang dintho ka tlung yaka." Anansi a hlobola jase. Empa ka ntle le majwe ho mo emisa fatshe, a phaphamalla morao lebopong la noka hape, a tswa ka metsing.

Molaetsa wa pale ke eng? Tshwaya ya nnete.

	Ho hotle ha ho fela hantle!
	Ha o leka ho tlontlolla e mong, o ka fumana e le wena ya tlontlolehang.
	Tseba ya o fepang.



Ha re ngoleng

Hlahloba buka tshebetso ya hao o arabe dipotso tsena.

Pale ya Anansi Sekgo e leqepheng lefe?

Ke mosebetsi ofe wa pele oo o tshwanelang ho o etsa?

Ke mosebetsi ofe wa ho qetela oo o tshwanelang ho o etsa?

Ke ka beke efe moo o ithutang ka dihlongwapele?



Ha re ngoleng

Sebedisa
dihlongwapele ho etsa
mantswe a matjha:

Sehlongwapele ke lenseswe le hlongwang pele ho leleng ho fetola moevelo kapa sebopeho sa lona, le ho bopa lenseswe le letjha

mo ba me le

ma se se di

Tse ngata ka Anansi



Ha re ngoleng

Qapa pale ka sekgo.
Tlatsa mantswe a siilweng a maoto a sekgo. Qetella dikgeo tsa maoto a sekgo ka: dibapadi tsa sehlooho, mohopoloh wa sehlooho, sebaka le moraloh.

DIBAPADI

SEBAKA

MOHOPOLO


MORALO



Ha re ngoleng

Tlatsa mahlalosi a hhalosang botho ba Anansi.

Kgetha a mang lebokoseng le ka tlase.



meħaro

lonya

lokile

bobe

inahanelia

motle

moholo

nyane

tsħiwerwe ke tlala

bonolo

kgathetse

monyane

boħħale

moqhekkanyetsi

O sebedisa dikgeo tse ka tlase, ngola dipolelo tse tharo o sebedisa mantswe ho tloha tħalosong ya hao.



Ha re ngoleng

Jwale nahana ka motho eo o mo tsebang ebe o mo hhalosa o sebedisa mantswe a hlahang tafoleng.

monnyane kapa moholo

matla kapa

molele kapa mokgutswane

matla kapa mosesane

bohlale kapa sethoto

loka kapa

kgeleke kapa lethola

ho tsotella kapa ho inahanelo bowena

Ha re ngoleng

Ngola tatelano ya diketsahalo paleng ena.

Pele sekgo sa dula ho ja dijo tse monate.

Yaba

Yaba

Kamora mōō

Kamora nako Anansi a ya tjhakela kgudu a hopola hore o tla fumana dijo tse monate.

Yaba

Yaba

Qetellong



Ha re ngoleng

Tlatsa Maphethi kapa letswelli.

Re ile ra mo kgothaletsa

(bala) ditshomo tse ngata.

Ha ho a loka

(susumetsa) yena

(bala) ka

Anansi ha a sa batle.

Ke tshepisistse

(hlokomela) dikgo empa ha ke a lokela ho

(hlokomela) dikgo.

Setshwantsho ka dikgo se ne tshwanetse ho

(bona) ka hoo re entse.

Thandi hore a

(tsamaya) ho ya setshwantshong le rona.

Hangata ke thabela ho

(tsamaya) empa kajeno ke rata ho

(dula) hae.

"Na o ka hlokomela

(potolosa) web ka nako tsohle?" ho botsa tshoswana.

**Maphethi le sekao-ho**

ke mofuta wa maetsi a sebetsang jwaloka mabitso. Di ka latela maetsi a mang le mahlalosi. Maphethi a ka latela hape le maemedi.

Maphethi (hangata e tsejwa ka lentswe la -ng) ke lebitso le qapuwang ho tswa ho leetsi ka ho kenya -ing. Letswelli ke+leetsi



Ha re bueng

- Pale ke pale kgolwa.
- Na ho na le dipale –kgolwa tseo o di tsebang? Mohlomomg nkongo kapa mme wa hao o o boleletse tse ding? Ha o na le eo o e tsebang, e bolelle sehlopha sa hao.
- Na o nahana pale e ntse e bolediswa?
- Ke mang setshwantshisi?
- Lepa seo o nahangan hore se tla etsahala paleng.



Ha re baleng

Pele o bala

- Sheba ditshwantsho le dihlooho mme o leke ho noha hore se ngotsweng se mabapi le eng. ● Bala leqhephe mona le mane o shebe seo o tlang ho bala ka sona.



Kgale, kgale, tshwene e kgolo e bohale ya ya dula lebopong la noka. Tshwene e ile ya qala moferefere diphoofolong tse ntseng di dula ka kgotso lebopong la noka. Ya inkela sebaka se pela noka hore ke sa yona, ya re ha ho motho ya nang le tokelo ya ho nwa metsi nokeng eo. Diphoofolo tse ding di ne di kgenne ebile di nyorilwe empa ho ne ho se motho ya sebete haholo kapa matla haholo ho ka phephetsa morero wa tshwene – kantle ho pitsi.


Ka nako eo, pitsi e ne e na le jase e bosweu ba lebese, e tshwana hatle le pere e tshweu.

Pitsi e sebete ya fumana tshwene, ya neng a qethohile haufi le mollo o moholo, a mo phephetsa hore ba lwane. Ho ile ha dumellanwa hore ya tla hlolwa o tla tlameha ke ho falla lebopong la noka.

Diphoofolo tse pedi tsa lwana letsheare lohle ho fihlela bosiu. Thuhlo e ne e kgathala ha hang hang tshwene e sutumeletsa tshwene ka hara mollo.

Ha etsahala mohlolo. Bohloko ba mahlaku a tjhang mokokotlong wa thuhlo wa e neha matla a maholo! Ka bohale bo boholo le bohloko, pitsi ya rahela tshwene ka nqane ho noka! O ne a ile.

Pitsi e ne e tswile kotsi. Le kajeno jase e tshweu ya yona e ntse e na le metsero e mesweu e entsweng ke ho tjha ha mahlaku. Sena ke ho hopotsa e mong le e mong ka bohale ba pitsi ha e lwana le tshwene!





Ha re ngoleng

Hhalosa se entsweng ke tshwene ho ferehla diphoofolo lebopong la noka.

Ke eng e nehileng pitsi matla ha a ne a lwana?

Ke eng e entseng hore pitsi e fumane metsero/mela?

Na o nahana hore pitsi e ne e le sebete? Bolela hobaneng.

Na pale ena ke tshomo kapa nnete? Bolela hobaneng.



Ha re ngoleng

Tlatsa mantswe a kopanyang dipolelo tse ka tlase. Kgetha mantsweng a ka lebokoseng.

leha ho
le jwalo

le

hobane

empa

kapa

neng

jwale

leha ho
le jwaloho
finela

Tshwantshanyo e tshwantshisa ntho e le nngwe le e nngwe, e sebedisa mantswe a kang "jwaloka" kapa "seka".

Mohlala: Ami o sebetsa seka notshi, ho fumana batho hore batlatse diforomo tsa hae tsa dipotso.

Kobiso e tshwantsha dintho ka botsona: **Mohlala:** Ami mosebetsi wa notshi.

1. Sekolo se ne se fapane _____ dilemo tse hlano.

2. Ke etsa mosebetsi wa hae _____ ke batla ho pasa teko.

3. Ha re duleng _____ re emele pula e emise.

4. Ke mmone a tsamaya hora _____ tse pedi tse fetileng.

5. Ke buka e theko e hodimo _____ e bohlokwa.



Ha re ngoleng

Sehela tshwantshanyo le tshwantshiso mela polelong e nngwe le e nngwe.

Kgetha moelego o nepahetseng wa tshwantshanyo le tshwantshiso lebokoseng. Jwale ngola moelego moleng tlaa polelo e nngwe le e nngwe.

o kgathetse

e tsamaya ka ho itshepa

e sa utlwahale

halefile
haholo

bohlaswa haholo

O ne o bona hore titjhere o halefile. Sefahleho sa hae e ne eka lethwathwarathwara.

O na le tsela ya pikoko.

Ke ne ke kgathetse ha ke robala hoo mosamo wa ka e neng e ka maru.

Phaphosi ya motho ya motjha eka kodua.

Ke ile ka ikutlwa eka ke sekatana sa fatuku e hlotsang ka mora ho matha dikhilometara dithabeng.

Ngola polelo ya hao o sebedisa tshwantshanyo ho bapisa ntho e nngwe ho e nngwe.





Ha re ngoleng

Fetolela bonngwe ho isa bongateng. Etsa bonnete ba hore o fetolela maetsi.

Pikoko e itsoka hodimo le tlase jwang?

Bohloko ba ho tjheswa ke lekala le tukang bo ile ba neha qwaha matla a tshohanyetso!

Tshwene e kgolo e dula lebopong la noka.

Pikoko e itjhebile metsing ya ipona ka moo e leng ntle ka teng.




Ha re ngoleng

Ngola tumelo kgolwa (leqepheng le latelang). Ditumelo kgolwa tse ngata di leka ho hhalosa kamoo ntho e ttileng ka teng lefatsheng.

Mehlala ke: "Ka moo tlou e fumaneng mokadi ka teng" kapa "Kamoo moekodi o fumaneng mebala ya wona ka teng" kapa "Hobaneng kgwedi e hlahha bosiu"

Batho ba ditumelo kgolwa e ka ba batho ba tshomong (batho ba nang le matla a ikgethileng jwale ka Spiderman kapa Superman) kapa diphoofolo, kapa batho ba tshomomg. Batho ba ditumelo kgolwa ba na le maikutlo jwalo ka batho (ba ka ikutlw ba thabile, hloname kapa halefile).

- Ngola diratsawna tse tharo – qalo, bohareng le qetello.
- Ngola pale eo batho ba ka ratang ho e mamela.



Ngola sehlooho sa:

Serapa sa pele:

Serapa sa bobedi:

Serapa sa boraro:



Bukantswe ya ka



A
a

Handwriting practice lines for uppercase A and lowercase a.

Handwriting practice lines for uppercase A and lowercase a.



B
b

Handwriting practice lines for uppercase B and lowercase b.

Handwriting practice lines for uppercase B and lowercase b.



C
c

Handwriting practice lines for uppercase C and lowercase c.

Handwriting practice lines for uppercase C and lowercase c.



D
d

Handwriting practice lines for uppercase D and lowercase d.

Handwriting practice lines for uppercase D and lowercase d.

Bukantswe ya ka



E
e



F
f



G
g



H
h

Bukantswe ya ka



I

i



J

j



K

k



L

l

Handwriting practice lines for the letters I and i.

Handwriting practice lines for the letters J and j.

Handwriting practice lines for the letters K and k.

Handwriting practice lines for the letters L and l.

Bukantswe ya ka



M
m



N
n



O
o



P
p

Bukantswe ya ka



Q

q



R

r



S

s



T

t

Bukantswe ya ka



U
u

Y
y



V
v



Z
z






W
w



X
x








Cut out this bookmark and fill in the titles of the books you have read so far this year.

book 7:	book 6:	book 5:	book 4:	book 3:	book 2:	book 1:	Name: 
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---



name:

book 1:

book 2:

book 3:

book 4:

book 5:

book 6:

book 7: